



SLUŽBENE NOVINE

TUZLANSKO-PODRINJSKOG KANTONA

Godina 4 - Broj 6

Subota, 31. maj/svibanj 1997. g.
TUZLA

Izdanje na
bosanskom i hrvatskom
jeziku

324

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka e), Ustavnog zakona Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 1/94 i 9/96), na prijedlog Vlade Tuzlansko-podrinjskog kantona, Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona, na sjednici od 22. 5. 1997. godine, donosi

ZAKON

O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA TUZLANSKO-PODRINJSKOG KANTONA

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom, se uređuju unutrašnji poslovi iz nadležnosti Tuzlansko-podrinjskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), organizacija i nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo), rukovođenje Ministarstvom, način vršenja poslova policije, dužnosti i prava ovlaštenih službenih lica, međusobni odnosi i saradnja Ministarstva sa ministarstvom unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federalno Ministarstvo), Ministarstvima unutrašnjih poslova drugih kantona i općina unutar kantona, radni odnosi, disciplinska odgovornost i stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika Ministarstva, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje funkcije Kantona u oblasti unutrašnjih poslova.

Član 2.

Unutrašnji poslovi iz nadležnosti Kantona su:

1. Provođenje Ustava Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), Kantona i zakona Bosne i Hercegovine, Federacije i Kantona u pitanjima unutrašnjih poslova;
2. Poslovi i zadaci policije, osim poslova koji su u nadležnosti policije Federacije;
3. Poslovi i zadaci policije koje Ministarstvu povjeri Federalno Ministarstvo;
4. Osiguranje određenih ličnosti i objekata Kantona;
5. Poslovi i zadaci koji se odnose na: održavanje javnih skupova, lične karte, lično ime, prijavljivanje prebi-vališta

i boravišta, jedinstveni matični broj građana, matične knjige, registraciju motornih vozila, vozačke ispite i izdavanje vozačkih dozvola, nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije, kretanje i boravak stranaca, zaštita od požara i eksplozija i upotreba vatrogasnih jedinica, te drugi poslovi i zadaci određeni zakonom.

Član 3.

Unutrašnji poslovi iz člana 2. ovog zakona su od opšteg interesa i vrši ih Ministarstvo.

Član 4.

Građani, preduzeća i druga pravna lica su obavezni postupati po naređenjima koja Ministarstvo i ovlaštena službena lica Ministarstva izdaju na osnovu zakonskih ovlaštenja.

Član 5.

Vlada Kantona određuje koje ličnosti i objekti na području Kantona se posebno osiguravaju i uređuje način njihovog osiguranja.

Član 6.

Službenici Ministarstva, a naročito ovlaštena službena lica, dužni su da u vršenju poslova i zadataka čuvaju život ljudi i ljudsko dostojanstvo i mogu primjenjivati samo zakonom predviđene mjere prinude, kojima se sa najmanje štetnih posljedica postiže izvršenje posla ili zadatka.

Član 7.

U slučaju kada je Ministarstvu povjereno vršenje poslova iz nadležnosti Federacije, te u slučaju kada se radi o vršenju poslova i zajedničke nadležnosti Kantona i Federacije, Ministarstvo neposredno primjenjuje zakone i druge propise koji su obavezujući u cijeloj Federaciji.

Nadzor nad sprovođenjem propisa iz stava 1. ovog člana vrši Federalno Ministarstvo uz učešće Ministarstva, a Ministarstvo ima pravo da učestvuje u utvrđivanju politike i donošenju propisa koji se odnose na svaku od tih nadležnosti.

Član 8.

U slučaju sukoba nadležnosti između Ministarstva i Federalnog Ministarstva, ako je neophodno hitno postupanje, do odluke Vlade Federacije primjenjivat će se odluka koju donese ministar Unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federalni ministar).

Član 9.

Radi ostvarenja javnosti rada, Ministarstvo obavještava javnost o pitanjima iz svog djelokruga, koja su od značaja za građane, preduzeća i druga pravna lica, kao i o mjerama za njihovo rješavanje.

Ministarstvo će provoditi policijske operacije na način kojim će se omogućiti uvid javnosti i medijima, osim u slučajevima za koje se posebnim propisima Ministarstva izričito zahtijeva tajnost.

Propisi iz prethodnog stava moraju utvrditi postupak preispitivanja, s ciljem sprječavanja zloupotrebe tajnosti.

Ministarstvo će redovno objavljivati i činiti dostupnim javnosti izvještaje o kriminalu i djelovanju policije.

II - ORGANIZACIJA I NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA

Član 10.

Unutrašnje poslove iz nadležnosti Kantona vrši Ministarstvo neposredno i preko svojih unutrašnjih organizacionih jedinica utvrđenih pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.

Unutrašnje organizacione jedinice Ministarstva su policijske uprave i organizacione jedinice u sjedištu.

Član 11.

Policijska uprava se obrazuje za jednu ili više općina na području Kantona.

Policijska uprava ima jednu ili više policijskih stanica, što će se utvrditi pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.

Policijskom upravom rukovodi načelnik koga postavlja i razrješava ministar unutrašnjih poslova Kantona (u daljem tekstu: ministar), a saglasnost na imenovanje daje Vlada Kantona.

Član 12.

U vršenju nadležnosti iz člana 2. ovog zakona Ministarstvo naročito:

1. vrši zaštitu života i imovine i sprovodi Ustav i zakone Kantona;
2. neposredno provodi politiku Kantona, kantonalne, federalne i zakone Bosne i Hercegovine iz svoje nadležnosti i o tome izvještava Skupštinu, predsjednika i Vladu Kantona;
3. rješava u upravnim postupcima utvrđenim zakonom;
4. vrši nadzor nad provođenjem kantonalnih zakona i drugih propisa;
5. prati, usmjerava i usklađuje rad policijskih uprava, naročito u poslovima i zadacima policije, a u složenijim

slučajevima po potrebi i neposredno preduzima mjere za sprječavanje i otkrivanje krivičnih djela i pronalaženje i hvatanje njihovih počinitelja, pruža stručnu pomoć policijskim upravama, te vrši nadzor nad njihovim radom;

6. neposredno učestvuje u vršenju poslova i zadataka zaštite života i lične sigurnosti građana, i lične imovine, kao i zaštitu objekata i drugih materijalnih dobara u slučaju opšte opasnosti ili kad je javni red i mir narušen u većem obimu, kao i u slučaju terorističkog i drugog nasilnog djelovanja, odnosno oružane pobune;
7. vrši nadzor u pogledu izvršavanja unutrašnjih poslova koji su povjereni drugim organima, preduzećima i drugim pravnim licima;
8. vrši nabavku naoružanja, opreme i materijalno-tehničkih sredstava za potrebe Ministarstva, koja se obezbjeđuju u budžetu Kantona za ove namjene;
9. utvrđuje programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja policije i drugih ovlaštenih službenih lica i vrši provjeru njihove osposobljenosti, stara se o njihovoj realizaciji i naređuje izvođenje odgovarajućih vježbi;
10. stara se o primjeni i usavršavanju stručnih i naučnih metoda o radu i sadržaju rada policije;
11. vrši planiranje, organizovanje, održavanje i izgradnju jedinstvenog i funkcionalnog sistema veza, obavlja poslove prenosa i zaštite informacija i protiv-elektronske zaštite sistema veza;
12. vrši složenija kriminalističko-tehnička vještačenja za potrebe policijskih uprava i kriminalističko-tehnička vještačenja iz nadležnosti Ministarstva;
13. stara se o uvođenju i primjeni savremenih naučnih dostignuća u suzbijanju kriminaliteta i preduzima mjere na suzbijanju i otkrivanju krivičnih djela;
14. vrši naučno-istraživačke poslove neophodne za obezbjeđenje djelatnosti policije;
15. objavljuje kantonalne potrage i izdaje odgovarajuće glasilo o potragama;
16. obezbjeđuje obradu podataka iz oblasti unutrašnjih poslova;
17. vodi propisane i druge potrebne statističke i operativne evidencije i stara se o vođenju tih evidencija u policijskim upravama;
18. vrši, u skladu sa domaćim i međunarodnim pravom i standardnim operativnim postupcima u graničnom pojasu, kontrolu kretanja i boravka stranca, policijsku kontrolu prelaska preko državne granice Bosne i Hercegovine i kretanja i boravka u graničnom pojasu;
19. vrši zaštitu od požara i eksplozija, nadzor nad radom vatrogasnih jedinica;
20. dostavlja Federalnom Ministarstvu operativne podatke i obavještenja, kao i statističke podatke u vezi poslova iz zajedničke nadležnosti Kantona i Federacije i poslova iz nadležnosti Federacije čije je vršenje povjerenom Ministarstvu;
21. uspostavlja programe namijenjene olakšavanju realizacije javnih i pojedinačnih zahtjeva za pružanje policijskih usluga;
22. saraduje sa komisijom za preispitivanje koju uspostavi Vlada Kantona i Skupština Kantona i stavlja joj na raspolaganje sve potrebne dokumente, kao i osoblje koje ona bude htjela saslušati u vezi sa ispitivanjem pritužbi na nepravilno postupanje policije;
23. uspostavlja programe koji će favorizovati aktivno učešće stanovništva u sprječavanju kriminala;

24. donosi propise kojima će osigurati da sva kršenja ljudskih prava, poznata ili prijavljena policiji budu pismeno dokumentovana i temeljito istražena;
25. donosi propise kojima će osigurati da prava svih žrtava zločina i krivičnih djela budu poštivana i da sve prijavljeno bude dokumentovano i istraženo na odgovarajući način;
26. vrši i druge poslove i zadatke koji su mu ovim i drugim zakonima stavljeni u nadležnost.

Član 13.

Policijske uprave rješavaju u prvostepenom upravnom postupku ukoliko to posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Ministarstvo rješava po žalbama izjavljenim na odluku policijskih uprava u prvostepenom upravnom postupku i rješava u prvostepenom upravnom postupku u stvarima koje su mu zakonom stavljene u nadležnost.

Član 14.

Policijske uprave su dužne da pruže pomoć radi obezbjeđenja izvršenja poslova i zadataka koji spadaju u nadležnost drugih državnih organa i preduzeća i drugih pravnih lica, kad oni na osnovu zakona vrše javna ovlašćenja, ako se prilikom tih poslova i zadataka naiđe na fizički otpor ili se takav otpor može osnovano očekivati.

O načinu i obimu pružanja pomoći u smislu prethodnog stava, odlučuje načelnik policijske uprave.

Načelnik policijske uprave je dužan, kada ocijeni da se prilikom pružanja pomoći iz stava 1. ovog člana može očekivati da će doći do organizovanog i masovnog fizičkog otpora ili upotrebe oružja, prije donošenja odluke iz prethodnog stava, pribaviti saglasnost ministra.

Član 15.

U slučaju terorističkog djelovanja ili oružane pobune, Ministarstvo je dužno hitno obavijestiti Federalno Ministarstvo i dalje postupati po njegovim uputama.

Član 16.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva donosi ministar, uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade Kantona.

Pravilnikom iz stava 1. ovog člana utvrđuje se:

- organizacione jedinice i njihov djelokrug;
- sistematizacija radnih mjesta, broj izvršilaca u organizacionim jedinicama, kao i posebna prava i ovlašćenja službenika u vršenju poslova i zadataka;
- način rada organizacionih jedinica u okviru jedinstvenog rukovođenja

Ministarstvom i utvrđivanje djelokruga po mjesnoj i stvarnoj nadležnosti pojedinih unutrašnjih organizacionih jedinica i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad Ministarstva.

Član 17.

Ukupan broj službenika Ministarstva mora odražavati nacionalnu strukturu stanovništva Kantona.

Ministarstvo će donijeti propise koji će osigurati jednako postupanje prema svim licima u pružanju policijskih usluga koje kontrolirše Ministarstvo, bez obzira na njihovu etničku, rasnu, nacionalnu, polnu ili drugu pripadnost.

Poštovanje ovih propisa biće podložno inspekciji.

Lice koje je bilo podložno diskriminaciji ima pravo na naknadu štete.

Zahtjev za naknadu štete pokušać se riješiti u dogovoru sa podnosiocem zahtjeva.

Član 18.

Ministarstvo je dužno da predsjednika Kantona, Vladu i druge organe Kantona redovno i blagovremeno informiše o bezbjednosnim saznanjima do kojih njihove službe dolaze u vršenju poslova i zadataka iz svoje nadležnosti.

III - RUKOVOĐENJE MINISTARSTVOM

Član 19.

Ministar predstavlja i rukovodi Ministarstvom.

U cilju provođenja kantonalne politike i izvršavanje kantonalnih zakona ili izvršavanju zadataka datih od strane predsjednika i Vlade Kantona ministar:

1. predlaže donošenje zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva;
2. organizuje rad Ministarstva i osigurava njegovo zakonito i efikasno funkcionisanje;
3. donosi pravilnike, naredbe, uputstva, instrukcije i druge akte iz svoje nadležnosti, radi izvršavanja zakona i drugih propisa Kantona u oblasti unutrašnjih poslova, ukoliko je za to ovlašten tim zakonom ili drugim propisom;
4. pomaže predsjedniku Kantona i Vladi Kantona u izvršavanju i sprovođenju politike Kantona;
5. preduzima, odnosno predlaže preduzimanje mjera u oblasti unutrašnjih poslova iz nadležnosti Ministarstva;
6. osigurava i ostvaruje saradnju ministarstva sa drugim državnim organima;
7. stara se o ostvarivanju zakonitosti rada ministarstva i daje podatke i obavještenja za javnost;
8. obrazuje upravne i druge stručne komisije i odgovarajuća radna tijela za izvršavanje određenih poslova iz nadležnosti Ministarstva;
9. odlučuje o korištenju sredstava za rad Ministarstva;
10. odlučuje o pravima i dužnostima službenika Ministarstva;
11. uspostavlja sistem unutrašnje kontrole i inspekcije kojim će se nadzirati usklađenost postupanja svih pojedinaca i jedinica sa ustavom, zakonima i propisima i izvještaje ovih unutrašnjih kontrola, odnosno inspekcija čini dostupnim javnosti;
12. izvršava druge poslove i zadatke koje mu povjeri predsjednik i Vlada Kantona, kao i druge poslove utvrđene zakonima Kantona i Federacije.

Član 20.

Zamjenik ministra:

- zamjenjuje ministra, ukoliko ovaj nije u mogućnosti da obavlja svoju funkciju, ili ako je mjesto ministra upražnjeno, dok novi ministar ne preuzme dužnosti;
- pomaže ministru u izvršavanju njegovih nadležnosti.

Član 21.

Propisi koje donosi Ministarstvo, sve radnje Ministarstva i njegovih službenika moraju biti u skladu sa međunarodno prihvaćenim principima policijske službe u demokratskoj državi usvojenim 26. 4. 1996. godine u Bon Petersbergu, kao i sa Komesarovim smjernicama za demokratsku policiju u Federaciji Bosni i Hercegovini i pratećim dokumentima iz maja mjeseca 1996. godine.

IV - POLICIJA

Član 22.

Poslove i zadatke javne bezbjednosti u Ministarstvu vrši policija.

Policija djeluje u skladu sa odredbama ovog zakona i propisima i naredbama koje Ministarstvo donese u skladu sa ustavima i zakonima Kantona, Federacije i Bosne i Hercegovine.

Član 23.

Policija vrši upravne, stručne i druge poslove i zadatke koji se odnose na: zaštitu života i lične sigurnosti ljudi, zaštitu imovine, spriječavanje i otkrivanje krivičnih djela, pronalaženje i hvatanje počinitelja krivičnih djela i njihovo privođenje nadležnim organima u slučajevima kada to nije u nadležnosti sudske policije, održavanje javnog reda i mira, vršenje kriminalističko-tehničkih poslova, sigurnost, kontrolu i regulisanje saobraćaja na putevima, boravak i kretanje stranaca, kontrolu i prelazak državne granice i zaštitu određenih lica.

Policija ne vrši vojne operacije niti se uključuje u njih. Policija djeluje isključivo u cilju provođenja zakona.

Član 24.

Poslove i zadatke neposrednog provođenja zakona, zaštite života i imovine, održavanja javnog reda i mira, spriječavanja i otkrivanja krivičnih djela, kontrole i regulisanja saobraćaja na putevima, poslove i zadatke bezbjednosti u željezničkom saobraćaju, kontrole i prelaska državne granice, kao i druge poslove i zadatke iz prethodnog člana, čija priroda i uslov i to zahtijevaju, vrše pripadnici policije u uniformi (u daljem tekstu: policajac).

Policajci nose propisanu uniformu sa kantonalnim oznakama i naoružani su u skladu sa propisima.

Ministar ili službenik koga on za to ovlasti, mogu odrediti da policajci određene poslove i zadatke vrše u civilnom odijelu.

Kad interesi javnog poretka ili održavanje javnog reda i mira zahtijevaju, ministar ili službenik koga on za to ovlasti može narediti da druga ovlaštena službena lica izvršavaju određene policijske poslove i zadatke u uniformi.

Član 25.

Rukovođenje u Ministarstvu se zasniva na načelima jedinstvenog rukovođenja u izvršavanju poslova i zadataka Ministarstva.

Ovlaštena službena lica su dužna da izvrše naređenja ministra, odnosno neposrednog rukovodioca izdata radi vršenja službenih poslova i zadataka, osim onih čije bi izvršenje bilo suprotno ustavima i zakonima Bosne i Hercegovine, Federacije i Kantona.

V - DUŽNOSTI I PRAVA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH LICA

Član 26.

Određeni službenici Ministarstva u vršenju poslova i zadataka policije imaju posebne dužnosti i ovlaštenja određena ovim zakonom (u daljem tekstu: ovlaštena službena lica).

Ovlaštenim službenim licima smatraju se službenici koji neposredno rade na operativnim poslovima i zadacima iz

nadležnosti Ministarstva i drugi službenici čiji poslovi i zadaci i odgovornosti su u neposrednoj vezi sa vršenjem ovih poslova i zadataka.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva utvrđuje se ko se smatra ovlaštenim službenim licem.

Ovlaštenim službenim licima izdaje se službena legitimacija i značka.

Ovlaštena službena lica imaju pravo i dužnosti da, u skladu sa propisima o vršenju poslova i zadataka policije, drže i nose oružje.

Član 27.

Policija je dužna vršiti svoje poslove i zadatke uz puno poštovanje ljudskog dostojanstva i osnovnih ljudskih prava svih lica, u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima o ljudskim pravima.

Ministarstvo će donijeti propise o poštivanju ljudskih prava koji će se primjenjivati na sve jedinice unutar ministarstva.

Poštovanje ovih propisa biće podložno unutrašnjoj inspekciji.

Član 28.

Ovlaštena službena lica daju svečanu izjavu pred ministrom ili njegovim zamjenikom.

Tekst svečane izjave glasi:

“Izjavljujem da ću se pridržavati ustava i zakona Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona da ću dužnost ovlaštenog službenog lica vršiti savjesno i odgovorno, da ću svim svojim snagama štiti prava, slobode i sigurnosti građana i da ću sve poslove i zadatke ovlaštenog službenog lica izvršavati i u slučajevima kada izvršavanje tih poslova i zadataka dovodi u opasnost moj život”.

Ovlaštena službena lica takođe daju svečanu izjavu pred ministrom ili njegovim zamjenikom da će se pridržavati etičkog kodeksa za profesionalne policajce.

Ministarstvo će usvojiti pisani etički kodeks za profesionalne policajce koji izvršava vrijednosti kojima će se svaki policajac rukovoditi pri vršenju svoje dužnosti.

Član 29.

Ovlaštena službena lica su dužna da poslove i zadatke provođenja zakona, zaštite života i lične sigurnosti građana, spriječavanja izvršenja krivičnih djela i hvatanja njihovih počinitelja, kao i poslove i zadatke održavanja javnog reda i mira, vrše u svakoj prilici bez obzira da li se nalaze na službenoj dužnosti i da li im je to posebno stavljeno u zadatak.

Ovlaštena službena lica dužna su da poslove i zadatke policije vrše i u slučaju kada izvršavanje tih poslova i zadataka dovodi u opasnost i njihov život.

Član 30.

Kad ovlašteno službeno lice u civilnom odijelu izdaje naređenje ili vrši drugo posebno ovlaštenje po odredbama ovog zakona prema pojedincu ili pravnom licu, dužno je da se legitimiše ako to okolnosti dozvoljavaju.

U slučaju iz prethodnog stava dužno je da se legitimiše i ovlašteno službeno lice u uniformi, ako to zahtijeva lice prema kome vrši posebno ovlaštenje.

Član 31.

Ovlaštena službena lica kada vrše poslove i zadatke na sredstvima javnog prijevoza imaju pravo na besplatan prijevoz tim sredstvima i na osiguranje koje imaju putnici u javnom prijevozu.

Ovlašteno službeno lice može koristiti besplatan prijevoz po odredbi prethodnog stava, samo ako ima pismeni nalog za vršenje poslova i zadataka na odnosnom saobraćajnom sredstvu.

Član 32.

U vršenju poslova i zadataka radi zaštite života i lične sigurnosti građana, zaštite imovine od uništenja, oštećenja ili krađe, održavanja javnog reda i mira, bezbjednost saobraćaja na putevima, kao i u slučajevima opšte opasnosti prouzrokovane elementarnim nepogodama i epidemijama, ministar i drugi službenik koga on za to odredi, a u hitnim slučajevima i druga ovlaštena službena lica, mogu izdavati potrebna naređenja građanima, preduzećima i drugim pravnim licima.

Član 33.

U vršenju službenih poslova i zadataka ovlaštena službena lica imaju pravo da legitimišu lica kada je to potrebno radi otkrivanja krivičnog djela ili radi zaštite života i lične sigurnosti građana.

Ovlaštena službena lica ovlaštena su da u skladu sa zakonom privedu i zadrže u pritvoru lica, ukoliko postoji osnovana sumnja da je lice počinilo ili namjeravalo da počinii krivično djelo. Privođenje i pritvaranje mora biti obavljeno u skladu sa međunarodnim standardima o ljudskim pravima utvrđenim u Ustavu Bosne i Hercegovine i Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 34.

Policija može zadržati u pritvoru lice u svrhu izvođenja tog lica pred nadležne organe, pod osnovanom sumnjom da je to lice počinilo krivično djelo zbog kojeg ono može biti zadržano u pritvoru u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku. Pritvaranje pojedinca biće obavljeno u skladu sa međunarodnim standardima o ljudskim pravima, utvrđenim Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Federacije.

Policija će sva lica pritvoriti shodno članu 33 i 34. stav 1. ovog zakona i odmah izvesti pred sud koji će odrediti da li trebaju biti zadržana u pritvoru. Ukoliko je neko lice u pritvoru 72 sata, a nije izvedeno pred sudiju, policija će ga osloboditi.

Član 35.

Ukoliko je lice pritvoreno shodno članu 33 i 34. stav 1. ovog zakona, moraju se preduzeti sljedeće akcije:

1. U momentu donošenja odluke o pritvoru iz člana 34. stav 1. ovog zakona, ovlašteno službeno lice će ispuniti obrazac u kojem će biti specificirani:

- detalji o identifikaciji pritvorenog lica,
- vremenski period do 72 sata, u kojem će pritvoreno lice biti zadržano u pritvoru,
- vrijeme početka pritvora,
- uputstvo o pravu pritvorenog lica na žalbu protiv odluke o pritvoru.

2. Ovlašteno službeno lice će uručiti kopiju ovog obrasca pritvorenom licu, čim je ispuni.

Tokom pritvora, pritvoreno lice može u bilo koje vrijeme nadležnom sudu uložiti žalbu protiv odluke o pritvoru.

Član 36.

Lice koje je zadržano bez zakonskog osnova, ima pravo na naknadu štete koju je zbog neosnovanog zadržavanja pretrpjelo.

Zahtjev za naknadu štete pokušat će se riješiti sa podnosiocem zahtjeva.

Član 37.

Na zahtjev lica privedenog po odredbama člana 33 i 34. ovog zakona Ministarstvo je dužno da obavijesti njegovu porodicu ili drugo odgovarajuće lice odmah, a najkasnije u roku od 24 sata od momenta privođenja.

Odlukom istražnog sudije može se odrediti da se navedeni rok produži.

Član 38.

Radi hvatanja počinioca krivičnog djela koga neposredno gone, kao i radi prevoženja do najbliže zdravstvene ustanove žrtve krivičnog djela, elementarne nepogode ili nesretnog slučaja, ovlaštena službena lica imaju pravo da se posluže tuđim saobraćajnim sredstvom ili sredstvima veze do koga mogu doći. O upotrebi saobraćajnog sredstva ili sredstva veza, ovlašteno službeno lice izdaje potvrdu njegovom vlasniku ili korisniku.

Vlasnik ili korisnik sredstva iz stava 1. ovog člana ima pravo na naknadu materijalne štete prouzrokovane upotrebom njegovog saobraćajnog sredstva, odnosno sredstva veze.

Član 39.

Djelujući u skladu sa Međunarodnim standardima o ljudskim pravima, utvrđenim Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, službenici mogu obavljati razgovore sa licima koja se nalaze u pritvoru, osuđenima koji izdržavaju kaznu u zatvorima, maloljetničkim zatvorima i maloljetničkim kazneno-popravnim institucijama u vrijeme koje sporazumno odrede upravnik zatvora ili neko drugo ovlašćeno lice te ustanove i rukovodilac odgovarajuće organizacione jedinice Ministarstva.

Član 40.

U skladu sa Međunarodnim standardima o ljudskim pravima, utvrđenim u Ustavu Bosne i Hercegovine i u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, ministar ima ovlaštenja da naredi zabranu prilaza određenim prostorima i objektima za određeni period, ukoliko je takva mjera neophodna da bi se spriječila krivična djela, izvršilo hapšenje određenih lica, pronašla ukradena dobra, sačuvali tragovi krivičnog djela i zaštitili životi i imovina.

O izdavanju naredbe iz stava 1. ovog člana, ministar će informisati predsjednika Kantona.

Član 41.

U vršenju poslova i zadataka policije na plovnim rijekama i jezerima, ovlaštene službene osobe, pored drugih ovlašćenja propisanih ovim zakonom, imaju pravo da vrše pregled isprava plovila i pretresanje plovila, kao i da gone, zaustave i sprovedu nadležnom organu plovilo i lica koje se ne pridržava zakona, drugih propisa i pravila međunarodnog prava ili posebnih odredaba međunarodnih ugovora koje je zaključila Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine i Kanton.

Član 42.

Ministarstvo, odnosno ovlaštena službena lica, imaju pravo upotrijebiti odgovarajuća sredstva prinude i to: fizičku snagu i gumenu palicu, sredstva za vezivanje, hemijska sredstva, sredstva za nasilno zaustavljanje i zaprečavanje vozila i lica, službene pse, službenu konjicu i vodeni top, kada je to potrebno radi odbijanja napada od sebe ili drugo lice, ličnost koju obezbjeđuje, radi savladivanja otpora jednog ili više lica koja remete javni red i mir ili ugrožavaju bezbjednost saobraćaja ili lica koja treba dovesti, zadržati ili lišiti slobode, radi uspostavljanja narušenog javnog reda i mira, kao i radi sprječavanja bjekstva lica koje se sprovede ili koja treba dovesti, zadržati ili lišiti slobode ako postoji sumnja da će pokušati bjekstvo.

Osim u slučajevima iz stava 1. ovog člana, ovlašteno službeno lice ima pravo upotrijebiti sredstva za vezivanje i u drugim slučajevima kada treba lice dovesti, sprovesti, zadržati ili lišiti slobode.

Član 43.

Najviši prioritet Ministarstva i policijske službe je zaštita života. Bilo koja mjera preduzeta u provođenju policijskih djelovanja mora biti u skladu sa ovim prioritetom.

Sredstva prinude će biti upotrijebljena samo u slučajevima u kojima su druga sredstva vršenja kontrole neefikasna.

U svim okolnostima, upotrijebiće se najniži stepen prinude neophodan za vršenje kontrole.

Smrtonosna sila će biti upotrijebljena samo kao krajnje rješenje u okolnostima u kojima je to neophodno za zaštitu života.

Smrtonosna sila je sila za koju se opravdano može očekivati da dovede do smrti ili teže tjelesne povrede.

Pucanje iz vatrenog oružja na ili u pravcu lica ili prema vozilu u pokretu predstavlja upotrebu smrtonosne sile.

Član 44.

Pri vršenju poslova i zadataka iz svoje nadležnosti ovlaštena službena lica mogu upotrijebiti vatreno oružje:

1. da zaštite život ljudi,
2. da zaštite svoj život, odnosno da od sebe odbiju neposredan napad kojim se ugrožava njihov život,
3. da spriječe bjekstvo lica zatečenog u vršenju krivičnih djela, ukoliko bjekstvo tog lica neposredno ugrožava nečiji život,
4. da spriječe bjekstvo lica lišenog slobode i lica za koje je izdat nalog za lišenje slobode, ukoliko bjekstvo tog lica neposredno ugrožava nečiji život.

Izuzetno, ovlašteno službeno lice može upotrijebiti vatreno oružje i u slučaju ako drugačije ne može spriječiti bjekstvo sumnjivog lica, ako se na osnovu njegovog ponašanja i drugih odgovarajućih okolnosti može osnovano zaključiti da namjerava izvršiti napad na ličnost koju policija obezbjeđuje.

Policajci će nositi samo oružje koje je po prirodi odbrambeno, ne veće od pištolja, osim ukoliko vanredne, specifične i jasno određene okolnosti to ne nalažu. Ministarstvo će donijeti propise u skladu sa ovim zakonom i ustavom, u kojima će se izričito navesti okolnosti u kojima je dozvoljeno nošenje oružja većeg od pištolja. Ni u kom slučaju bilo koje druge jedinice osim specijalnih jedinica, koje su za to obučene, neće nositi dugocijevno oružje.

Član 45.

Ovlaštena službena lica upotrebljavaju vatreno oružje iz člana 43. ako upotrebom fizičke snage, gumene palice ili drugih sredstava prinude ne mogu izvršiti posao odnosno zadatak.

Ako je u datoj situaciji moguće, ovlašteno službeno lice dužno je da prije upotrebe vatrenog oružja na to upozori lice prema kome ga namjerava upotrijebiti.

Ovlašteno službeno lice koje vrši poslove i zadatke u sastavu jedinice ili grupe, može upotrijebiti vatreno oružje samo po naređenju starješine te jedinice, odnosno grupe. Naređenje za upotrebu oružja može se izdati samo u slučajevima i pod uslovima predviđenim zakonom.

Član 46.

Ovlašteno službeno lice u slučaju upotrebe vatrenog oružja ili drugog sredstva prinude, dužno je odmah obavijestiti neposrednog rukovodioca.

Neposredni rukovodilac je dužan, najkasnije u roku od dva dana od dana saznanja da je ovlašteno službeno lice u vršenju svojih poslova i zadataka upotrijebilo vatreno oružje ili drugo sredstvo prinude iz člana 43. ovog zakona, prikupiti sve podatke i činjenice neophodne za ocjenu zakonitosti i pravilnosti upotrebe sredstava prinude ili vatrenog oružja.

Zakonitost i pravilnost upotrebe vatrenog oružja ili drugog sredstva prinude od strane ovlaštenog službenog lica, ocjenjuje ministar u roku od sedam dana od dana saznanja za upotrebu sredstava prinude ili vatrenog oružja.

Ako ministar utvrdi da je ovlašteno službeno lice nezakonito ili nepravilno upotrijebilo vatreno oružje ili drugo sredstvo prinude, dužan je odmah preduzeti odgovarajuće mjere za utvrđivanje odgovornosti tog ovlaštenog službenog lica.

Član 47.

Ako se protiv ovlaštenog službenog lica pokrene ili vodi krivični, prekršajni ili parnični postupak zbog upotrebe vatrenog oružja ili drugog sredstva prinude u vezi sa vršenjem poslova i zadataka, Ministarstvo će tom licu obezbijediti odbranu i drugu odgovarajuću pravnu pomoć u vezi sa vođenjem postupka.

Pravna pomoć obezbijediće se ovlaštenom službenom licu i kao oštećenom u postupku za naknadu štete, ako mu je šteta nanesena u vezi sa vršenjem poslova i zadataka.

Odredbe prethodnih stavova primjenjuju se i poslije prestanka radnog odnosa ovlaštenog službenog lica u Ministarstvu.

Ministarstvo neće pružiti pravnu pomoć po odredbama prethodnih stavova ovlaštenom službenom licu kojem je za konkretni slučaj izrečena disciplinska mjera prestanka radnog odnosa zbog namjernog prekoračenja ovlaštenja, odnosno zbog zloupotrebe u vršenju poslova i zadataka, kao i u slučaju kada je Ministarstvo podnijelo krivičnu prijavu protiv ovlaštenog službenog lica.

Odredbe stava 1 i 2. ovog člana shodno se primjenjuju i u pogledu lica koje je Ministarstvu, odnosno ovlaštenom službenom licu, u vršenju poslova i zadataka pružilo pomoć.

Član 48.

Troškove pružanja pravne pomoći po odredbama prethodnog člana snosi Ministarstvo.

**VI - POSEBNE ODREDBE O MEĐUSOBNIM
ODNOSIMA MINISTARSTAVA****Član 49.**

Ministarstvo saraduje sa Federalnim Ministarstvom unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Federalno Ministarstvo) i ministarstvima unutrašnjih poslova drugih kantona, radi razmatranja i usaglašavanja stavova, usklađivanja planova, preduzimanja zajedničkih akcija i bezbjednosnih mjera od zajedničkog interesa.

U slučaju kada Ministarstvo u vršenju poslova iz svoje nadležnosti dođe do saznanja da se priprema izvršenje krivičnog djela iz nadležnosti Federalnog Ministarstva, odnosno da je takvo krivično djelo izvršeno, preduzet će neophodne mjere i radnje u cilju neposrednog spriječavanja izvršenja tog djela, odnosno otkrivanja i hvatanja počinitelaca tog krivičnog djela i o tome odmah obavijestiti Federalno Ministarstvo.

Član 50.

Ministarstvo na zahtjev općinskog vijeća ili općinskog načelnika dostavlja obavještenja, informacije i druge podatke o stanju i problemima iz djelokruga ministarstva na tom području.

Općinsko vijeće ili općinski načelnik mogu Ministarstvu dati prijedlog, mišljenje ili pokrenuti inicijativu u vezi sa pita-njima od značaja za bezbjednost na području općine.

Ministarstvo je dužno da razmotri prijedlog, mišljenje ili inicijativu iz prethodnog stava i da njihovog podnosioca obavijesti o svojim stavovima i preduzetim mjerama.

Član 51.

Ministarstvo u okvirima svoje nadležnosti može Federalnom Ministarstvu i ministarstvima drugih kantona povjeriti obavljanje poslova u vezi sa školovanjem i dopunskim obrazovanjem i usavršavanjem policijskih službenika, naučno-istraživačkim djelatnostima za potrebe policije, vršenjem složenijih kriminalističko-tehničkih vještačenja, opremanjem policijskom opremom, naoružanjem i drugim sredstvima, te obavljanje drugih poslova iz svoje nadležnosti.

Član 52.

U slučaju potrebe, Ministarstvo sa organima iz člana 51. ovog zakona može preduzimati zajedničke mjere u cilju efikasnog i blagovremenog izvršenja poslova iz člana 12. ovog zakona.

Član 53.

Ovlaštena službena lica Federalnog Ministarstva u vršenju poslova iz nadležnosti Federacije, odnosno Bosne i Hercegovine, na području Kantona imaju iste dužnosti i ovlaštenja, kao i ovlaštena službena lica Ministarstva.

Član 54.

Ministar može neposredno sa ministarstvom unutrašnjih poslova drugog kantona utvrditi uslove pod kojima ovlaštena službena lica ministarstvo unutrašnjih poslova jednog kantona mogu vršiti određene poslove ili zadatke na području drugog kantona.

Član 55.

U ostvarivanju međusobne saradnje iz člana 51. ovog zakona ministarstva unutrašnjih poslova mogu udruživati finansijska i druga sredstva.

Član 56.

U slučaju povjeravanja poslova iz nadležnosti Federalnog Ministarstva, Ministarstvu Kantona, troškove obavljanja tih poslova snosi Federalno Ministarstvo.

Član 57.

U ostvarivanju saradnje Ministarstva sa Federalnim Ministarstvom i ministarstvima unutrašnjih poslova drugih kantona, obezbjeđuje se razmjena podataka, obavještenja i informacija potrebnih za uspješno vršenje poslova iz djelokruga organa unutrašnjih poslova.

Ministarstvo će uspostaviti sistem za sistematsko prikupljanje podataka o kriminalu i policijskim mjerama za njegovo suzbijanje. Ministarstvo će koordinirati sistem prikupljanja podataka sa Federalnim Ministarstvom, kako bi statistički podaci mogli biti sastavljeni i upoređeni među kantonima.

Član 58.

U slučaju elementarnih nepogoda, epidemija, kao i u drugim vanrednim slučajevima Federalno Ministarstvo ili ministarstvo unutrašnjih poslova drugog kantona može od Ministarstva, kao i Ministarstvo od njih, zatražiti pomoć u sredstvima, opremi i kadrovima.

**VII - RADNI ODNOSI I DISCIPLINSKA
ODGOVORNOST****Član 59.**

Zakoni, drugi propisi i opšti akti, kojima su uređeni radni odnosi, plate, zdravstveno i penzijsko osiguranje za službenike u organima uprave Kantona, primjenjuju se i za službenike Ministarstva, ako zakonom nije drugačije propisano.

Član 60.

Radni odnos u Ministarstvu ne može se zasnivati bez javnog oglasa, izuzev u slučajevima gdje se izbor ili imenovanje vrši po posebnom postupku.

Član 61.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom, mogu se utvrditi posebni uslovi u pogledu stručnih, zdravstvenih i psihofizičkih sposobnosti kandidata za službu u stručno osposobljavanje za službu u Ministarstvu.

Posebne uslove iz stava 1. ovog člana propisuje ministar.

Član 62.

Ovlaštena službena lica ne mogu biti poslanici u Skupštini Bosne i Hercegovine, Federacije ili Kantona niti vijećnici općinskih vijeća.

Ukoliko službenik bude izabran u jedno od tijela iz prethodnog stava, njegova prava i obaveze iz radnog odnosa, dok obavlja tu dužnost, miruju.

Ovlaštena službena lica i drugi službenici Ministarstva ne mogu obavljati druge poslove bez odobrenja ministra.

Član 63.

Službenici Ministarstva u svojstvu pripravnika polažu stručni ispit.

Program i način polaganja stručnog ispita propisuje ministar.

Član 64.

Službenik Ministarstva dužan je da čuva službenu tajnu. Obaveza čuvanja službene tajne traje i po prestanku radnog odnosa.

Bliže propise o čuvanju službene tajne i odgovornosti službenika u Ministarstvu donosi ministar.

Član 65.

Osim u slučajevima predviđenim zakonom, kojim se uređuju radni odnosi službenika organa uprave, ovlaštenom službenom licu prestaje radni odnos i u slučaju ako:

1. prestane ispunjavati posebne uslove na osnovu koji je zasnovao radni odnos,
2. odbije da radi na poslovima i zadacima na koje je raspoređen,
3. odbije da izvrši zakonito naređenje, izdato radi vršenja poslova i zadataka iz nadležnosti Ministarstva,
4. se utvrdi da obavlja druge poslove bez odobrenja ministra,
5. se utvrdi da svojim radom, stručnim i drugim sposobnostima ne može odgovarati zahtjevima izvršavanja poslova i zadataka na koje je raspoređen ili ako ne ostvaruje predviđene rezultate rada.

U slučajevima iz tačke 1. do 5. ovog člana radni odnos prestaje danom uručenja rješenja o prestanku radnog odnosa.

Član 66.

Kad to zahtijeva potreba izvršavanja značajnih i neodložnih poslova i zadataka, ministar može službeniku Ministarstva prekinuti korištenje godišnjeg odmora.

U slučaju iz stava 1. ovog člana službeniku pripada naknada putnih i drugih troškova koji su nastali zbog prekida korištenja godišnjeg odmora.

Ministar utvrđuje koji troškovi, osim putnih troškova, i u kojoj visini se priznaju zbog prekida godišnjeg odmora.

Član 67.

Zbog posebnih uslova rada i prirode poslova i zadataka, ovlašćenim službenim licima u Ministarstvu, koji neposredno vrše operativne poslove i zadatke policije i službenicima čije su odgovornosti i poslovi i zadaci koje vrše u vezi sa ovim poslovima (u daljem tekstu: ovlašćena službena lica) računa se svakih efektivno provedenih 12 mjeseci na tim poslovima i zadacima, kao 16 mjeseci staža osiguranja.

Član 68.

Ovlašćenim službenim licima Ministarstva, zbog posebnih uslova rada i prirode poslova i zadataka koje obavljaju, na prijedlog ministra može se izvršiti povećanje mjesečnog iznosa plaće u iznosu do 30% o čemu odlučuje Vlada Kantona.

Član 69.

Kada to interes službe zahtijeva, službenik Ministarstva koji ima najmanje 20 godina penzijskog staža, od čega najmanje 10 godina efektivno provedenih na poslovima i zadacima na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju može, i bez njegovog pristanka, prestati radni odnos sa pravom na starosnu penziju i prije ispunjenja opštih uslova za sticanje starosne penzije.

Član 70.

Službenik Ministarstva koji u vršenju ili povodom vršenja službenog posla ili zadatka izgubi život, sahraniti će se o trošku Ministarstva u mjestu koje odredi njegova porodica.

Porodici koju je poginuli službenik izdržavao pripada jednokratna novčana pomoć u visini ukupnog iznosa plata koje je radnik ostvario u posljednjih šest mjeseci.

Naknada iz stava 2. ovog člana isplaćuje se iz sredstava Ministarstva.

Član 71.

Ovlaštenom službenom licu za vrijeme privremene nesposobnosti za rad, zbog bolesti ili zbog povrede zadobijene u vezi sa vršenjem poslova i zadataka na koje je raspoređen, pripada naknada u visini plate ostvarene u mjesecu koji je prethodio nastupanju slučaja, na osnovu kojeg ostvaruje pravo na naknadu.

Razliku između naknade za vrijeme privremene nesposobnosti koju osigurava nadležni fond zdravstvenog osiguranja i visine plate iz stava 1. ovog člana osigurava Ministarstvo.

Član 72.

Organizacionim jedinicama i službenicima Ministarstva mogu se dodjeljivati pohvale, nagrade i druga priznanja za naročito zalaganje i postignute uspjehe u izvršavanju radnih zadataka.

Pohvale, nagrade i druga priznanja iz stava 1. ovog člana utvrđuje i dodjeljuje ministar.

Član 73.

Postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti pokreće ministar ili drugi službenik koga on za to ovlasti. Disciplinski postupak bliže se uređuje pravilnikom koji donosi ministar.

Član 74.

Pored težih povreda radne dužnosti utvrđenih zakonom, kao teža povreda radne dužnosti smatra se i:

1. nemarno vršenje poslova i zadataka koje može dovesti do povrede propisa o tajnosti,
2. samovoljno napuštanje radnog mjesta ili mjesta osiguranja određenih lica ili objekata,
3. nepreduzimanje ili nedovoljno preduzimanje mjera u okviru svoje dužnosti, potrebnih za sigurnost objekta, saobraćajnih i drugih sredstava, lica i povjerenih stvari,
4. nezakonito raspolaganje sredstvima ili protivpravno pribavljanje lične i materijalne koristi u vezi sa vršenjem poslova i zadataka,
5. nepreduzimanje ili nedovoljno preduzimanje mjera ili nepružanje pomoći u okviru svojih prava i dužnosti drugim službenicima ministarstva kada izvršavaju službene radnje,
6. prikrivanje činjenica u pogledu vremena, obima i načina izvršavanja službenih radnji ili upotrebe sredstava prinude od strane drugog službenika Ministarstva kada je izvršenjem te radnje, odnosno upotrebom sredstva prinude, učinio težu povredu radne dužnosti,
7. svaka radnja, odnosno propuštanje radnje, koja onemogućava, ometa ili otežava vršenje službenih zadataka,

8. neukazivanje pravne i druge stručne pomoći u okviru svojih prava i dužnosti, neukoju stranci u ostvarivanju njenih zakonskih prava i pravnih interesa,
9. ponašanje koje šteti ugledu Ministarstva,
10. izbjegavanje obaveza u vezi sa stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem,
11. izbjegavanje ljekarskih pregleda radi utvrđivanja sposobnosti za rad,
12. zloupotreba prava na bolovanje.

Član 75.

Službenik Ministarstva će biti privremeno udaljen iz Ministarstva ili sa poslova i zadataka koje vrši u Ministarstvu kada je protiv njega pokrenut krivični ili disciplinski postupak, ako se, s obzirom na prirodu krivičnog djela, odnosno teže povrede radne dužnosti, na okolnosti pod kojima su oni izvršeni i na druge okolnosti, može osnovano zaključiti da bi bilo štetno po interes službe da službenik i dalje ostane u Ministarstvu, odnosno na poslovima i zadacima koje obavlja Ministarstvo.

Rješenje o mjeri privremenog udaljenja po odredbama stava 1. ovog člana donosi ministar.

Ovlaštenom službenom licu kome je izrečena mjera privremenog udaljenja iz Ministarstva, kao i ovlaštenom službenom licu kome je izrečena mjera privremenog udaljenja sa poslova i zadataka koje vrši, ako se rasporedi na poslove i zadatke koje ne vrše ovlaštena službena lica, oduzima se oružje, službena legitimacija i značka, koji su mu dati kao ovlaštenom službenom licu i za to vrijeme ne smije nositi uniformu.

Odredba stava 3. ovog člana shodno se primjenjuje i prema službeniku kome je izrečena disciplinska mjera raspoređivanja na druge poslove i zadatke.

Član 76.

Prigovor koji se podnosi na rješenje kojim se odlučuje o pravima i dužnostima službenika ne odlaže izvršenje rješenja.

VIII - STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Član 77.

Ministarstvo organizuje i neposredno provodi stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika Ministarstva i školovanje kandidata za rad u Ministarstvu.

Poslovi iz stava 1. ovog člana obavljaju se putem školovanja, kurseva i drugih oblika stručnog osposobljavanja i usavršavanja.

Član 78.

Radi obavljanja poslova iz člana 77. ovog zakona Ministarstvo može organizovati specijalističke centre za obuku.

Član 79.

Ministar utvrđuje plan i program stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Ministarstva.

Član 80.

Ministarstvo može organizovati kurs za policajce u trajanju od tri do šest mjeseci. Na kurs za policajce može biti primljeno lice koje ispunjava opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu i posebne uslove koje utvrđuje ministar.

Član 81.

Ukupan broj polaznika, dužinu trajanja i nastavni plan i program kursa za policajce iz člana 79. ovog zakona, utvrđuje se u zavisnosti od potrebe Ministarstva. Polazniku kursa za policajce za vrijeme trajanja kursa osigurava se smještaj i ishrana, uniforma, obuća, udžbenici, zdravstveno i invalidsko osiguranje, ukoliko to osiguranje nemaju po drugom osnovu, i mjesečna primanja za neophodne lične izdatke.

Iznos mjesečnih primanja za neophodne lične izdatke polaznika iz stava 1. ovog člana utvrđuje ministar.

Član 82.

Polaznik kursa za policajce koji samovoljno napusti kurs, zbog svoje krivice bude isključen sa kursa, ne završi kurs sa uspjehom, po završetku kursa se ne javi na rad, ne ostane na radu u Ministarstvu ili mu radni odnos prestane njegovom krivicom prije isteka ugovorenog roka, dužan je nadoknaditi troškove kursa, odnosno srazmjerni dio tih troškova.

Član 83.

Lice koje završi srednju Policijsku školu ili kurs za policajca, raspoređuje se u skladu sa ugovorenim obavezama u Ministarstvo kao pripravnik.

Prisposobnički staž iz stava 1. ovog člana traje šest mjeseci. Za vrijeme pripravničkog staža, pripravnik se osposobljava za obavljanje poslova i zadataka policajca kroz praktični rad.

Pri isteku pripravničkog staža, a najkasnije u roku od šest mjeseci od završetka pripravničkog staža, pripravnik je dužan položiti stručni ispit. Pripravniku koji ne položi stručni ispit prestaje radni odnos u Ministarstvu.

IX - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 84.

Ministar će donijeti bliže propise o:

- vršenju poslova i zadataka policije i drugih ovlaštenih službenih lica Ministarstva,
- upotrebi sredstava prinude i vatrenog oružja policije i drugih ovlaštenih službenih lica Ministarstva,
- legitimaciji ovlaštenih službenih lica Ministarstva (obrascu i sadržaju obrasca, postupku za izdavanje, roku važenja i načinu vođenja evidencije o legitimacijama ovlaštenih službenih lica),
- programu i načinu polaganja stručnog ispita i o troškovima u vezi sa polaganjem stručnog ispita u Ministarstvu,
- materijalnom poslovanju sa predmetima naoružanja i opreme u Ministarstvu,
- vremenu trajanja uniforme,
- naoružanju i opremi policije i drugih službenika Ministarstva,
- donošenju drugih akta iz nadležnosti Ministarstva.

Izuzetno od predhodnog stava, bliže propise o činovima i zvanjima ovlaštenih osoba u Ministarstvu donosi Vlada Kantona.

Na propise iz stava 1. ovog člana saglasnost daje Vlada Kantona.

Član 85.

Ministarstvo će preuzeti sve radnike CSB Tuzla u sjedištu i stanicama javne bezbjednosti CSB Tuzla, koji su bili u radnom odnosu na dan stupanja na snagu ovog zakona u CSB ili stanici javne bezbjednosti, izuzev lica kojima je, u skladu sa zakonom,

do stupanja na snagu ovog zakona prestao radni odnos, i rasporediti ih u skladu sa pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji ministarstva.

Radnicima iz stava 1. ovog člana, koji ne ispunjavaju propisane uslove ili onima koji iz drugih razloga ne budu raspoređeni u Ministarstvu, prestaje radni odnos u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu pravilnika iz prethodnog stava.

Radnici iz stava 2. ovog člana mogu ostvariti pravo na penziju, ako za to ispunjavaju uslove koji su važili na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Član 86.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva donijet će se u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Propisi iz člana 84. ovog zakona donijet će se u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do stupanja na snagu propisa iz stava 1. ovog člana i drugih propisa u oblasti unutrašnjih poslova iz nadležnosti Kantona shodno će se primjenjivati zatečeni propisi koji su bili na snazi na području Kantona do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 87.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o unutrašnjim poslovima Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/96).

Član 88.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

| | |
|---|--|
| Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKO-PODRINJSKI KANTON Skupština Broj: 01-011-205-4/97 Tuzla, 22. 5. 1997. g. | Predsjedavajući Skupštinom Tuzlansko-podrinjskog kantona, Fuad Hadžavić, v.r. |
|---|--|

324

Na temelju članka 24. stavak 1. točka e), Ustavnog zakona Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 1/94 i 9/96), na prijedlog Vlade Tuzlansko-podrinjske županije, Sabor Tuzlansko-podrinjske županije, na sjednici od 22. 5. 1997. godine, donosi

ZAKON

O UNUTARNJIM POSLOVIMA TUZLANSKO-PODRINJSKE ŽUPANIJE

I - OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim zakonom, se uređuju unutarnji poslovi iz nadležstva Tuzlansko-podrinjske županije (u daljem tekstu: Županija), organizacija i nadležstva Ministarstva unutarnjih poslova Županije (u daljem tekstu: Ministarstvo), rukovođenje Ministarstvom, način vršenja poslova redarstva, dužnosti i prava ovlašćenih službenih osoba, međusobni odnosi i suradnja Ministarstva sa Ministarstvom unutarnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem

tekstu: Federalno Ministarstvo), ministarstvima unutarnjih poslova drugih županija i općina unutar županija, radni odnosi, disciplinska odgovornost i stručno osposobljavanje i usavršavanje namještenika Ministarstva, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje funkcije Županije u oblasti unutarnjih poslova.

Članak 2.

Unutarnji poslovi iz nadležstva Županije su:

1. Provođenje Ustava Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), Županije i zakona Bosne i Hercegovine, Federacije i Županije u pitanjima unutarnjih poslova;
2. Poslovi i zadaće redarstva, osim poslova koji su u nadležstvu redarstva Federacije;
3. Poslovi i zadaće redarstva koje Ministarstvu povjeri Federalno Ministarstvo;
4. Osiguranje određenih ličnosti i objekata Županije;
5. Poslovi i zadaće koje se odnose na: održavanje javnih skupova, osobne karte, osobno ime, prijavljivanje prebivališta i boravišta, jedinstveni matični broj građana, matične knjige, registraciju motornih vozila, vozačke ispise i izdavanje vozačkih dozvola, nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije, kretanje i boravak stranaca, zaštita od požara i eksplozija i uporaba vatrogasnih jedinica, te drugi poslovi i zadaće određene zakonom.

Članak 3.

Unutarnji poslovi iz članka 2. ovog zakona su od općeg interesa i vrši ih Ministarstvo.

Članak 4.

Građani, poduzeća i druge pravne osobe su obvezni postupiti po naređenjima koja Ministarstvo i ovlašćene službene osobe Ministarstva izdaju na temelju zakonskih ovlašćenja.

Članak 5.

Vlada Županije određuje koje ličnosti i objekti na području Županije se posebno osiguravaju i uređuje način njihovog osiguranja.

Članak 6.

Namještenici Ministarstva, a osobito ovlašćene službene osobe, dužni su da u obnašanju poslova i zadaća čuvaju život ljudi i ljudsko dostojanstvo i mogu primjenjivati samo zakonom predviđene mjere prinude, kojima se sa najmanje štetnih posljedica postiže izvršenje posla ili zadaće.

Članak 7.

U slučaju kada je Ministarstvu povjereno vršenje poslova iz nadležstva Federacije, te u slučaju kada se radi o vršenju poslova i zajedničke ovlasti Županije i Federacije, Ministarstvo neposredno primjenjuje zakone i druge propise koji su obvezujući u cijeloj Federaciji.

Nadzor nad sprovođenjem propisa iz stavka 1. ovog članka vrši Federalno Ministarstvo uz učešće Ministarstva, a Ministarstvo ima pravo da sudjeluje u utvrđivanju politike i donošenju propisa koji se odnose na svaku od tih ovlasti.

Članak 8.

U slučaju sukoba ovlasti između Ministarstva i Federalnog Ministarstva, ako je neophodno žurno (hitno) postupanje, do odluke Vlade Federacije primjenjivati će se odluka koju donese ministar Unutarnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federalni ministar).

Članak 9.

Radi ostvarenja javnosti rada, Ministarstvo izvješćuje javnost o pitanjima iz svojeg djelokruga, koja su od značaja za građane, poduzeća i druge pravne osobe, kao i o mjerama za njihovo rješavanje.

Ministarstvo će provoditi policijske operacije na način kojim će se omogućiti uvid javnosti i medijima, osim u slučajevima za koje se posebnim propisima Ministarstva izričito zahtijeva tajnost.

Propisi iz prethodnog stavka moraju utvrditi postupak preispitivanja, s ciljem sprječavanja zlouporabe tajnosti.

Ministarstvo će redovito objavljivati i činiti dostupnim javnosti izvješća o kriminalu i djelovanju redarstva.

II - ORGANIZACIJA I OVLASTI MINISTARSTVA

Članak 10.

Unutarnje poslove iz nadležstva Županije vrši Ministarstvo neposredno i preko svojih unutarnjih organizacijskih jedinica utvrđenih Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji.

Unutarnje organizacijske jedinice Ministarstva su redarstvene uprave i organizacijske jedinice u sjedištu.

Članak 11.

Redarstvena uprava se obrazuje za jednu ili više općina na području Županije.

Redarstvena uprava ima jednu ili više redarstvenih postaja, što će se utvrditi Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji.

Redarstvenom upravom rukovodi načelnik koga postavlja i razrješava ministar unutarnjih poslova Županije (u daljem tekstu: ministar), a suglasnost na imenovanje daje Vlada Županije.

Članak 12.

U vršenju ovlasti iz članka 2. ovog zakona Ministarstvo osobito:

1. vrši zaštitu života i imovine i sprovodi Ustav i zakone Županije;
2. neposredno provodi politiku Županije, županijske, federalne i zakone Bosne i Hercegovine iz svojeg nadležstva i o tome izvješćuje Sabor, predsjednika i Vladu Županije;
3. rješava u upravnim postupcima utvrđenim zakonom;
4. vrši nadzor nad provođenjem županijskih zakona i drugih propisa;
5. prati, usmjerava i usklađuje rad policijskih uprava, osobito u poslovima i zadaćama redarstva, a u složenijim slučajevima po potrebi i neposredno poduzima mjere za

sprječavanje i otkrivanje kaznenih djela i pronalaženje i uhićenje njihovih počinitelja, pruža stručnu pomoć redarstvenim upravama, te vrši nadzor nad njihovim radom;

6. neposredno sudjeluje u vršenju poslova i zadaća zaštite života i osobne sigurnosti građana i osobne imovine, kao i zaštitu objekata i drugih materijalnih dobara u slučaju opće opasnosti ili kad je javni red i mir narušen u većem obimu, kao i u slučaju terorističkog i drugog nasilnog djelovanja, odnosno oružane pobune;
7. vrši nadzor glede izvršavanja unutarnjih poslova koji su povjereni drugim organima, poduzećima i drugim pravnim osobama;
8. vrši nabavku naoružanja, opreme i materijalno-tehničkih sredstava za potrebe Ministarstva, koja se osiguravaju u proračunu Županije za ove svrhe;
9. utvrđuje programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja redarstva i drugih ovlaštenih službenih osoba i vrši provjeru njihove osposobljenosti, skrbi o njihovoj realizaciji i naređuje izvođenje odgovarajućih vježbi;
10. skrbi o primjeni i usavršavanju stručnih i znanstvenih metoda o radu i sadržaju rada redarstva;
11. vrši planiranje, organiziranje, održavanje i izgradnju jedinstvenog i funkcionalnog sustava veza, obavlja poslove prenosa i zaštite informacija i protiv-elektronske zaštite sustava veza;
12. vrši složenija kriminalističko-tehnička vještačenja za potrebe redarstvenih uprava i kriminalističko-tehnička vještačenja iz nadležstva Ministarstva;
13. skrbi o uvođenju i primjeni suvremenih znanstvenih dostignuća u suzbijanju kriminaliteta i poduzima mjere na suzbijanju i otkrivanju kaznenih djela;
14. vrši znanstveno-istraživačke poslove neophodne za obezbjeđenje djelatnosti redarstva;
15. objavljuje županijske potrage i izdaje odgovarajuće glasilo o potragama;
16. osigurava obradu podataka iz oblasti unutarnjih poslova;
17. vodi propisane i druge potrebne statističke i operativne evidencije i skrbi o vođenju tih evidencija u redarstvenim upravama;
18. vrši, sukladno s domaćim i međunarodnim pravom i standardnim operativnim postupcima u graničnom pojasu, nadzor kretanja i boravka stranaca, redarski nadzor prijelaska preko državne granice Bosne i Hercegovine i kretanja i boravka u graničnom pojasu;
19. vrši zaštitu od požara i eksplozija, nadzor nad radom vatrogasnih jedinica;
20. dostavlja Federalnom Ministarstvu operativne podatke i obavjesti, kao i statističke podatke u svezi poslova iz zajedničke ovlasti Županije i Federacije i poslova iz ovlasti Federacije čije je vršenje povjerenom Ministarstvu;
21. uspostavlja programe namijenjene olakšavanju realiziranja javnih i pojedinačnih zahtjeva za pružanje redarstvenih usluga;
22. surađuje sa komisijama za preispitivanje koju uspostavi Vlada Županije i Sabor Županije i stavlja joj na raspolaganje sve potrebne dokumente, kao i osoblje koje ona bude htjela saslušati u svezi s ispitivanjem pritužbi na nepravilno postupanje redarstva;
23. uspostavlja programe koji će favorizirati aktivno sudjelovanje pučanstva u sprječavanju kriminala;
24. donosi propise kojima će osigurati da sva kršenja ljudskih prava, poznata ili prijavljena redarstvu, budu pismeno dokumentovana i temeljito istražena;

25. donosi propise kojima će osigurati da prava svih žrtava zločina i kaznenih djela budu štovana i da sve prijavljeno bude dokumentovano i istraženo na odgovarajući način;
26. vrši i druge poslove i zadaće koje su mu ovim i drugim zakonima stavljeni u nadležstvo.

Članak 13.

Redarstvene uprave rješavaju u prvostupnom upravnom postupku ukoliko to posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Ministarstvo rješava po žalbama izjavljenim na odluku redarstvenih uprava u prvostupnom upravnom postupku i rješava u prvostupnom upravnom postupku u stvarima koje su mu zakonom stavljene u nadležstvo.

Članak 14.

Redarstvene uprave su dužne da pruže pomoć radi osiguranja izvršenja poslova i zadaća koji spadaju u nadležstvo drugih državnih organa i poduzeća i drugih pravnih osoba, kad oni na osnovu zakona vrše javne ovlasti, ako se prilikom tih poslova i zadaća naiđe na fizički otpor ili se takav otpor može osnovano očekivati.

O načinu i obimu pružanja pomoći u smislu prethodnog stavka, odlučuje načelnik redarstvene uprave.

Načelnik redarstvene uprave je dužan, kada ocijeni da se prilikom pružanja pomoći iz stavka 1. ovog članka može očekivati da će doći do organiziranog i masovnog fizičkog otpora ili uporabe oružja, prije donošenja odluke iz prethodnog stavka, pribaviti suglasnost ministra.

Članak 15.

U slučaju terorističkog djelovanja ili oružane pobune, Ministarstvo je dužno žurno (hitno) obavijestiti Federalno Ministarstvo i dalje postupati po njegovim nuputcima.

Članak 16.

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva donosi ministar, uz prethodno pribavljenu suglasnost Vlade Županije.

Pravilnikom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- organizacijske jedinice i njihov djelokrug;
- sistematizacija radnih mjesta, broj izvršitelja u organizacijskim jedinicama, kao i posebna prava i ovlasti namještenika u obnašanju poslova i zadaća;
- način rada organizacijskih jedinica u okviru jedinstvenog rukovođenja Ministarstvom i utvrđivanje djelokruga po mjesnoj i stvarnoj ovlasti pojedinih unutarnjih organizacijskih jedinica i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad Ministarstva.

Članak 17.

Ukupan broj namještenika Ministarstva mora odražavati nacionalnu strukturu pučanstva Županije.

Ministarstvo će donijeti propise koji će osigurati jednako postupanje prema svim osobama u pružanju redarstvenih usluga koje nadzire Ministarstvo, bez obzira na njihovu etničku, rasnu, nacionalnu, polnu ili drugu pripadnost.

Štovanje ovih propisa biće podložno inspekciji.

Osoba koja je bila podložna diskriminaciji ima pravo na naknadu štete.

Zahtjev za naknadu štete pokušaće se riješiti u dogovoru sa podnositeljem zahtjeva.

Članak 18.

Ministarstvo je dužno da predsjednika Županije i Vladu i druge organe Županije redovito i pravodobno informira o sigurnosnim saznanjima do kojih njihove službe dolaze u vršenju poslova i zadaća iz svojeg nadležstva.

III - RUKOVOĐENJE MINISTARSTVOM

Članak 19.

Ministar predstavlja i rukovodi Ministarstvom.

U cilju provođenja županijske politike i izvršavanje županijskih zakona ili izvršavanju zadaća datih od strane predsjednika i Vlade Županije

1. predlaže donošenje zakona i drugih propisa iz nadležstva Ministarstva;
2. organizira rad Ministarstva i osigurava njegovo zakonito i učinkovito funkcioniranje;
3. donosi pravilnike, naredbe, uputstva, instrukcije i druge akte iz svojeg nadležstva, radi izvršavanja zakona i drugih propisa Županije u oblasti unutarnjih poslova, ukoliko je za to ovlašten tim zakonom ili drugim propisom;
4. pomaže predsjedniku Županije i Vladi Županije u izvršavanju i sprovođenju politike Županije;
5. poduzima, odnosno predlaže poduzimanje mjera u oblasti unutarnjih poslova iz nadležstva Ministarstva;
6. osigurava i ostvaruje suradnju ministarstva s drugim državnim organima;
7. skrbi o ostvarivanju zakonitosti rada ministarstva i daje podatke i priopćenja za javnost;
8. obrazuje upravne i druge stručne komisije i odgo-varajuća radna tijela za izvršavanje određenih poslova iz nadležstva Ministarstva;
9. odlučuje o korišćenju sredstava za rad Ministarstva;
10. odlučuje o pravima i dužnostima namještenika Ministarstva;
11. uspostavlja sustav unutarnjeg nadzora i inspekcije kojim će se nadzirati sukladnost postupanja svih pojedinaca i jedinica s ustavom, zakonima i propisima i izvješća ovih unutarnjih nadzora, odnosno inspekcija, čini dostupnim javnosti;
12. izvršava druge poslove i zadaće koje mu povjeri predsjednik i Vlada Županije, kao i druge poslove utvrđene zakonima Županije i Federacije.

Članak 20.

Zamjenik ministra:

- zamjenjuje ministra, ukoliko ovaj nije u mogućnosti da obnaša svoju funkciju, ili ako je mjesto ministra upražnjeno, dok novi ministar ne preuzme dužnosti;
- pomaže ministru u izvršavanju njegovih ovlasti.

Članak 21.

Propisi koje donosi Ministarstvo, sve radnje Ministarstva i njegovih namještenika moraju biti sukladni s međunarodno prihvaćenim principima redarstvene službe u demokratskoj državi usvojenim 26. 4. 1996. godine u Bon Petersbergu, kao i s Komesarovim smjernicama za demokratsko redarstvo u Federaciji Bosni i Hercegovini i pratećim dokumentima iz maja mjeseca 1996. godine.

IV - REDARSTVO

Članak 22.

Poslove i zadaće javne sigurnosti u Ministarstvu vrši redarstvo.

Redarstvo djeluje sukladno s odredbama ovog zakona i propisima i naredbama koje Ministarstvo donese sukladno s ustavima i zakonima Županije, Federacije i Bosne i Hercegovine.

Članak 23.

Redarstvo vrši upravne, stručne i druge poslove i zadaće koji se odnose na: zaštitu života i osobne sigurnosti ljudi, zaštitu imovine, spriječavanje i otkrivanje kaznenih djela, pronalaženje i uhićenje počinitelja kaznenih djela i njihovo privođenje mjerodavnim organima u slučajevima kada to nije u nadležstvu sudbenog redarstva, održavanje javnog reda i mira, vršenje kriminalističko-tehničkih poslova, sigurnost, nadzor i reguliranje prometa na putovima, boravak i kretanje stranaca, nadzor i prijelazak državne granice i zaštitu određenih osoba.

Redarstvo ne vrši vojne operacije niti se uključuje u njih. Redarstvo djeluje isključivo u cilju provođenja zakona.

Članak 24.

Poslove i zadaće neposrednog provođenja zakona, zaštite života i imovine, održavanja javnog reda i mira, spriječavanja i otkrivanja kaznenih djela, nadzora i reguliranja prometa na putovima, poslove i zadaće sigurnosti u željezničkom prometu, nadzora i prijelaska državne granice, kao i druge poslove i zadaće iz prethodnog članka, čija priroda i uvjet i to zahtijevaju, obnašaju pripadnici redarstva u uniformi (u daljem tekstu: redarstvenik).

Redarstvenici nose propisanu uniformu sa županijskim oznakama i naoružani su sukladno s propisima.

Ministar ili namještenik koga on za to ovlasti, mogu odrediti da redarstvenici određene poslove i zadaće obnašaju u civilnom odijelu.

Kad interesi javnog poretka ili održavanje javnog reda i mira zahtijevaju, ministar ili namještenik koga on za to ovlasti može narediti da druge ovlaštene službene osobe izvršavaju određene redarstvene poslove i zadaće u uniformi.

Članak 25.

Rukovođenje u Ministarstvu se temelji na načelima jedinstvenog rukovođenja u izvršavanju poslova i zadaća Ministarstva.

Ovlašćene službene osobe su dužne da izvrše naređenja ministra, odnosno neposrednog rukovodioca izdata radi obnašanja službenih poslova i zadaća, osim onih čije bi izvršenje bilo suprotno ustavima i zakonima Bosne i Hercegovine, Federacije i Županije.

V - DUŽNOSTI I PRAVA OVLAŠĆENIH SLUŽBENIH OSOBA

Članak 26.

Određeni namještenici Ministarstva u obnašanju poslova i zadaća redarstva imaju posebne dužnosti i ovlasti određena ovim zakonom (u daljem tekstu: ovlašćene službene osobe).

Ovlašćenim službenim osobama smatraju se namještenici koji neposredno rade na operativnim poslovima i zadaćama iz nadležstva

Ministarstva i drugi namještenici čiji poslovi i zadaće i odgovornosti su u neposrednoj svezi s obnašanjem ovih poslova i zadaća.

Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva utvrđuje se ko se smatra ovlašćenom službenom osobom.

Ovlašćenom službenim osobama izdaje se službena iskaznica i značka.

Ovlašćene službene osobe imaju pravo i dužnosti da, sukladno s propisima o obnašanju poslova i zadaća redarstva, drže i nose oružje.

Članak 27.

Redarstvo je dužno vršiti svoje poslove i zadaće uz puno štovanje ljudskog dostojanstva i temeljnih ljudskih prava svih osoba, sukladno s međunarodno prihvaćenim standardima o ljudskim pravima.

Ministarstvo će donijeti propise o štovanju ljudskih prava koji će se primjenjivati na sve jedinice unutar ministarstva.

Štovanje ovih propisa biti će podložno unutarnjoj inspekciji.

Članak 28.

Ovlašćene službene osobe daju svečanu prisegu pred ministrom ili njegovim zamjenikom.

Tekst svečane prisege glasi:

“Izjavljujem da ću se pridržavati Ustava i Zakona Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Županije, da ću dužnost ovlašćene službene osobe obnašati savjesno i odgovorno, da ću svim svojim snagama štiti prava, slobode i sigurnost građana i da ću sve poslove i zadaće ovlašćene službene osobe izvršavati i u slučajevima kada izvršavanje tih poslova i zadaća dovodi u opasnost moj život”.

Ovlašćene službene osobe takođe daju svečanu prisegu pred ministrom ili njegovim zamjenikom da će se pridržavati etičkog kodeksa za profesionalne redarstvenike.

Ministarstvo će usvojiti pisani etički kodeks za profesionalne redarstvenike koji izražava vrijednosti kojima će se svaki redarstvenik rukovoditi pri obnašanju svoje dužnosti.

Članak 29.

Ovlašćene službene osobe su dužne da poslove i zadaće provođenja zakona, zaštite života i osobne sigurnosti građana, spriječavanja izvršenja kaznenih djela i uhićenja njihovih počinitelja, kao i poslove i zadaće održavanja javnog reda i mira, obnašaju u svakoj prilici bez obzira da li se nalaze na službenoj dužnosti i da li im je to posebno stavljeno u zadaću.

Ovlašćene službene osobe dužne su da poslove i zadaće redarstva obnašaju i u slučaju kada izvršavanje tih poslova i zadaća dovodi u opasnost i njihov život.

Članak 30.

Kad ovlašćena službena osoba u civilnom odijelu izdaje naređenje ili obnaša drugo posebno ovlašćenje po odredbama ovog zakona prema pojedincu ili pravnoj osobi, dužno je da pokaže iskaznicu ako to okolnosti dozvoljavaju.

U slučaju iz prethodnog stavka dužno je da pokaže iskaznicu i ovlašćena službena osoba u uniformi, ako to zahtijeva osoba prema kojoj obnaša posebno ovlašćenje.

Članak 31.

Ovlašćene službene osobe kada obnašaju poslove i zadaće na sredstvima javnog prijevoza imaju pravo na besplatan prijevoz

tim sredstvima i na osiguranje koje imaju putnici u javnom prijevozu.

Ovlašćena službena osoba može koristiti besplatan prijevoz po odredbi prethodnog stavka, samo ako ima pismeni nalog za obnašanje poslova i zadaća na odnosnom prometnom sredstvu.

Članak 32.

U obnašanju poslova i zadataka radi zaštite života i osobne sigurnosti građana, zaštite imovine od uništenja, oštećenja ili krađe, održavanja javnog reda i mira, sigurnosti prometa na putovima, kao i u slučajevima opće opasnosti prouzročene elementarnim nepogodama i epidemijama, ministar i drugi namještenik koga on za to odredi, a u žurnim (hitnim) slučajevima i druge ovlašćene službene osobe, mogu izdavati potrebna naređenja građanima, poduzećima i drugim pravnim osobama.

Članak 33.

U obnašanju službenih poslova i zadaća ovlašćene službene osobe imaju pravo da zatraže iskaznicu osobama kada je to potrebno radi otkrivanja kaznenog djela ili radi zaštite života i osobne sigurnosti građana.

Ovlašćene službene osobe ovlašćene su da sukladno s zakonom privedu i zadrže u pritvoru osobe, ukoliko postoji utemeljena sumnja da je osoba počinila ili namjeravala da počinii kazneno djelo. Privođenje i pritvaranje mora biti obavljeno sukladno s međunarodnim standardima o ljudskim pravima utvrđenim u Ustavu Bosne i Hercegovine i Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine.

Članak 34.

Redarstvo može zadržati u pritvoru osobu u svrhu izvođenja te osobe pred mjerodavne organe, pod utemeljenom sumnjom da je ta osoba počinila kazneno djelo zbog kojeg ona može biti zadržana u pritvoru sukladno s Zakonom o kaznenom postupku. Pritvaranje pojedinca biti će obavljeno sukladno s međunarodnim standardima o ljudskim pravima, utvrđenim Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Federacije.

Redarstvo će sve osobe pritvoriti sukladno članku 33 i 34. stavak 1. ovog zakona i odmah izvesti pred sud koji će odrediti da li trebaju biti zadržane u pritvoru. Ukoliko je neka osoba u pritvoru 72 sata, a nije izvedena pred suca, redarstvo će ga osloboditi.

Članak 35.

Ukoliko je osoba pritvorena sukladno članku 33 i 34. stavak 1. ovog zakona, moraju se poduzeti slijedeće akcije:

1. U momentu donošenja odluke o pritvoru iz članka 34. stavak 1. ovog zakona, ovlašćena službena osoba će ispuniti obrazac u kojem će biti specificirani:

- detalji o identifikaciji pritvorene osobe,
- vremenski period do 72 sata, u kojem će pritvorena osoba biti zadržana u pritvoru,
- vrijeme početka pritvora,
- uputstvo o pravu pritvorene osobe na žalbu protiv odluke o pritvoru.

2. Ovlašćena službena osoba će uručiti kopiju ovog obrasca pritvorenoj osobi, čim je ispuni.

Tijekom pritvora, pritvorena osoba može u bilo koje vrijeme mjerodavnom sudu uložiti žalbu protiv odluke o pritvoru.

Članak 36.

Osoba koja je zadržana bez zakonskog utemeljenja, ima pravo na naknadu štete koju je zbog utemeljenog zadržavanja pretrpjelo.

Zahtjev za naknadu štete pokušati će se riješiti sa podnositeljem zahtjeva.

Članak 37.

Na zahtjev osobe privedene po odredbama članka 33 i 34. ovog zakona Ministarstvo je dužno da obavijesti njegovu obitelj ili drugu odgovarajuću osobu odmah, a najkasnije u roku od 24 sata od momenta privođenja.

Odlukom istražnog suca može se odrediti da se navedeni rok produži.

Članak 38.

Radi uhićenja počinitelja kaznenog djela koga neposredno tjeraju, kao i radi prevoženja do najbliže zdravstvene ustanove žrtve kaznenog djela, elementarne nepogode ili nesretnog slučaja, ovlašćene službene osobe imaju pravo da se posluže tuđim prometnim sredstvom ili sredstvima veze do koga mogu doći. O uporabi prometnog sredstva ili sredstva veza, ovlašćena službena osoba izdaje potvrdu njegovom vlasniku ili korisniku.

Vlasnik ili korisnik sredstva iz stavka 1. ovog članka ima pravo na naknadu materijalne štete prouzročene uporabom njegovog prometnog sredstva, odnosno sredstva veze.

Članak 39.

Djelujući sukladno s Međunarodnim standardima o ljudskim pravima, utvrđenim Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, namještenici mogu obavljati razgovore s osobama koje se nalaze u pritvoru, osuđenicima koji izdržavaju kaznu u zatvorima, maloljetničkim zatvorima i maloljetničkim kazneno-popravnim institucijama u vrijeme koje sporazumno odrede upravitelj zatvora ili neka druga ovlašćena osoba te ustanove i ravnatelji odgovarajuće organizacijske jedinice Ministarstva.

Članak 40.

Sukladno s Međunarodnim standardima o ljudskim pravima, utvrđenim u Ustavu Bosne i Hercegovine i u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, ministar ima ovlašćenja da naredi zabranu prilaza određenim prostorima i objektima za određeni period, ukoliko je takva mjera neophodna da bi se spriječila kaznena djela, izvršila uhiđba određenih osoba, pronašla ukradena dobra, sačuvali tragovi kaznenog djela i zaštitili životi i imovina.

O izdavanju naredbe iz stavka 1. ovog članka, ministar će informirati predsjednika Županije.

Članak 41.

U obnašanju poslova i zadaća redarstva na plovnim rijekama i jezerima, ovlašćene službene osobe, pored drugih ovlašćenja propisanih ovim zakonom, imaju pravo da vrše pregled isprava plovila i pretresanje plovila, kao i da gone, zaustave i sprovedu nadležnom organu plovilo i osobe koje se ne pridržavaju zakona, drugih propisa i pravila međunarodnog prava ili posebnih odredaba međunarodnih ugovora koje je zaključila Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine i Županija.

Članak 42.

Ministarstvo, odnosno ovlaštene službene osobe, imaju pravo upotrijebiti odgovarajuća sredstva prinude i to: fizičku snagu i gumenu palicu, sredstva za vezivanje, kemijska sredstva, sredstva za nasilno zaustavljanje i zapriječavanje vozila i osobe, službene pse, službenu konjicu i vodeni top, kada je to potrebno radi odbijanja napadaja od sebe ili drugu osobu, ličnost koju osigurava, radi savlađivanja otpora jedne ili više osoba koje remete javni red i mir ili ugrožavaju sigurnost prometa ili osobu koju treba dovesti, zadržati ili uhititi radi uspostavljanja narušenog javnog reda i mira, kao i radi spriječavanja bjekstva osoba koje se sprovode ili koje treba dovesti, zadržati ili uhititi ako postoji sumnja da će pokušati bjekstvo.

Osim u slučajevima iz stavka 1. ovog članka, ovlaštena službena osoba ima pravo upotrijebiti sredstva za vezivanje i u drugim slučajevima kada treba osobu dovesti, sprovesti, zadržati ili uhititi.

Članak 43.

Najviši prioritet Ministarstva i redarstvene službe je zaštita života. Bilo koja mjera poduzeta u provođenju redarstvenog djelovanja mora biti sukladno s ovim prioritetom.

Sredstva prinude biti će upotrijebljena samo u slučajevima u kojima su druga sredstva vršenja nadzora neučinkovita.

U svim okolnostima, upotrijebiće se najniži stupanj prinude neophodan za vršenje nadzora.

Smrtonosna sila biti će upotrijebljena samo kao krajnje rješenje u uvjetima u kojima je to neophodno za zaštitu života.

Smrtonosna sila je sila za koju se opravdano može očekivati da dovede do smrti ili teže tjelesne povrede.

Pucanje iz vatrenog oružja na ili u pravcu osobe ili prema vozilu u pokretu predstavlja uporabu smrtonosne sile.

Članak 44.

Pri obnašanju poslova i zadaća iz svojeg nadležstva ovlaštene službene osobe mogu upotrijebiti vatreno oružje:

1. da zaštite ljudi,
2. da zaštite svoj život, odnosno da od sebe odbiju neposredan napad kojim se ugrožava njihov život,
3. da spriječe bjekstvo osobe zatečene u vršenju kaznenog djela, ukoliko bjekstvo te osobe neposredno ugrožava nečiji život,
4. da spriječe bjekstvo osobe uhićene i osobe za koje je izdat nalog za uhićenje osobe, ukoliko bjekstvo te osobe neposredno ugrožava nečiji život.

Iznimno, ovlaštena službena osoba može upotrijebiti vatreno oružje i u slučaju ako drukčije ne može spriječiti bjekstvo sumnjive osobe, ako se na osnovu njezinog ponašanja i drugih odgovarajućih okolnosti može utemeljeno zaključiti da namjerava izvršiti napad na ličnost koju redarstvo osigurava.

Redarstvenici će nositi samo oružje koje je po prirodi obrambeno, ne veće od pištolja, osim ukoliko iz vanredne, specifične i jasno određene okolnosti to ne nalažu. Ministarstvo donijeti će propise sukladno s ovim zakonom i Ustavom, u kojima će se izričito navesti okolnosti u kojima je dozvoljeno nošenje oružja većeg od pištolja. Ni u kom slučaju bilo koje druge jedinice osim specijalnih jedinica, koje su za to obučene, neće nositi dugocijevno oružje.

Članak 45.

Ovlaštene službene osobe upotrebljavaju vatreno oružje iz članka 43. ako uporabom fizičke snage, gumene palice ili drugih sredstava prinude ne mogu izvršiti posao odnosno zadaću.

Ako je u datoj situaciji moguće, ovlaštena službena osoba dužna je da prije uporabe vatrene oružja na to upozori osobu prema kojoj ga namjerava upotrijebiti.

Ovlaštena službena osoba koja obnaša poslove i zadaće u sastavu jedinice ili grupe, može upotrijebiti vatreno oružje samo po naredenju zapovjednika te jedinice, odnosno grupe. Naredenje za uporabu oružja može se izdati samo u slučajevima i pod uvjetima predviđenim zakonom.

Članak 46.

Ovlaštena službena osoba u slučaju uporabe vatrene oružja ili drugog sredstva prinude, dužna je odmah obavijestiti neposrednog ravnatelja.

Neposredni ravnatelj je dužan, najkasnije u roku od dva dana od dana saznanja da je ovlaštena službena osoba u obnašanju svojih poslova i zadaća upotrijebila vatreno oružje ili drugo sredstvo prinude iz članka 43. ovog zakona, prikupiti sve podatke i činjenice neophodne za ocjenu zakonitosti i pravilnosti uporabe sredstava prinude ili vatrene oružja.

Zakonitost i pravilnost uporabe vatrene oružja ili drugog sredstva prinude od strane ovlaštene službene osobe, ocje-njuje ministar u roku od sedam dana od dana saznanja za uporabu sredstava prinude ili vatrene oružja.

Ako ministar utvrdi da je ovlaštena službena osoba nezakonito ili nepravilno upotrijebila vatreno oružje ili drugo sredstvo prinude, dužan je odmah poduzeti odgovarajuće mjere za utvrđivanje odgovornosti te ovlaštene službene osobe.

Članak 47.

Ako se protiv ovlaštene službene osobe pokrene ili vodi kazneni, prekršajni ili parnični postupak zbog uporabe vatrene oružja ili drugog sredstva prinude u svezi s obnašanjem poslova i zadaća, Ministarstvo će toj osobi osigurati obranu i drugu odgovarajuću pravnu pomoć u svezi s vođenjem postupka.

Pravna pomoć osiguraće se ovlaštenoj službenoj osobi i kao oštećenom u postupku za naknadu štete, ako mu je šteta nanesena u svezi s obnašanjem poslova i zadaća.

Odredbe prethodnih stavkova primjenjuju se i poslije prestanka radnog odnosa ovlaštene službene osobe u Ministarstvu.

Ministarstvo neće pružiti pravnu pomoć po odredbama prethodnih stavkova ovlaštenoj službenoj osobi kojoj je za konkretni slučaj izrečena disciplinska mjera prestanka radnog odnosa zbog namjernog prekoračenja ovlasti, odnosno zbog zlouporabe u obnašanju poslova i zadaća, kao i u slučaju kada je Ministarstvo podnijelo kaznenu prijavu protiv ovlaštene službene osobe.

Odredbe stavka 1 i 2. ovog članka sukladno se primjenjuju i glede osoba koje su Ministarstvu, odnosno ovlaštenoj službenoj osobi, obnašanju poslova i zadaća pružile pomoć.

Članak 48.

Troškove pružanja pravne pomoći po odredbama prethodnog članka snosi Ministarstvo.

**VI - POSEBNE ODREDBE O MEĐUSOBNIM
ODNOSIMA MINISTARSTAVA**

Članak 49.

Ministarstvo surađuje sa Federalnim Ministarstvom unutarnjih poslova i Ministarstvima unutarnjih poslova drugih županija, radi razmatranja i usuglašavanja stavkova, usklađivanja planova, poduzimanja zajedničkih akcija i sigurnosti mjera od zajedničkog interesa.

U slučaju kada Ministarstvo u vršenju poslova iz svojeg nadležstva dođe do saznanja da se priprema izvršenje kaznenog djela iz nadležstva Ministarstva Federacije, odnosno da je takvo kazneno djelo izvršeno, poduzeti će neophodne mjere i radnje u cilju neposrednog spriječavanja izvršenja tog djela, odnosno otkrivanja i uhićenja počinitelja tog kaznenog djela i o tome odmah obavijestiti Federalno Ministarstvo.

Članak 50.

Ministarstvo na zahtjev općinskog vijeća ili općinskog načelnika dostavlja obavijesti, informacije i druge podatke o stanju i problemima iz djelokruga ministarstva na tom području.

Općinsko vijeće ili općinski načelnik mogu Ministarstvu dati prijedlog, mišljenje ili pokrenuti inicijativu u svezi s pita-njima od značaja za sigurnost na području općine.

Ministarstvo je dužno da razmotri prijedlog, mišljenje ili inicijativu iz prethodnog stavka i da njihovog podnosioca obavijesti o svojim stavkovima i poduzetim mjerama.

Članak 51.

Ministarstvo u okvirima svojeg nadležstva može Federalnom Ministarstvu i Ministarstvima drugih županija povjeriti obavljanje poslova u svezi sa školovanjem i dopunskom naobrazbom i usavršavanjem redarstvenih namještenika, naučno-istraživačkim djelatnostima za potrebe redarstva, vršenjem složenijih kriminalističko-tehničkih vještačenja, opremanjem redarstvenom opremom, naoružanjem i drugim sredstvima, te obavljanje drugih poslova iz svojeg nadležstva.

Članak 52.

U slučaju potrebe, Ministarstvo sa organima iz članka 51. ovog zakona može poduzimati zajedničke mjere u cilju učinkovitog i pravodobnog izvršenja poslova iz članka 12. ovog zakona.

Članak 53.

Ovlašćene službene osobe Federalnog Ministarstva u obnašanju poslova iz nadležstva Federacije, odnosno Bosne i Hercegovine, na području županije imaju iste dužnosti i ovlaštenja, kao i ovlašćene službene osobe Ministarstva.

Članak 54.

Ministar može neposredno sa Ministarstvom unutarnjih poslova druge županije utvrditi uvjete pod kojima ovlašćene službene osobe Ministarstva unutarnjih poslova jedne županije mogu obnašati određene poslove ili zadaće na području druge županije.

Članak 55.

U ostvarivanju međusobne suradnje iz članka 51. ovog zakona Ministarstva unutarnjih poslova mogu udruživati financijska i druga sredstva.

Članak 56.

U slučaju povjeravanja poslova iz nadležstva Federalnog Ministarstva, Ministarstvu Županije, troškove obavljanja tih poslova, snosi Federalno Ministarstvo.

Članak 57.

U ostvarivanju suradnje Ministarstva sa Federalnim Ministarstvom i ministarstvima unutarnjih poslova drugih županija, osigurava se razmjena podataka, obavijesti i informacija potrebnih za uspješno vršenje poslova iz djelokruga organa unutarnjih poslova.

Ministarstvo će uspostaviti sustav za sistematsko prikupljanje podataka o kriminalu i redarstvenim mjerama za njegovo suzbijanje. Ministarstvo će koordinirati sustav prikupljanja podataka sa Federalnim Ministarstvom, kako bi statistički podaci mogli biti sastavljeni i upoređeni među županijama.

Članak 58.

U slučaju elementarnih nepogoda, epidemija, kao i u drugim izvanrednim slučajevima Federalno ministarstvo ili Ministarstvo unutarnjih poslova druge županije može od Ministarstva, kao i Ministarstvo od njih, zatražiti pomoć u sredstvima, opremi i kadrovima.

**VII - RADNI ODNOSI I DISCIPLINSKA
ODGOVORNOST**

Članak 59.

Zakoni, drugi propisi i opći akti, kojima su uređeni radni odnosi, plaće, zdravstveno i penzijsko osiguranje za namještenike u organima uprave Županije, primjenjuju se i za namještenike Ministarstva, ako zakonom nije drukčije propisano.

Članak 60.

Radni odnos u Ministarstvu ne može se zasnivati bez javnog oglasa, izuzev u slučajevima gdje se izbor ili imenovanje vrši po posebnom postupku.

Članak 61.

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom, mogu se utvrditi i posebni uvjeti glede stručnih, zdravstvenih i psihofizičkih sposobnosti kandidata za službu i stručno osposobljavanje za službu u Ministarstvu.

Posebne uvjete iz stavka 1. ovog članka propisuje ministar.

Članak 62.

Ovlašćene službene osobe ne mogu biti zastupnici u Saboru Bosne i Hercegovine, Federacije ili Županije niti vijećnici općinskih vijeća.

Ukoliko namještenik bude izabran u jedno od tijela iz prethodnog stavka, njegova prava i obveze iz radnog odnosa, dok obavlja tu dužnost, miruju.

Ovlašćene službene osobe i drugi namještenici Ministarstva ne mogu obnašati druge poslove bez odobrenja ministra.

Članak 63.

Namještenici Ministarstva u svojstvu pripravnika polažu stručni ispit.

Program i način polaganja stručnog ispita propisuje ministar.

Članak 64.

Namještenik Ministarstva dužan je da čuva službenu tajnu. Obveza čuvanja službene tajne traje i po prestanku radnog odnosa.

Bliže propise o čuvanju službene tajne i odgovornosti namještenika u Ministarstvu donosi ministar.

Članak 65.

Osim u slučajevima predviđenim zakonom, kojim se uređuju radni odnosi namještenika organa uprave, ovlašćenoj službenoj osobi prestaje radni odnos i u slučaju ako:

1. prestane ispunjavati posebne uvjete na temelju kojih je zasnovao radni odnos,
2. odbije da radi na poslovima i zadaćama na koje je raspoređen,
3. odbije da izvrši zakonito naređenje, izdato radi obnašanja poslova i zadaća iz nadležstva Ministarstva,
4. se utvrdi da obnaša druge poslove bez odobrenja ministra,
5. se utvrdi da svojim radom, stručnim i drugim sposobnostima ne može odgovarati zahtjevima izvršavanja poslova i zadaća na koje je raspoređen ili ako ne ostvaruje predviđene rezultate rada.

U slučajevima iz točke 1. do 5. ovog članka radni odnos prestaje danom uručenja rješenja o prestanku radnog odnosa.

Članak 66.

Kad to zahtijeva potreba izvršavanja značajnih i neodgodivih poslova i zadaća, ministar može namješteniku Ministarstva prekinuti korišćenje godišnjeg odmora.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka namješteniku pripada naknada putnih i drugih troškova koji su nastali zbog prekida korišćenja godišnjeg odmora.

Ministar utvrđuje koji troškovi, osim putnih troškova, i u kojoj visini se priznaju zbog prekida godišnjeg odmora.

Članak 67.

Zbog posebnih uvjeta rada i prirode poslova i zadaća, ovlašćenim službenim osobama u Ministarstvu, koja neposredno obnašaju operativne poslove i zadaće redarstva i namještenicima čije su odgovornosti i poslovi i zadaće koje obnašaju u svezi s ovim poslovima (u daljem tekstu: ovlašćene službene osobe) računa se svakih efektivno provedenih 12 mjeseci na tim poslovima i zadaćama, kao 16 mjeseci staža osiguranja.

Članak 68.

Ovlašćenim službenim osobama Ministarstva, zbog posebnih uvjeta rada i prirode poslova i zadaća koje obnašaju, na prijedlog ministra može se izvršiti povećanje mjesečnog iznosa plaće u iznosu do 30% o čemu odlučuje Vlada Županije.

Članak 69.

Kada to interes službe zahtijeva, namještenik Ministarstva koji ima najmanje 20 godina mirovinskog staža, od čega najmanje 10 godina efektivno provedenih na poslovima i zadaćama na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju može, i bez njegovog pristanka, prestati radni odnos sa pravom na starosnu mirovinu i prije ispunjenja općih uvjeta za stjecanje starosne mirovine.

Članak 70.

Namještenik Ministarstva koji u obnašanju ili povodom obnašanja službenog posla ili zadaće izgubi život, sahraniti će se o trošku Ministarstva u mjestu koje odredi njegova obitelj.

Obitelji koju je poginuli namještenik izdržavao pripada jednokratna novčana pomoć u visini ukupnog iznosa plaće koje je djelatnik ostvario u posljednjih šest mjeseci.

Naknada iz stavka 2. ovog članka isplaćuje se iz sredstava Ministarstva.

Članak 71.

Ovlaštenoj službenoj osobi za vrijeme privremene nesposobnosti za rad, zbog bolesti ili zbog povrede zadobijene u svezi s obnašanjem poslova i zadaća na koje je raspoređen, pripada naknada u visini plate ostvarene u mjesecu koji je prethodio nastupanju slučaja, na temelju kojeg ostvaruje pravo na naknadu.

Razliku između naknade za vrijeme privremene nesposobnosti koju osigurava mjerodavni fond zdravstvenog osiguranja i visine plaće iz stavka 1. ovog članka osigurava Ministarstvo.

Članak 72.

Organizacijskim jedinicama i namještenicima Ministarstva mogu se dodjeljivati pohvale, nagrade i druga priznanja za osobito zalaganje i postignute uspjehe u izvršavanju radnih zadaća.

Pohvale, nagrade i druga priznanja iz stavka 1. ovog članka utvrđuje i dodjeljuje ministar.

Članak 73.

Postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti pok-reće ministar ili drugi namještenik koga on za to ovlasti. Disciplinski postupak bliže se uređuje pravilnikom koji donosi ministar.

Članak 74.

Pored težih povreda radne dužnosti utvrđenih zakonom, kao teža povreda radne dužnosti smatra se i:

1. nemarno obnašanje poslova i zadaća koje može dovesti do povrede propisa o tajnosti,
2. samovoljno napuštanje radnog mjesta ili mjesta osiguranja određenih osoba ili objekata,
3. nepoduzimanje ili nedovoljno poduzimanje mjera u okviru svoje dužnosti, potrebnih za sigurnost objekta, prometnih i drugih sredstava, osoba i povjerenih stvari,
4. nezakonito raspolaganje sredstvima ili protivpravno pribavljanje osobne i materijalne koristi u svezi sa obnašanjem poslova i zadaća,
5. nepoduzimanje ili nedovoljno poduzimanje mjera ili nepružanje pomoći u okviru svojih prava i dužnosti drugim namještenicima ministarstva kada izvršavaju službene radnje,
6. prikrivanje činjenica glede vremena, obima i načina izvršavanja službenih radnji ili uporabe sredstava prinude od strane drugog namještenika Ministarstva kada je izvršenjem te radnje, odnosno uporabom sredstva prinude učinio težu povredu radne dužnosti,
7. svaka radnja, odnosno propuštanje radnje, koja onemogućava, ometa ili otežava obnašanje službenih zadaća,

8. neukazivanje pravne i druge stručne pomoći u okviru svojih prava i dužnosti, neukoj stranci u ostvarivanju njezinih zakonskih prava i pravnih interesa,
9. ponašanje koje šteti ugledu Ministarstva,
10. izbjegavanje obveza u svezi sa stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem,
11. izbjegavanje liječničkih pregleda radi utvrđivanja sposobnosti za rad,
12. zlouporaba prava na bolovanje.

Član 75.

Namještenik Ministarstva biti će privremeno udaljen iz Ministarstva ili sa poslova i zadaća koje obnaša u Ministarstvu kada je protiv njega pokrenut kazneni ili disciplinski postupak, ako se u svezi sa prirodom kaznenog djela, odnosno teže povrede radne dužnosti, na okolnosti pod kojima su oni izvršeni i na druge okolnosti, može utemeljeno zaključiti da bi bilo štetno po interes službe da namještenik i dalje ostane u Ministarstvu, odnosno na poslovima i zadaćama koje obnaša u ministarstvu.

Rješenje o mjeri privremenog udaljenja po odredbama stavka 1. ovog članka donosi ministar.

Ovlašćenoj službenoj osobi kojoj je izrečena mjera privremenog udaljenja iz Ministarstva, kao i ovlašćenoj službenoj osobi kojoj je izrečena mjera privremenog udaljenja sa poslova i zadaća koje obnaša, ako se rasporedi na poslove i zadaće koje ne obnašaju ovlašćene službene osobe, oduzima se oružje, službena iskaznica i značka, koje su joj date kao ovlašćenoj službenoj osobi i za to vrijeme ne smije nositi uniformu.

Odredba stavka 3. ovog članka sukladno se primjenjuje i prema namješteniku kome je izrečena disciplinska mjera raspoređivanja na druge poslove i zadaće.

Članak 76.

Prigovor koji se podnosi na rješenje kojim se odlučuje o pravima i dužnostima namještenika ne odlaže izvršenje rješenja.

VIII - STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Članak 77.

Ministarstvo organizira i neposredno provodi stručno osposobljavanje i usavršavanje namještenika Ministarstva i školovanje kandidata za rad u Ministarstvu.

Poslovi iz stavka 1. ovog članka obavljaju se putem školovanja, kurseva i drugih oblika stručnog osposobljavanja i usavršavanja.

Članak 78.

Radi obavljanja poslova iz članka 77. ovog zakona Ministarstvo može organizirati specijalističke centre za obuku.

Članak 79.

Ministar utvrđuje plan i program stručnog osposobljavanja i usavršavanja namještenika Ministarstva.

Članak 80.

Ministarstvo može organizirati kurs za redarstvenike u trajanju od tri do šest mjeseci. Na kurs za redarstvenike može biti primljena osoba koja ispunjava opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu i posebne uvjete koje utvrđuje ministar.

Članak 81.

Ukupan broj polaznika, dužinu trajanja i nastavni plan i program kursa za redarstvenike iz članka 79. ovog zakona, utvrđuje se u zavisnosti od potrebe Ministarstva. Polazniku kursa za redarstvenike za vrijeme trajanja kursa osigurava se smještaj i ishrana, uniforma, obuća, udžbenici, zdravstveno i invalidsko osiguranje, ukoliko to osiguranje nemaju po drugom osnovu i mjesečna primanja za neophodne osobne izdatke.

Iznos mjesečnih primanja za neophodne osobne izdatke polaznika iz stavka 1. ovog članka utvrđuje ministar.

Članak 82.

Polaznik kursa za redarstvenike koji samovoljno napusti kurs, zbog svoje krivnje bude isključen sa kursa, ne završi kurs sa uspjehom, po završetku kursa se ne javi na rad, ne ostane na radu u Ministarstvu ili mu radni odnos prestane njegovom krivnjom prije isteka ugovorenog roka, dužan je nadoknaditi troškove kursa, odnosno srazmjeran dio tih troškova.

Članak 83.

Osoba koja završi srednju Policijsku školu ili kurs za redarstvenika, raspoređuje se sukladno s ugovorenim obvezama u Ministarstvo kao pripravnik.

Prisposobni staž iz stavka 1. ovog članka traje šest mjeseci. Za vrijeme pripravničkog staža, pripravnik se osposobljava za obnašanje poslova i zadaća redarstvenika kroz praktični rad.

Pri isteku pripravničkog staža, a najkasnije u roku od šest mjeseci od završetka pripravničkog staža, pripravnik je dužan položiti stručni ispit. Pripravniku koji ne položi stručni ispit prestaje radni odnos u Ministarstvu.

IX - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 84.

Ministar će donijeti bliže propise o:

- vršenju poslova i zadataka redarstva i drugih ovlašćenih službenih osoba Ministarstva,
- upotrebi sredstava prinude i vatrenog oružja redarstva i drugih ovlašćenih službenih osoba Ministarstva,
- iskaznici ovlašćenih službenih osoba Ministarstva (obrascu i sadržaju obrasca, postupak za izdavanje, roka važenja i načinu vođenja evidencije o iskaznicima ovlašćenih službenih osoba),
- programu i načinu polaganja stručnog ispita i o troškovima u svezi s polaganjem stručnog ispita u Ministarstvu,
- materijalnom poslovanju sa predmetima naoružanja i opreme u Ministarstvu,
- vremenu trajanja uniforme,
- naoružanju i opremi redarstva i drugih namještenika Ministarstva,
- donošenju drugih akta iz nadležstva Ministarstva.

Iznimno od predhodnog stavka, bliže propise o činovima i zvanjima ovlašćenih osoba u Ministarstvu donosi Vlada Županije.

Na propise iz stavka 1. ovog članka suglasnost daje Vlada Županije.

Članak 85.

Ministarstvo će preuzeti sve djelatnike CSB Tuzla u sjedištu i postajama javne sigurnosti CSB Tuzla, koji su bili u radnom odnosu

na dan stupanja na snagu ovog zakona u CSB ili postaji javne sigurnosti, izuzev osoba kojima je, sukladno s zakonom, do stupanja na snagu ovog zakona prestao radni odnos i rasporediti ih sukladno s Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji ministarstva.

Djelatnicima iz stavka 1. ovog članka, koji ne ispunjavaju propisane uvjete ili onima koji iz drugih razloga ne budu raspoređeni u Ministarstvu, prestaje radni odnos u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu pravilnika iz prethodnog stavka.

Djelatnici iz stavka 2. ovog članka mogu ostvariti pravo na mirovinu, ako za to ispunjavaju uvjete koji su važili na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Članak 86.

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva donijeti će se u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Propisi iz članka 84. ovog zakona donijeti će se u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovog članka i drugih propisa u oblasti unutarnjih poslova iz nadležstva Županije sukladno će se primjenjivati zatečeni propisi koji su bili na snazi na području Županije do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članak 87.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o unutarnjim poslovima Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/96).

Članak 88.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA

Sabor

Broj: 01-011-205-4/97

Tuzla, 22. 5. 1997. g.

Predsjedatelj
Saborom Tuzlansko-podrinjske
županije,
Fuad Hažić, v.r.

325

Na osnovu člana 24. stav 1. tačke e) Ustavnog zakona Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 1/94 i 9/96), na prijedlog Vlade Tuzlansko-podrinjskog kantona, Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona, na sjednici od 22. 5. 1997. godine, donosi

ZAKON

O ROBNIM REZERVAMA UZLANSKO-PODRINJSKOG KANTONA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se: struktura, formiranje, obnavljanje i korištenje robnih rezervi, skladištenje, čuvanje, finansiranje, upravljanje, poslovanje i druga pitanja vezana za robne rezerve Tuzlansko-podrinjskog kantona (u daljem tekstu: robne rezerve).

Član 2.

Robnim rezervama smatraju se zalihe određenih roba, organizovanje određenih usluga kao i novčana sredstva koje treba da obezbijedi Kanton, općine u sastavu Kantona i preduzeća od interesa za proizvodnju, nabavku i distribuciju roba i vršenja određenih usluga za potrebe robnih rezervi.

Član 3.

Odredbe ovog zakona se primjenjuju i na robne rezerve općina i određenih preduzeća na području Tuzlansko-podrinjskog kantona (u daljem tekstu: Kanton).

Vlada Kantona utvrđuje koja preduzeća, nad kojima ovlaštenja i obaveze vlasnika po osnovu državnog kapitala vrši Kanton, obrazuje robne rezerve.

II STRUKTURA, FORMIRANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH REZERVU

Član 4.

Strukturu robnih rezervi čine:

- a) osnovni poljoprivredni i prehrambeni proizvodi,
- b) meso i mesne prerađevine,
- c) nafta i naftni derivati i ostalo,
- d) ogrevni materijal,
- e) uslužne djelatnosti,
- f) sredstva za opštu i ličnu higijenu,
- g) odjevni industrijski proizvodi,
- h) sirovine i reprodukcioni materijal,
- i) sanitetski materijal,
- j) dinarska i devizna sredstva i
- k) druge robe.

Član 5.

Poljoprivredne i prehrambene proizvode, lijekove, vakcine, serume i ostale robe zavisno od vrste i prirode robe i njenog vijeka trajanja se obnavljaju nakon isteka polovine vremena određenog za upotrebu, koju je odredio proizvođač te robe.

Član 6.

Vlada Kantona određuje obim i strukturu robnih rezervi navedenih u članu 4. koje treba da obezbijede prema raspoloživim sredstvima, Kanton, općine i određena preduzeća.

Član 7.

Robne rezerve se formiraju na osnovu plana nabavke, proizvodnje i otkupa tržišnih viškova, a iskazuje se naturalno i novčano. Plan obuhvata strukturu, korišćenje i teritorijalni razmještaj robnih rezervi.

U izradi plana robnih rezervi učestvuju resorna kantonalna ministarstva u dijelu koji se odnosi na robu i usluge iz njihovih nadležnosti.

Vlada Kantona donosi godišnje planove robnih rezervi i planove za duži period.

Član 8.

Robne rezerve se formiraju kupovinom robe iz domaće proizvodnje, ugovaranjem proizvodnje pojedinih proizvoda i

usluga, otkupom tržišnih viškova poljoprivrednih proizvoda i deponovanjem novca.

U slučaju da na tržištu nema dovoljno domaće robe odgovarajućeg kvaliteta i uz odgovarajuće uslove ili ako se roba ne proizvodi u zemlji, robne rezerve tih proizvoda će se formirati kupovinom robe iz inostrane proizvodnje.

Član 9.

Kupovina robe će se vršiti na osnovu javne ponude, po tržišnim ili po propisanim cijenama, osim ako Vlada Kantona ne odredi drugačije.

Član 10.

O kupovini roba u skladu sa godišnjim programom odlučuje Vlada Kantona na prijedlog direktora Kantonalne direkcije robnih rezervi (u daljem tekstu: Kantonalna direkcija).

Prijedlog roba iz prethodnog stava, direktor Kantonalne direkcije sačinjava uz konsultacije sa resornim ministarstvima.

Član 11.

Prodaja robe iz robnih rezervi može se vršiti u slijedećim slučajevima:

- radi obnavljanja, prije isteka roka upotrebe,
- radi intervencije na tržištu,
- i prodaje viškova otkupljenih proizvoda iznad utvrđenog obima potrebnog za robne rezerve.

Član 12.

Uslovi prodaje robe iz robnih rezervi određuje Vlada Kantona, a eventualne negativne razlike između prodajne i nabavne cijene pokriva se iz budžeta.

Član 13.

Robne rezerve se mogu koristiti za:

1. Obezbjedenje minimalnih potreba stanovništva i privrede Kantona u uslovima rata i neposredne ratne opasnosti,
2. Obezbjedenje minimalnih potreba stanovništva i privrede u uslovima prirodnih nepogoda i drugih vanrednih prilika,
3. Intervencije na tržištu u uslovima poremećaja u snabdijevanju stanovništva i privrede.

Član 14.

Odluku o korištenju robnih rezervi u slučajevima iz prethodnog člana donosi Vlada Kantona.

III ČUVANJE I SKLADIŠTENJE ROBNIH REZERVU

Član 15.

Za čuvanje robnih rezervi i njihov smještaj obezbjeđuje se odgovarajući skladišni i drugi prostor: izgradnjom vlastitog prostora, zajedničkim ulaganjem, kupovinom i zakupom na području Kantona.

Član 16.

Vlada Kantona može poslovni prostor u državnoj, mješovitoj, i privatnoj svojini na način i postupak predviđen zakonom

privremeno staviti u funkciju robnih rezervi uz naknadu, kada ocijeni da je taj prostor od interesa za odbranu zemlje.

Član 17.

Preduzeća i druga pravna i fizička lica kojima je ugovorom povjereno skladištenje i čuvanje robnih rezervi dužna su osigurati sve higijensko-tehničke i zdravstvene uslove za održavanje robnih rezervi u ispravnom stanju, pravilno rukovanje i fizičku zaštitu kao i tajnost podataka.

Bez prethodne izmjene ugovora subjekti iz prethodnog stava ne mogu tu robu koristiti, staviti u promet, otuđiti, promijeniti im namjenu, preskladištiti, odnosno raspolagati protivno ugovoru.

Član 18.

Subjekti kojima je roba robnih rezervi povjerena na skladištenje i čuvanje, dužni su u slučaju uništenja ili otuđenja robe njihovom krivicom ili korišćenja robe suprotno odredbama ugovora, nadoknaditi štetu vlasniku robnih rezervi, najmanje u količini i vrijednosti po tržišnim cijenama uništene, otuđene ili iskorištene robe istog kvaliteta.

Član 19.

Uslove uskladištenja i čuvanja određenih vrsta robe, kao i normative kala, kvara, rastura i loma, propisuje Vlada Kantona, na prijedlog resornih ministara i rukovodioca organa koji posluje robnim rezervama.

Član 20.

Subjekti kojima je roba povjerena na skladištenje i čuvanje dužni su o toj robi voditi propisanu evidenciju.

IV FINANSIRANJE ROBNIH REZERVU

Član 21.

Finansiranje robnih rezervi obezbjeđuje Kanton, opštinskih robnih rezervi opštine, a robne rezerve u preduzećima finansiraju se iz sredstava preduzeća.

Član 22.

Sredstva za finansiranje robnih rezervi kao i rad organa koji posluje robnim rezervama obezbjeđuju se iz slijedećih izvora:

1. Budžeta,
2. Donaciji u robi i novcu,
3. Sredstava ostvarenih prodajom robe,
4. Vlastitih prihoda Kantonalne direkcije,
5. Kredita i drugih izvora (zaplijenjena roba, novac i slično).

V UPRAVLJANJE ROBNIM REZERVAMA

Član 23.

Robnim rezervama upravljanje vrši Vlada Kantona, donošenjem plana nabavke, proizvodnje i otkupa tržišnih viškova za robne rezerve, određivanjem obima i strukture robnih rezervi, obezbjedenjem finansiranja, imenovanjem rukovodioca organa koji posluje robnim rezervama i pojedinačnim odlukama u vezi sa formiranjem i korištenjem robnih rezervi.

VI POSLOVANJE ROBNIM REZERVAMA**Član 30.****Član 24.**

Nosilac prava, obaveza i odgovornosti u pogledu poslovanja kantonalnih robnih rezervi je Kantonalna direkcija robnih rezervi.

Kantonalna direkcija je samostalna upravna organizacija Kantona.

Kantonalna direkcija kao samostalna upravna organizacija Kantona, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- predlaganje Vladi Kantona plana nabavke, proizvodnje i otkupa tržišnih viškova,
- formiranje robnih rezervi u skladu sa planom robnih rezervi koje donosi Vlada Kantona, kupovinom robe iz domaće i inostrane proizvodnje, ugovaranjem proizvodnje pojedinih proizvoda, otkupom tržišnih viškova po-ljoprivrednih proizvoda i td.,
- obezbjeđenje skladišnog prostora za čuvanje robnih rezervi,
- čuvanje i uskladištenje robnih rezervi,
- korištenje robnih rezervi u skladu sa zakonom i aktima Vlade Kantona,
- prodaja robe iz robnih rezervi radi obnavljanja, intervencija na tržištu i u drugim slučajevima predviđenim zakonom,
- provođenje drugih mjera u cilju intervencije na tržištu,
- bilansiranje roba za potrebe rezervi Kantona,
- saradnja sa organima za robne rezerve u Federaciji, drugim kantonima, općinama i preduzećima,
- vršenje drugih poslova u vezi sa robnim rezervama u skladu sa zakonom.

Član 25.

Kantonalna direkcija posluje u skladu sa ovim zakonom, drugim zakonima i aktima.

Član 26.

Kantonalna direkcija ima svojstvo pravne osobe.

Kantonalna direkcija ima pečat Kantona.

Tekst pečata ima oblik kruga, a sadrži tekst:

BOSNA I HERCEGOVINA - FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKO-PODRINJSKI KANTON - Kantonalna direkcija robnih rezervi TUZLA, ispisano u koncentričnim krugovima oko grba Kantona koji se nalazi u sredini.

Kantonalna direkcija ima vlastiti dinarski i devizni račun.

Član 27.

Sjedište Kantonalne direkcije je u Tuzli.

Član 28.

Kantonalna direkcija u svom poslovanju zaključuje ugovore na način i pod uslovima koji su predviđeni ovim zakonom kao i pod uslovima koji su predviđeni za preduzeća, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Član 29.

Za nastale obaveze po ugovorima iz prethodnog člana (član 28), Kantonalna direkcija odgovara sredstvima kojima raspolaže.

O poslovanju Kantonalne direkcije vode se poslovne knjige u skladu sa zakonom.

Član 31.

Godišnji obračun sa izvještajem o radu Kantonalne direkcije razmatra Vlada Kantona i dostavlja ga Skupštini Kantona na usvajanje.

Član 32.

Radom Kantonalne direkcije rukovodi direktor. Direktora Kantonalne direkcije imenuje Vlada Kantona.

Član 33.

Direktor Kantonalne direkcije:

- organizuje rad Kantonalne direkcije,
- obezbjeđuje zakonitost, pravilnost, blagovremenost u izvršavanju poslova i zadataka, kao i efikasno poslovanje,
- obezbjeđuje saradnju Kantonalne direkcije sa Vladom Kantona i drugim kantonalnim organima i organizacijama,
- obezbjeđuje saradnju Kantonalne direkcije sa Federalnom direkcijom za robne rezerve drugih kantona,
- zastupa i predstavlja Kantonalnu direkciju,
- podnosi Vladi Kantona izvještaj o radu Kantonalne direkcije i godišnji obračun,
- preduzima odnosno predlaže preduzimanje mjera za rješavanje pitanja iz djelokruga rada Kantonalne direkcije,
- donosi uz saglasnost Vlade Kantona: program rada Kantonalne direkcije i pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Kantonalnoj direkciji,
- donosi druge propise i akte iz nadležnosti Kantonalne direkcije,
- odlučuje o imenovanju i razrješavanju rukovodećih radnika u Kantonalnoj direkciji i finansijski plan Kantonalne direkcije,
- odlučuje u skladu sa zakonom o pojedinačnim pravima i obavezama zaposlenih u Kantonalnoj direkciji,
- vrši druge poslove u skladu sa zakonom i aktima Kantonalne direkcije.

Direktor Kantonalne direkcije predlaže:

- plan robnih rezervi,
- odluke korištenja robnih rezervi,
- uslove uskladištenja i čuvanja robnih rezervi,
- normative kala, kvara, rastura i loma robe,
- uslove prodaje robe,
- subjekte sa kojima će se zaključiti ugovori za skladištenje i čuvanje robnih rezervi,
- preduzeća koja su obavezna formirati vlastite robne rezerve,
- preduzeća koja su od interesa za proizvodnju, nabavku i distribuciju robnih rezervi i vršenje usluga od interesa za robne rezerve,
- privremeno stavljanje u funkciju robnih rezervi poslovnog prostora preduzeća i drugih pravnih i fizičkih lica,
- stavljanje u funkciju robnih rezervi,
- privremeno angažovanje opreme i ljudi za potrebe Kantonalne direkcije.

Direktor Kantonalne direkcije zaključuje ugovore o poslovanju robnim rezervama i raspolaže sredstvima uz saglasnost Vlade Kantona.

Kontrolu poslovanja Kantonalne direkcije vrše ovlašteni državni organi, a izvještaje o izvršenoj kontroli razmatra Vlada Kantona.

Podaci o poslovanju Kantonalne direkcije smatraju se državnim tajnom.

U Kantonalnoj direkciji se može imenovati, u skladu sa pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, jedan ili više pomoćnika i drugih rukovodećih radnika.

Pomoćnike direktora i druge rukovodeće radnike u Kantonalnoj direkciji postavlja i razrješava direktor Kantonalne direkcije.

VII KAZNENE ODREDBE

Član 34.

Novčanom kaznom od 2.000 do 50.000 DEM u dinarskoj protivvrijednosti po kursu Centralne banke na dan plaćanja kazne, kazniće se za privredni prijestup preduzeće, druga pravna ili fizička lica sa kojim je Kantonalna direkcija zaključila ugovor o čuvanju i skladištenju robe i opreme robnih rezervi, koje tu robu skladište ili opremu neovlašteno koristi, otuđi, promijeni im namjenu, preskladišti robu ili opremu u drugo skladište bez odobrenja Kantonalne direkcije, odnosno ovlaštenih organa utvrđenim ovim zakonom.

Za radnje iz prethodnog stava kazniće se za privredni prijestup i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 300 do 2.000 DEM u dinarskoj protivvrijednosti na dan plaćanja kazne.

Član 35.

Novčanom kaznom od 300 do 2.000 DEM u dinarskoj protivvrijednosti na dan plaćanja kazne, kazniće se za privredni prijestup odgovorno lice u Kantonalnoj direkciji ako robu robnih rezervi koristi suprotno odredbama ovog zakona, ako robu povjeri na smještaj i čuvanje pravnom ili fizičkom licu sa kojim nema prethodno zaključen ugovor ili ako ugovorom predviđi pravo preče kupovine u korist pravnog ili fizičkog lica sa kojim je zaključio ugovor o smještaju i čuvanju robnih rezervi.

Član 36.

Novčanom kaznom od 200 do 2.000 DEM u dinarskoj protivvrijednosti na dan plaćanja kazne, kazniće se za privredni prijestup odgovorno lice u Kantonalnoj direkciji ako ne vodi ažurno i uredno poslovne knjige, ako nema izrađene normative ili se ne pridržava izrađenih normativa o kalu, kvaru, rasturu i lomu robe, ili čini radnje koje su u suprotnosti sa ovim ili drugim zakonima.

VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 37.

Vlada Kantona će donijeti plan nabavke proizvodnje i otkupa tržnih viškova za robne rezerve u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 38.

Skladišta, poslovne prostorije, pokretne stvari i oprema koja u određenom periodu nije potrebna za rad Kantonalne direkcije može se uz naknadu davati u zakup, o čemu odlučuje direktor Kantonalne direkcije.

Član 39.

U slučaju rata ili neposredne ratne opasnosti robnim rezervama se posluje na osnovu Plana robnih rezervi koji donosi Vlada Kantona na zajednički prijedlog resornih ministara, uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog organa odbrane.

Poslovanje robnim rezervama preduzeća određuje organ upravljanja preduzeća u navedenom slučaju određuje organ upravljanja preduzeća u skladu sa ovim zakonom, Planom odbrane i drugim aktima preduzeća.

Član 40.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

| | |
|---|--|
| Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKO-PODRINJSKI KANTON Skupština Broj: 01-011-201-18/97 Tuzla, 22. 5. 1997.g. | Predsjedavajući Skupštinom Tuzlansko-podrinjskog kantona, Fuad Hadžićević, v.r. |
|---|--|

325

Na temelju članka 24. stavak 1. točke e) Ustavnog zakona Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 1/94 i 9/96), na prijedlog Vlade Tuzlansko-podrinjske županije, Sabor Tuzlansko-podrinjske županije, na sjednici od 22. 5. 1997. godine, donosi

ZAKON

O ROBNIM PRIČUVAMA TUZLANSKO-PODRINJSKE ŽUPANIJE

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim zakonom uređuje se: struktura, formiranje, obnavljanje i korištenje robnih pričuva, skladištenje, čuvanje, finansiranje, upravljanje, poslovanje i druga pitanja vezana za robne pričuve Tuzlansko-podrinjske županije (u daljem tekstu: robne pričuve).

Članak 2.

Robnim pričuvama smatraju se zalihe određenih roba, organiziranje određenih usluga kao i novčana sredstva koje treba da obezbijedi Županija, općine u sastavu Županije i poduzeća od interesa za proizvodnju, nabavku i distribuciju roba i vršenja određenih usluga za potrebe robnih pričuva.

Članak 3.

Odredbe ovog zakona se primjenjuju i na robne pričuve općina i određenih poduzeća na području Tuzlansko-podrinjske županije (u daljem tekstu: Županija).

Vlada Županije utvrđuje koja poduzeća, nad kojima ovlaštenja i obveze vlasnika po temelju državnog kapitala vrši Županija, obrazuju robne pričuve.

II STRUKTURA, FORMIRANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH PRIČUVA

Članak 4.

Strukturu robnih pričuva čine:

- a) osnovni poljoprivredni i prehrambeni proizvodi,
- b) meso i mesne preradevine,
- c) nafta i naftni derivati i ostalo,
- d) ogrjevni materijal,
- e) uslužne djelatnosti,
- f) sredstva za opću i osobnu higijenu,
- g) odjevni industrijski proizvodi,
- h) sirovine i reprodukcijски materijal,
- i) sanitetski materijal,
- j) dinarska i devizna sredstva i
- k) druge robe.

Članak 5.

Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi, lijekovi, vakcine, serumi i ostale robe, zavisno od vrste i prirode robe i njenog vijeka trajanja, obnavljaju se nakon isteka polovine vremena određenog za upotrebu, koju je odredio proizvođač te robe.

Članak 6.

Vlada Županije određuje obim i strukturu robnih pričuva navedenih u članku 4. koje treba da obezbijede prema raspoloživim sredstvima, Županije, općine i određena poduzeća.

Članak 7.

Robne pričuve se formiraju na temelju plana nabavke, proizvodnje i otkupa tržnih viškova, a iskazuje se naturalno i novčano. Plan obuhvata strukturu, korišćenje i teritorijalni razmještaj robnih pričuva.

U izradi plana robnih pričuva učestvuju resorna župa-nijska ministarstva u dijelu koji se odnosi na robu i usluge iz njihovih nadležnosti.

Vlada Županije donosi godišnje planove robnih pričuva i planove za dulji period.

Članak 8.

Robne pričuve se formiraju kupovinom robe iz domaće proizvodnje, ugovaranjem proizvodnje pojedinih proizvoda i usluga, otkupom tržnih viškova poljoprivrednih proizvoda i deponiranjem novca.

U slučaju da na tržištu nema dovoljno domaće robe odgovarajuće kvalitete i uz odgovarajuće uvjete ili ako se roba ne proizvodi u zemlji, robne pričuve tih proizvoda će se formirati kupovinom robe iz inozemne proizvodnje.

Članak 9.

Kupovina robe će se vršiti na temelju javne ponude, po tržišnim ili po propisanim cijenama, osim ako Vlada Županije ne odredi drukčije.

Članak 10.

O kupovini roba sukladno s godišnjim programom odlučuje Vlada Županije na prijedlog direktora Županijske direkcije robnih pričuva (u daljem tekstu: Županijska direkcija).

Prijedlog roba iz prethodnog stavka, direktor Županijske direkcije sačinjava uz konzultacije sa resornim ministarstvima.

Članak 11.

Prodaja robe iz robnih pričuva može se vršiti u slijedećim slučajevima:

- radi obnavljanja, prije isteka roka uporabe,
- radi intervencije na tržištu i
- prodaje viškova otkupljenih proizvoda iznad utvrđenog obima potrebnog za robne pričuve.

Članak 12.

Uvjeti prodaje roba iz robnih pričuva određuje Vlada Županije, a moguće negativne razlike između prodajne i nabavne cijene pokrivaju se iz proračuna.

Članak 13.

Robne pričuve se mogu koristiti za:

1. Osiguranje minimalnih potreba pučanstva i privrede Županije u uvjetima rata i neposredne ratne opasnosti,
2. Osiguranje minimalnih potreba pučanstva i privrede u uvjetima prirodnih nepogoda i drugih izvanrednih prilika,
3. Intervencije na tržištu u uslovima poremećaja u snabdijevanju pučanstva i privrede.

Članak 14.

Odluku o korištenju robnih pričuva u slučajevima iz prethodnog članka donosi Vlada Županije.

III ČUVANJE I SKLADIŠTENJE ROBNIH PRIČUVA

Članak 15.

Za čuvanje robnih pričuva i njihov smještaj obezbjeđuje se odgovarajući skladišni i drugi prostor: izgradnjom vlastitog prostora, zajedničkim ulaganjem, kupovinom i zakupom na području Županije.

Članak 16.

Vlada Županije može poslovni prostor u državnoj, mješovitoj i privatnoj svojini na način i postupak predviđen zakonom privremeno staviti u funkciju robnih pričuva uz naknadu, kada ocijeni da je taj prostor od interesa za obranu zemlje.

Članak 17.

Poduzeća i druge pravne i fizičke osobe kojima je ugovorom povjereno skladištenje i čuvanje robnih pričuva dužna su osigurati sve higijensko-tehničke i zdravstvene uvjete za održavanje robnih pričuva u ispravnom stanju, pravilno rukovanje i fizičku zaštitu kao i tajnost podataka.

Bez prethodne izmjene ugovora subjekti iz prethodnog stavka ne mogu tu robu koristiti, staviti u promet, otuđiti, promijeniti im namjenu, preskladištiti, odnosno raspolagati protivno ugovoru.

Članak 18.

Subjekti kojima je roba robnih pričuva povjerena na skladištenje i čuvanje, dužni su u slučaju uništenja ili otuđenja robe njihovom krivicom ili korišćenja robe suprotno odredbama ugovora, nadoknaditi štetu vlasniku robnih pričuva, najmanje u

količini i vrijednosti po tržišnim cijenama uništene, otuđene ili iskorišćene robe iste kvalitete.

Članak 19.

Uvjete uskladištenja i čuvanja određenih vrsta robe, kao i normative kala, kvara, rastura i loma, propisuje Vlada Županije, na prijedlog resornih ministara i ravnatelja organa koji posluje robnim pričuva.

Članak 20.

Subjekti kojima je roba povjerena na skladištenje i čuvanje dužni su o toj robi voditi propisanu evidenciju.

IV FINANCIRANJE ROBNIH PRIČUVA

Članak 21.

Financiranje robnih pričuva obezbjeđuje Županija, općinskih robnih pričuva općine, a robne pričuve u poduzećima financiraju se iz sredstava poduzeća.

Članak 22.

Sredstva za financiranje robnih pričuva kao i rad organa koji posluju robnim pričuva obezbjeđuju se iz sljedećih izvora:

1. Proračuna,
2. Donacija u robi i novcu,
3. Sredstava ostvarenih prodajom robe,
4. Vlastitih prihoda Županijske direkcije,
5. Kredita i drugih izvora (zaplijenjena roba, novac i slično).

V UPRAVLJANJE ROBNIM REZERVAMA

Članak 23.

Robnim pričuva upravlanje vrši Vlada Županije, donošenjem plana nabavke, proizvodnje i otkupa tržišnih viškova za robne pričuve, određivanjem obima i strukture robnih pričuva, obezbjeđenjem financiranja, imenovanjem ravnatelja organa koji posluje robnim pričuva i pojedinačnim odlukama u svezi s formiranjem i korišćenjem robnih pričuva.

VI POSLOVANJE ROBNIM PRIČUVAMA

Članak 24.

Nosilac prava, obveza i odgovornosti glede poslovanja županijskih robnih pričuva je Županijska direkcija robnih pričuva.

Županijska direkcija je samostalna upravna organizacija Županije.

Županijska direkcija kao samostalna upravna organizacija Županije, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- predlaganje Vladi Županije plana nabavke, proizvodnje i otkupa tržišnih viškova,
- formiranje robnih pričuva sukladno s planom robnih pričuva koji donosi Vlada Županije, kupovinom robe iz domaće i inozemne proizvodnje, ugovaranjem proizvodnje pojedinih proizvoda, otkupom tržišnih viškova poljoprivrednih proizvoda itd.,
- osiguranje skladišnog prostora za čuvanje robnih pričuva,
- čuvanje i uskladištenje robnih pričuva,

- korištenje robnih pričuva sukladno s zakonom i aktima Vlade Županije,
- prodaja robe iz robnih pričuva radi obnavljanja, intervencija na tržištu i u drugim slučajevima predviđenim zakonom,
- provođenje drugih mjera u cilju intervencije na tržištu,
- bilanciranje roba za potrebe pričuva Županije,
- suradnja sa organima za robne pričuve u Federaciji, drugim županijama, općinama i poduzećima,
- vršenje drugih poslova u svezi sa robnim pričuva sukladno s zakonom.

Članak 25.

Županijska direkcija posluje sukladno s ovim zakonom, drugim zakonima i aktima.

Članak 26.

Županijska direkcija ima svojstvo pravne osobe.

Županijska direkcija ima pečat Županije.

Tekst pečata ima oblik kruga, a sadrži tekst:

BOSNA I HERCEGOVINA - FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKO-PODRINJSKA ŽUPANIJA - Županijska direkcija robnih pričuva TUZLA, ispisano u koncentričnim krugovima oko grba Županije koji se nalazi u sredini.

Županijska direkcija ima vlastiti dinarski i devizni račun.

Članak 27.

Sjedište Županijske direkcije je u Tuzli.

Članak 28.

Županijska direkcija u svom poslovanju zaključuje ugovore na način i pod uvjetima koji su predviđeni ovim zakonom kao i pod uvjetima koji su predviđeni za poduzeća, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Članak 29.

Za nastale obveze po ugovorima iz prethodnog članka (članak 28), Županijska direkcija odgovara sredstvima kojima raspolaže.

Članak 30.

O poslovanju Županijske direkcije vode se poslovne knjige sukladno s zakonom.

Članak 31.

Godišnji obračun sa izvješćem o radu Županijske direkcije razmatra Vlada Županije i dostavlja ga Saboru Županije na usvajanje.

Članak 32.

Radom Županijske direkcije ravna direktor.

Direktora Županijske direkcije imenuje Vlada Županije.

Članak 33.

Direktor Županijske direkcije:

- organizira rad Županijske direkcije,
- osigurava zakonitost, pravilnost, pravodobnost u izvršavanju poslova i zadaća, kao i učinkovito poslovanje,
- osigurava suradnju Županijske direkcije sa Vladom Županije i drugim županijskim organima i organizacijama,
- osigurava suradnju Županijske direkcije sa Federalnom direkcijom za robne pričuve drugih županija,
- zastupa i predstavlja Županijsku direkciju,
- podnosi Vladi Županije izvješće o radu Županijske direkcije i godišnji obračun,
- poduzima odnosno predlaže poduzimanje mjera za rješavanje pitanja iz djelokruga rada Županijske direkcije,
- donosi uz suglasnost Vlade Županije: program rada Županijske direkcije i pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Županijskoj direkciji,
- donosi druge propise i akte iz nadležstva Županijske direkcije,
- odlučuje o imenovanju i razrješavanju rukovodećih djelatnika u Županijskoj direkciji,
- odlučuje sukladno s zakonom o pojedinačnim pravima i obvezama uposlenih u Županijskoj direkciji,
- vrši druge poslove sukladno s zakonom i aktima Županijske direkcije.

Direktor Županijske direkcije predlaže:

- plan robnih pričuva,
- odluke korištenja robnih pričuva,
- uvjete uskladištenja i čuvanja robnih pričuva,
- normative kala, kvara, rastura i loma robe,
- uvjete prodaje robe,
- subjekte sa kojima će se zaključiti ugovori za skladištenje i čuvanje robnih pričuva,
- poduzeća koja su obvezna formirati vlastite robne pričuve,
- poduzeća koja su od interesa za proizvodnju, nabavku i distribuciju robnih pričuva i vršenje usluga od interesa za robne pričuve,
- privremeno stavljanje u funkciju robnih pričuva poslovnog prostora poduzeća i drugih pravnih i fizičkih osoba,
- stavljanje u funkciju robnih pričuva,
- privremeno angažiranje opreme i ljudi za potrebe Županijske direkcije.

Direktor Županijske direkcije zaključuje ugovore o poslovanju robnim pričuvama i raspolaže sredstvima uz suglasnost Vlade Županije.

Nadzor poslovanja Županijske direkcije vrše ovlašteni državni organi, a izvješća o izvršenom nadzoru razmatra Vlada Županije.

Podaci o poslovanju Županijske direkcije smatraju se državnim tajnom.

U Županijskoj direkciji se može imenovati, sukladno s pravilnikom o unutarnjoj organizaciji, jedan ili više pomoćnika i drugih rukovodećih djelatnika.

Pomoćnike direktora i druge rukovodeće djelatnike u Županijskoj direkciji postavlja i razrješava direktor Županijske direkcije.

VII KAZNENE ODREDBE

Članak 34.

Novčanom kaznom od 2.000 do 50.000 DEM u dinarskoj protivvrijednosti po kursu Središnje banke na dan plaćanja kazne, kazniće se za privredni prijestup poduzeće, druge pravne ili fizičke

osobe sa kojim je Županijska direkcija zaključila ugovor o čuvanju i skladištenju robe i opreme robnih pričuva, koje tu robu skladište ili opremu ne ovlašteno koristi, otuđi, promijeni im namjenu, preskladišti robu ili opremu u drugo skladište bez odobrenja Županijske direkcije, odnosno ovlaštenih organa utvrđenim ovim zakonom.

Za radnje iz prethodnog stavka kazniće se za privredni prijestup i odgovorno osoba u poduzeću ili u drugoj pravnoj osobi novčanom kaznom od 300 do 2.000 DEM u dinarskoj protivvrijednosti na dan plaćanja kazne.

Članak 35.

Novčanom kaznom od 300 do 2.000 DEM u dinarskoj protivvrijednosti na dan plaćanja kazne, kazniće se za privredni prijestup odgovorna osoba u Županijskoj direkciji ako robu robnih pričuva koristi suprotno odredbama ovog zakona, ako robu povjeri na smještaj i čuvanje pravnoj ili fizičkoj osobi sa kojom nema prethodno zaključen ugovor ili ako ugovorom predvidi pravo preče kupovine u korist pravne ili fizičke osobe sa kojim je zaključio ugovor o smještaju i čuvanju robnih pričuva.

Članak 36.

Novčanom kaznom od 200 do 2.000 DEM u dinarskoj protivvrijednosti na dan plaćanja kazne, kazniće se za privredni prijestup odgovorna osoba u Županijskoj direkciji ako ne vodi ažurno i uredno poslovne knjige, ako nema izrađene normative ili se ne pridržava izrađenih normativa o kalu, kvaru, rasturu i lomu robe, ili čini radnje koje su u suprotnosti sa ovim ili drugim zakonima.

VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Vlada Županije će donijeti plan nabavke proizvodnje i otkupa tržišnih viškova za robne pričuve u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članak 38.

Skladišta, poslovne prostorije, pokretne stvari i oprema koja u određenom periodu nije potrebna za rad Županijske direkcije može se uz naknadu davati u zakup, o čemu odlučuje direktor Županijske direkcije.

Članak 39.

U slučaju rata ili neposredne ratne opasnosti robnim pričuvama se posluje na temelju Plana robnih pričuva koji donosi Vlada Županije na zajednički prijedlog resornih ministara, uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog organa obrane.

Poslovanje robnim pričuvama poduzeća određuje organ upravljanja poduzeća u navedenom slučaju određuje organ upravljanja poduzeća sukladno s ovim zakonom, Planom obrane i drugim aktima poduzeća.

Članak 40.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjske županije".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
Sabor

Broj: 01-011-201-18/97
Tuzla, 22. 5. 1997. g.

Predsjedatelj
Saborom Tuzlansko-podrinjske
županije,
Fuad Hadžić, v.r.

326

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka e), a u vezi sa članom 11. tačka k) Ustavnog Zakona Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 1/94 i 9/96), na prijedlog Vlade Tuzlansko-podrinjskog kantona, Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona, na sjednici od 22. 5. 1997. godine, donosi

ZAKON

**O PREUZIMANJU PRAVA OSNIVAČA NAD
JAVNOM USTANOVOM DOM ZA DJECU
BEZ RODITELJSKOG STARANJA TUZLA**

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona preuzima prava osnivača nad Javnom ustanovom Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.

Javna ustanova iz stava 1. ovog člana nastavlja rad pod nazivom Dom za djecu bez roditeljskog staranja (u daljem tekstu: Dom).

II - PRAVNI POLOŽAJ I SJEDIŠTE DOMA

Član 2.

Dom je javna ustanova u državnoj svojini.

Član 3.

Dom ima svojstvo pravnog lica.

Član 4.

Sjedište Doma je u Tuzli ul. Kozaračka 11.

III - DJELATNOST I NADLEŽNOST DOMA

Član 5.

Djelatnost Doma je socijalno zbrinjavanje djece i omladine bez roditeljskog staranja, bez uočenih razvojnih poremećaja, uzrasta 0 do 18 godina: smještaj, ishrana, odjeća i obuća, vaspitanje i obrazovanje, njega, zdravstvena zaštita i radno osposobljavanje djece čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama sve dok se ne obezbijede uslovi za njihov povratak u vlastitu porodicu, uključivanje u život izvan Doma ili pruži druga odgovarajuća zaštita.

Član 6.

Odluku o promjeni djelatnost iz člana 5. ove odluke donosi osnivač.

IV - FINANSIRANJE DOMA

Član 7.

Sredstva za rad Doma obezbjeđuju se iz:

- budžeta Kantona,
- ličnog učešća korisnika ili drugog lica (roditelj odnosno usvojlac, staralac ili srodnik koji je dužan da izdržava korisnika),
- participacija građana,
- legata i poklona.

Višak prihoda nad rashodima Dom koristi za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti, uz saglasnost osnivača.

Ako Dom po godišnjem obračunu iskaže višak rashoda nad prihodima, osnivač je dužan da taj višak rashoda pokrije u roku od 60 dana od dana usvajanja godišnjeg obračuna.

Ukoliko Dom za dvije uzastopne godine po godišnjem obračunu iskaže višak rashoda nad prihodima, Vlada Kantona je dužna, da u ime osnivača, razriješi Upravni odbor i direktora Doma.

Član 8.

U okviru registrirane djelatnosti Dom ima sva prava i obaveze u pravnom prometu koja pripadaju pravnoj osobi, sa neograničenom odgovornošću.

V - UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE DOMOM

Član 9.

Organ upravljanja u Domu je Upravni odbor.

Upravni odbor ima 5 članova. Jedna trećina članova Upravnog odbora imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u Domu.

Član 10.

Upravni odbor Doma obavlja slijedeće poslove i ima nadležnosti da:

- donosi pravila Doma,
- utvrđuje plan rada i razvoja,
- utvrđuje godišnji program rada,
- donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun,
- donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Domu, i druge opće akte Doma,
- imenuje i razrješava direktora, izuzev u uvjetima rata i neposredne ratne opasnosti,
- usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora,
- rješava pitanja odnosa sa osnivačem,
- odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa utvrđenog pravilima Doma,
- odgovara Skupštini Kantona za rad Doma,
- odlučuje o prigovoru radnika na rješenje kojim je drugi organ odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti radnika iz radnog odnosa,
- podnosi Skupštini Kantona najmanje jedanput godišnje izvještaj o radu Doma,
- vrši druge poslove u skladu sa Zakonom i pravilima Doma.

Član 11.

Predsjednika i članove Upravnog odbora Doma, u ime osnivača, imenuje i razrješava Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona (u daljem tekstu: Vlada Kantona).

Predsjednik i članovi upravnog odbora se imenuju na period od četiri godine i po isteku ovog perioda mogu biti ponovo imenovani.

Izuzetno u uslovima ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti Upravni odbor imenuje i razrješava Vlada Kantona.

Član 12.

Organ rukovođenja u Domu je direktor.

Direktora Doma imenuje i razrješava Upravni odbor, na osnovu javnog konkursa i uz saglasnost Vlade Kantona.

Direktor se imenuje na vrijeme od 4 godine, i po isteku ovog perioda može biti ponovo imenovan.

Izuzetno u uslovima ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti direktora imenuje i razrješava Vlada Kantona.

Član 13.

Direktor u okviru svoje nadležnosti:

- organizuje rad Doma i rukovodi radom Doma,
- zastupa i predstavlja Dom,
- predlaže akte koje donosi Upravni odbor, i poduzima mjere za efikasno obavljanje djelatnosti Doma,
- odgovara za zakonitost rada Doma,
- izvršava odluke Upravnog odbora,
- podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju,
- odlučuje o pojedinačnim pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa,
- vrši druge poslove u skladu sa Zakonom i pravilima Doma.

Član 14.

Za rezultate poslovanja Doma direktor odgovara Upravnom odboru.

Direktor je naredbodavac za izvršenje finansijskog plana.

Član 15.

Vlada Kantona imenovat će Upravni odbor Doma, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 16.

Organ kontrole poslovanja u Domu je Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana. Jedan član Nadzornog odbora se imenuje iz reda stručnih radnika zaposlenih u domu.

Predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava Vlada Kantona.

Nadzorni Odbor Doma ima slijedeće nadležnosti:

- analizira izvještaje o poslovanju Doma,
- obavlja nadzor nad upotrebom sredstava Doma,
- nadgleda zakonitost i urednost vođenja poslovnih knjiga,
- pregleda izvještaje o poslovanju Doma,
- izvještava Skupštinu Kantona, Upravni odbor i direktora o rezultatima nadzora.

VI - AKTI DOMA

Član 17.

Osnovni opći akt Doma su pravila Doma.

Pravila Doma donosi upravni odbor uz saglasnost Vlade Kantona.

Dom može imati i druge akte u skladu sa zakonom i pravilima Doma.

Član 18.

Pravila Doma regulišu slijedeća pitanja o:

- nazivu i sjedištu ustanove,
- osnivaču ustanove,
- djelatnosti ustanove,
- obavezama Doma prema osnivaču,
- načinu i uslovima obavljanja djelatnosti,
- odnos prema korisnicima usluga,
- statusnim promjenama,
- načinu sticanja i raspoređivanja sredstava za rad,
- organima upravljanja,
- imenovanju i razrješenju direktora,
- licima ovlaštenim da, pored direktora, zastupaju Dom, te drugim njihovim ovlaštenjima i odgovornostima,
- opštim aktima,
- načinu ostvarivanja javnosti rada,
- drugim odredbama od značaja za rad Doma i za ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti radnika Doma.

VII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19.

Upravni odbor Doma donijet će pravila Doma, i utvrdit će akt o sistematizaciji radnih mjesta u roku od 30 dana od dana imenovanja članova Upravnog odbora.

Na pravila i akt o sistematizaciji radnih mjesta saglasnost daje Vlada Kantona.

Član 20.

Do imenovanja direktora Upravni odbor ovlastit će lice koje će predstavljati i zastupati Dom, bez ograničenja ovlaštenja.

Član 21.

Nadzor nad stručnim radom i nadzor nad zakonitošću rada Doma vrši kantonalno Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice.

Nadzor nad stručnim radom Doma u dijelu zdravstvene zaštite lica smještenih u Domu, vrši kantonalno Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

Član 22.

Ovaj zakon predstavlja osnivački akt na osnovu koga će se izvršiti upis Doma u sudski registar, na zahtjev ovlaštenog lica.

Član 23.

Za svoje obaveze Dom odgovara svom svojom imovinom - potpuna odgovornost.

Osnivač Doma je supsidijarno odgovoran za obaveze Doma.

Član 24.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Odluka o preuzimanju prava osnivača Skupštine opštine Tuzla broj: 01/1-023-1705 od 14. januara 1993. godine.

Član 25.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
 Federacija Bosne i Hercegovine
 TUZLANSKO-PODRINJSKI
 KANTON
 Skupština
 Broj: 01-011-201-14/97
 Tuzla, 22. 5. 1997. g.

Predsjedavajući
 Skupštinom Tuzlansko-podrinjskog
 kantona,
 Fuad Hadživadić, v.r.


326

Na temelju članka 24. stavak 1. točka e), a u svezi sa člankom 11. točka k) Ustavnog Zakona Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 1/94 i 9/96), na prijedlog Vlade Tuzlansko-podrinjske županije, Sabora Tuzlansko-podrinjske županije, na sjednici od 22. 5. 1997. godine, donosi

ZAKON
**O PREUZIMANJU PRAVA OSNIVAČA NAD
 JAVNOM USTANOVOM DOM ZA DJECU
 BEZ RODITELJSKOG STARANJA TUZLA**
I - TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Sabor Tuzlansko-podrinjske županije preuzima prava osnivača nad Javnom ustanovom Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.

Javna ustanova iz stavka 1. ovog članka nastavlja rad pod nazivom Dom za djecu bez roditeljskog staranja (u daljem tekstu: Dom).

II - PRAVNI POLOŽAJ I SJEDIŠTE DOMA

Članak 2.

Dom je javna ustanova u državnoj svojini.

Članak 3.

Dom ima svojstvo pravne osobe.

Članak 4.

Sjedište Doma je u Tuzli ul. Kozaračka 11.

III - DJELATNOST I NADLEŠTVA DOMA

Članak 5.

Djelatnost Doma je socijalno zbrinjavanje djece i omladine bez roditeljskog staranja, bez uočenih razvojnih poremećaja, uzrasta 0 do 18 godina: smještaj, ishrana, odjeća i obuća, vaspitanje i naobrazba, njega, zdravstvena zaštita i radno osposobljavanje djece čiji je razvoj ometen obiteljskim prilikama sve dok se ne osiguraju uvjeti za njihov povratak u vlastitu obitelj, uključivanje u život izvan Doma ili pruži druga odgovarajuća zaštita.

Članak 6.

Odluku o promjeni djelatnost iz članka 5. ove odluke donosi osnivač.

IV - FINANCIRANJE DOMA

Članak 7.

Sredstva za rad Doma obezbjeđuju se iz:

- proračuna Županije,
- osobnog učešća korisnika ili druge osobe (roditelj odnosno usvojitelj, staratelj ili srodnik koji je dužan da izdržava korisnika),
- participiranje građana,
- legata i darova.

Višak prihoda nad rashodima Dom koristi za obavljanje i razvitak svoje djelatnosti, uz suglasnost osnivača.

Ako Dom po godišnjem obračunu iskaže višak rashoda nad prihodima, osnivač je dužan da taj višak rashoda pokrije u roku od 60 dana od dana usvajanja godišnjeg obračuna.

Ukoliko Dom za dvije uzastopne godine po godišnjem obračunu iskaže višak rashoda nad prihodima, Vlada Županije je dužna, da u ime osnivača, razriješi Upravni odbor i direktora Doma.

Članak 8.

U okviru registrirane djelatnosti Dom ima sva prava i obveze u pravnom prometu koja pripadaju pravnoj osobi, sa neograničenom odgovornošću.

V - UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE DOMA

Članak 9.

Organ upravljanja u Domu je Upravni odbor.

Upravni odbor ima 5 članova. Jedna trećina članova Upravnog odbora imenuje se iz reda stručnih djelatnika uposlenih u Domu.

Članak 10.

Upravni odbor Doma obavlja slijedeće poslove i ima nadležstva da:

- donosi pravila Doma,
- utvrđuje plan rada i razvitka,
- utvrđuje godišnji program rada,
- donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun,
- donosi Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Domu, i druge opće akte Doma,
- imenuje i razrješava direktora, izuzev u uvjetima rata i neposredne ratne opasnosti,
- usmjerava, nadzire i ocjenjuje rad direktora,
- rješava pitanja odnosa sa osnivačem,
- odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa utvrđenog pravilima Doma,
- odgovara Saboru Županije za rad Doma,
- odlučuje o prigovoru radnika na rješenje kojim je drugi organ odlučio o pravu, obvezi i odgovornosti radnika iz radnog odnosa,
- podnosi Saboru Županije najmanje jedanput godišnje izvješće o radu Doma,
- vrši druge poslove sukladno sa Zakonom i pravilima Doma.

Članak 11.

Predsjednika i članove Upravnog odbora Doma, u ime osnivača, imenuje i razrješava Vlada Tuzlansko-podrinjske županije (u daljem tekstu: Vlada Županije).

Predsjednik i članovi Upravnog odbora se imenuju na period od četiri godine i po isteku ovog perioda mogu biti ponovno imenovani.

Izostavno u uvjetima ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti Upravni odbor imenuje i razrješava Vlada Županije.

Članak 12.

Organ rukovođenja u Domu je direktor.

Direktora Doma imenuje i razrješava Upravni odbor, na osnovu javnog natječaja i uz suglasnost Vlade Županije.

Direktor se imenuje na vrijeme od 4 godine, i po isteku ovog perioda može biti ponovno imenovan.

Izostavno u uvjetima ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti direktora imenuje i razrješava Vlada Županije.

Članak 13.

Direktor u okviru svojeg nadležstva:

- organizira rad Doma i rukovodi radom Doma,
- zastupa i predstavlja Dom,
- predlaže akte koje donosi Upravni odbor, i poduzima mjere za učinkovito obavljanje djelatnosti Doma,
- odgovara za zakonitost rada Doma,
- izvršava odluke Upravnog odbora,
- podnosi Upravnom odboru izvješće o financijskom poslovanju,
- odlučuje o pojedinačnim pravima i obvezama djelatnika iz radnog odnosa,
- vrši druge poslove sukladno s Zakonom i pravilima Doma.

Članak 14.

Za rezultate poslovanja Doma direktor odgovara Upravnom odboru.

Direktor je naredbodavatelj za izvršenje financijskog plana.

Članak 15.

Vlada Županije imenovati će Upravni odbor Doma, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članak 16.

Organ nadzora poslovanja u Domu je Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana. Jedan član Nadzornog odbora se imenuje iz reda stručnih djelatnika uposlenih u Domu.

Predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava Vlada Županije.

Nadzorni Odbor Doma ima slijedeća nadležstva:

- analizira izvješća o poslovanju Doma,
- obavlja nadzor nad uporabom sredstava Doma,
- nadzire zakonitost i urednost vođenja poslovnih knjiga,
- pregledava izvješća o poslovanju Doma,
- izvješćuje Sabor Županije, Upravni odbor i direktora o rezultatima nadzora.

VI - AKTI DOMA

Članak 17.

Osnovni opći akt Doma su pravila Doma.

Pravila Doma donosi Upravni odbor uz suglasnost Vlade Županije.

Dom može imati i druge akte sukladno s zakonom i pravilima Doma.

Članak 18.

Pravila Doma reguliraju pitanja o:

- nazivu i sjedištu ustanove,
- osnivaču ustanove,
- djelatnosti ustanove,
- obvezama Doma prema osnivaču,
- načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti,
- odnosu prema korisnicima usluga,
- statusnim promjenama,
- načinu stjecanja i raspoređivanja sredstava za rad,
- organima upravljanja,
- imenovanju i razrješenju direktora,
- osobama ovlaštenim da, pored direktora, zastupaju Dom, te drugim njihovim ovlastima i odgovornostima,
- općim aktima,
- načina ostvarivanja javnosti rada,
- drugim odredbama od značaja za rad Doma i za ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti radnika Doma.

VII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Upravni odbor Doma donijeti će pravila Doma, i utvrditi će akt o sistematizaciji radnih mjesta u roku od 30 dana od dana imenovanja članova Upravnog odbora.

Na pravila i akt o sistematizaciji radnih mjesta suglasnost daje Vlada Županije.

Članak 20.

Do imenovanja direktora Upravni odbor ovlastiti će osobu koja će predstavljati i zastupati Dom, bez ograničenja ovlaštenja.

Članak 21.

Nadzor nad stručnim radom i nadzor nad zakonitošću rada Doma vrši županijsko Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice.

Nadzor nad stručnim radom Doma u dijelu zdravstvene zaštite osoba smještenih u Domu, vrši Županijsko Ministarstvo za naobrazbu, znanost, kulturu i šport.

Članak 22.

Ovaj zakon predstavlja osnivački akt na temelju koga će se izvršiti upis Doma u sudski registar, na zahtjev ovlaštene osobe.

Članak 23.

Za svoje obveze Dom odgovara svom svojom imovinom - potpuna odgovornost.

Osnivač Doma je supsidijarno odgovoran za obveze Doma.

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Odluka o preuzimanju prava osnivača Skupštine općine Tuzla broj: 01/1-023-1705 od 14. siječnja 1993. godine.

Članak 25.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA

Sabor
Broj: 01-011-201-14/97
Tuzla, 22. 5. 1997. g.

Predsjedatelj
Saborom Tuzlansko-podrinjske
županije,
Fuad Hadžić, v.r.

327

Na osnovu člana 24. i 39. stav 1. Ustavnog zakona Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 1/94 i 9/96), na prijedlog Vlade Tuzlansko-podrinjskog kantona, Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona, na sjednici održanoj dana 22. 5. 1997. godine, donosi

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MINISTARSTVIMA I DRUGIM ORGANIMA UPRAVE TUZLANSKO-PODRINJSKOG KANTONA

Član 1.

U Zakonu o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) član 1. mijenja se i glasi:

"Ovim Zakonom osnivaju se ministarstva Tuzlansko-podrinjskog kantona (u daljem tekstu: Kanton) kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije, kao i uprave i upravne organizacije u sastavu ministarstava, određuje njihov djelokrug i uređuju druga pitanja od značaja za njihovo organiziranje i funkcioniranje".

Član 2.

Član 3. mijenja se i glasi:

"Funkciju kantonalne uprave u Kantonu vrše ministarstva, kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije.

U sastavu ministarstava mogu se osnovati uprave i upravne organizacije.

Kantonalne upravne organizacije i upravne organizacije u sastavu ministarstava imaju svojstvo pravnog lica".

Član 3.

U članu 4. stav 2. briše se.

Član 4.

Član 5. briše se.

Član 5.

U članu 6. u stavu 1. u tačkama 1 do 13. izuzev tačke 7 i 13. riječ "za" briše se, a ostale riječi mijenjaju se u odgovarajućem padežu.

Tačka 11. mijenja se i glasi: "Ministarstvo zdravstva".
Stav 1 i 2. ovog člana odnose se i na ostali tekst Zakona.

Član 6.

U članu 8. u stavu 1. iza alineje 17. dodaje se nova alineja 18. koja glasi:

- "drvenu industriju",
Sadašnje alineje 18 do 28. postaju alineje 19 do 29.

Stav 2. mijenja se i glasi:

"U sastavu ovog Ministarstva su:

- Poljoprivredni zavod,
- Veterinarski zavod,
- Direkcija voda i
- Zavod za vode".

Iza stava 2. dodaju se novi stavovi 3, 4, 5 i 6. koji glase:

"Poljoprivredni zavod vrši stručne i druge poslove koji se odnose na:

- poljoprivredne usluge za biljnu proizvodnju i stočarstvo;
- kontrolu kvaliteta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i stočne hrane u proizvodnji i prometu kao i druge djelatnosti u vezi sa tom kontrolom uz izdavanje odgovarajućih dokumenata;
- izradu programa, projekata i studija;
- nadzor nad proizvodnjom i doradom sjemena i sadnog materijala;
- laboratorijske analize zemljišta, sjemenskog i merkantilnog materijala, te ostalih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Veterinarski zavod vrši stručne i druge poslove koji se odnose na:

- dijagnostičke postupke i epizootiološka istraživanja u veterinarstvu;
- zdravstvenu ispravnost namirnica, predmeta opšte upotrebe i stočne hrane;
- mikrobiološku i radiološku dijagnostiku;
- kontrolu kvaliteta roba sa izdavanjem odgovarajućih dokumenata.

Direkcija voda vrši stručne i druge poslove koji se odnose na:

- preduzimanje mjera za očuvanje vodnih resursa, poboljšanje vodnog režima, vršenje određenih vodoprivrednih osmatranja mjerenja i drugo;
- obezbjeđenje uslova za izradu vodoprivrednih osnova, planova zaštite, planova i programa razvoja vodoprivrede, istražnih radova i investiciono-tehničke dokumentacije za sve vodoprivredne objekte i sisteme i praćenje realizacije istih;
- organizovanje pripreme, realizaciju i praćenje investicija iz domena svih oblasti vodoprivredne djelatnosti;
- obezbjeđenje održavanja, rekonstrukciju zaštitnih i drugih vodoprivrednih objekata i sistema;
- staranje o obezbjeđenju potrebnih sredstava i utvrđivanje politike finansiranja i ulaganja u vodoprivredi te kontrolu utroška istih.

Zavod za vode vrši stručne i druge poslove koji se odnose na:

- programiranje i planiranje zaštite voda, kontrolu kvaliteta otpadnih voda i istraživanje prečišćavanja otpadnih voda;
- planiranje, programiranje i istraživanje procesa prečišćavanja u vodosnabdijevanju industrijskom i pitkom vodom;

- projektovanje procesa prečišćavanja voda, kontrolu kvaliteta vode (hemijska, hidrobiološka, bakteriološka);
- inženjering usluge, posredovanje i nadzor u izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih, industrijskih i pitkih voda kao i puštanje postrojenja u rad;
- edukaciju kadra za laboratorijska praćenja kvaliteta prečišćavanja otpadnih voda i pripremu i prečišćavanje industrijskih i pitkih voda”.

Član 7.

U članu 9. alineja 17. mijenja se i glasi:

- “vršenje neposrednog inspekcijskog nadzora u oblasti trgovine, turizma i ugostiteljstva na području općina”.

Član 8.

U članu 10. alineja 5. mijenja se i glasi:

- “registraciju udruženja građana, ako je statutom udruženja predviđeno da će udruženje djelovati na području Kantona”.

Član 9.

U članu 12. u stavu 1. alineja 1. mijenja se i glasi:

- “zaštitu života i imovine građana i sprovođenje ustava i zakona Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona”.

U alineji 8. umjesto zarezta stavlja se tačka, a ostali tekst briše se.

Član 10.

Član 13. mijenja se i glasi:

“Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

- predškolski odgoj, osnovno, srednje i visoko obrazovanje;
- donošenje nastavnih planova i programa predškolskog odgojno-obrazovnog rada, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja;
- donošenje pedagoških standarda i normativa prostora, opreme i nastavnih sredstava za predškolski odgoj, osnovno, srednje i visoko obrazovanje;
- praćenje, planiranje i podsticanje stručnog obrazovanja i usavršavanja nastavnika i saradnika na svim nivoima obrazovanja;
- vođenje registra, upis osnivanja i brisanja iz evidencije odgojno-obrazovnih ustanova predškolskog odgoja, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja;
- utvrđivanje uslova, davanje saglasnosti i predlaganje osnivanja ustanova, upravnih organizacija i drugih pravnih osoba nad čijim radom nadzor vrši Ministarstvo;
- praćenje i poboljšanje đачkog i studentskog standarda;
- vođenje baze podataka odgojno-obrazovnih, naučno-istraživačkih, kulturnih, sportskih i ustanova informiranja i drugih pravnih osoba nad čijim radom nadzor vrši Ministarstvo;

- koordiniranje naučno-istraživačkih aktivnosti na području Kantona;
- nadzor nad izvršavanjem poslova koji su zakonom povjereni drugim organima, ustanovama i drugim pravnim osobama, koji spadaju u djelokrug rada Ministarstva;
- učešće i pružanje stručne pomoći u međunarodnim projektima,
- međunarodnoj obrazovnoj, kulturnoj, sportskoj, informacijskoj i naučno-tehničkoj saradnji;
- praćenje stanja i odnosa u djelatnosti tehničke kulture;
- praćenje stanja i unapređivanje rada u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja;
- vršenje nadzora nad zakonitošću rada ustanova iz djelokruga rada Ministarstva čiji je osnivač Kanton;
- zaštitu i korišćenje kulturno-historijskog nasljeđa (muzejska, arhivska, bibliotečka, pozorišna, muzička, likovna, filmska, estradna i druga djela);
- izgradnju, praćenje rada, razvoj i funkcioniranje sistema informiranja;
- utvrđivanje politike u vezi sa osiguranjem radija i televizije i pripremu propisa koji reguliraju sistem informiranja;
- vođenje registra, upis i brisanje iz evidencije javnih glasila;
- vođenje registra, upis i brisanje iz evidencije, ustanova i drugih pravnih osoba iz oblasti sporta i kulture;
- vršenje nadzora i koordinacije rada organa, službi, odjeljenja i drugih oblika uprave na području Kantona, nad čijim radom nadzor vrši Ministarstvo;
- davanje saglasnosti za osnivanje, nadzor nad radom i ukidanje dopisništva i drugih oblika medija informisanja na području Kantona;
- utvrđivanje normativa i kriterija za finansiranje ustanova i drugih pravnih osoba nad čijim radom nadzor vrši Ministarstvo, zašto se mogu formirati posebni fondovi;
- vršenje inspekcijskog nadzora nad zakonitošću rada ustanova i drugih pravnih i fizičkih osoba, nad čijim radom nadzor vrši Ministarstvo;
- pripremanje nacrtu zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva;
- vršenje i drugih poslova, u skladu sa zakonom, iz nadležnosti Ministarstva.

U sastavu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport su upravne organizacije:

Pedagoški zavod i Javni fond za finansiranje obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Pedagoški zavod obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na:

- utvrđivanje prijedloga koncepcija obrazovno-odgojnih ustanova, nastavnih planova i programa, pedagoških standarda, normativa opreme, nastavnih sredstava i učila za predškolske, specijalne, osnovne, srednje škole i domove učenika;
- ostvarivanje stručno-pedagoškog nadzora nad organizacijom rada obrazovno-odgojnih ustanova;
- organizovanje jedinstvenog obrazovno-odgojnog informacionog sistema na području Tuzlansko-podrinjskog kantona;
- izdavačku djelatnost u okviru svojih poslova i zadataka;
- praćenje, analiziranje i unapređivanje svih oblika odgojno-obrazovnog rada od predškolskog do srednjeg obrazovanja;
- organiziranje i izvođenje stručnog usavršavanja nastavnika, direktora, stručnih saradnika i saradnika u odgojno-obrazovnim ustanovama;
- organiziranje i praćenje rada oglednih stručno-metodičkih centara i eksperimentalnih škola;
- rad na razvojnim istraživanjima u oblasti obrazovanja.

Javni fond za finansiranje obrazovanja, nauke, kulture i sporta obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na:

- način finansiranja i raspolaganja sredstvima predškolskog odgoja, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja;
- način finansiranja i raspolaganja sredstvima svih vrsta specijalnog obrazovanja mentalno retardiranih učenika, dodatnog obrazovanja nadarenih učenika i studenata i stručnog usavršavanja nastavnika;
- obezbjeđenje dostupnosti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja (dodiplomskog i postdiplomskog studija) prema sposobnostima i mogućnostima učenika studenata, a posebno nadarenih učenika i studenata i učenika i studenata koji postižu natprosječne rezultate;
- vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti, iz svoje nadležnosti, u skladu sa zakonom”.

Član 11.

Član 15. mijenja se i glasi:

“Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

- radne odnose i prava lica zaposlenih kod poslodavaca kao i prava nezaposlenih lica;
- zaštitu na radu;
- penzijsko-invalidsko osiguranje;
- socijalnu, dječiju i porodičnu zaštitu;
- zaštitu civilnih žrtava rata i njihovih porodica;
- raseljena lica - prognanike i izbjeglice i ostvarivanje uvjeta za njihov smještaj i zbrinjavanje na području Kantona i povratak u predratna prebivališta;
- rad humanitarnih organizacija;
- vođenje registra humanitarnih organizacija koje djeluju samo na Kantonu i davanju istim odobrenja za rad, saglasnosti na planove, programe rada i projekte rada i na izvještaje o izvršenju tih planova, programa i projekata rada i izdavanje ličnih iskaznica predstavnicima humanitarnih organizacija;
- vršenje inspekcijskog nadzora u svim oblastima iz svoje nadležnosti;
- pripremanje nacrtu zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti;
- vršenje i drugih poslova iz ove oblasti, u skladu sa zakonom koji ne spadaju u djelokrug nadležnosti drugog organa uprave”.

Član 12.

U članu 16. u stavu 1. u alineji 4. riječi: “urbanističkih planova Kantona, urbanističkih redova Kantona, regulacionih planova i druge” brišu se.

Alineja 5. mijenja se i glasi:

- “izdavanje urbanističkih saglasnosti, odobrenja za izgradnju i odobrenja za upotrebu za građevine i radove od interesa za Kanton”.

Iza alineje 12. dodaje se nova alineja 13. koja glasi:

- “odlučivanje u drugostepenom upravnom postupku po žalbama iz nadležnosti Ministarstva”.

Sadašnja alineja 13. postaje alineja 14.

Stav 2. mijenja se i glasi:

“U sastavu ovog Ministarstva su:

Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Zavod za urbanizam i prostorno planiranje”.

Iza stava 2. dodaju se novi stavovi 3 i 4. koji glase:

“Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

- premjer, uspostavljanje i obnovu katastra nekretnina i katastra komunalnih uređaja, osim poslova koji su zakonom stavljeni u nadležnost Federacije i općine;
- kartografiranje teritorije Kantona;
- geodetsko-katastarske poslove od značaja za odbranu;
- komasaciju zemljišta i premjeravanje zemljišta za posebne potrebe;
- svojinsko-pravne i druge stvarno-pravne odnose na nekretninama i pravima na nekretnine;
- imovinsko-pravne poslove u vezi sa nekretninama na kojima Kanton ima pravo raspolaganja i davanje prijedloga za reprivatizaciju imovine;
- inspekcijski nadzor iz svoje nadležnosti.

Zavod za urbanizam i prostorno planiranje vrši stručne i druge poslove koji se odnose na:

- planiranje, programiranje, projektovanje, korištenje, valorizaciju i zaštitu prostora i mjera za njihovo ostvarivanje;
- izradu prostorno-planske i urbanističko-tehničke dokumentacije, osim poslova koji su zakonom stavljeni u nadležnost Federacije BiH i općina;
- izradu prostornog plana Kantona”.

Član 13.

Član 19. mijenja se i glasi:

“Ministarstvo za boračko pitanja vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

- praćenje i provođenje jedinstvene politike i sistemskih zakona Federacije BiH iz oblasti boračko-invalidske zaštite;
- vođenje postupka i vršenje revizije prvostepenih opštinskih rješenja kojima su priznata osnovna prava utvrđena propisima Federacije BiH iz oblasti boračko-invalidske zaštite;
- banjsko-klimatsko liječenje i rehabilitaciju korisnika prava boračko-invalidske zaštite po federalnim i kantonalnim propisima;
- vršenje upravnog nadzora nad izvršavanjem federalnih i kantonalnih propisa kojima se reguliše oblast boračko-invalidske zaštite;
- vršenje finansijske kontrole namjenskog trošenja sredstava boračko-invalidske zaštite iz budžeta Federacije BiH i Kantona;
- iniciranje i vođenje aktivnosti na izgradnji spomen obilježja, mezarja boraca i stratišta nevinih žrtava rata u skladu sa federalnim, kantonalnim i opštinskim propisima;
- utvrđivanje politike i donošenje zakona i drugih propisa kojima se utvrđuju uslovi i postupak za ostvarivanje dopunskih prava boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca i obezbjeđenje odgovarajućih sredstava za te namjene;
- obrazovanje prvostepene i drugostepene ljekarske komisije za utvrđivanje procenta vojnog invaliditeta i obezbjeđenje uslova za njihov rad;
- obezbjeđenje uslova za ocjenu radne sposobnosti, profesionalnu orijentaciju i osposobljavanje za radno angažovanje korisnika prava boračko-invalidske zaštite;
- zaštitu ratnih i mirnodopskih vojnih invalida, članova porodica poginulih, nestalih i umrlih boraca, kao i umrlih ratnih i mirnodopskih vojnih invalida;
- usklađivanje i koordiniranje rada opštinskih organa za boračko-invalidsku zaštitu;

- planiranje i vršenje realizacije finansijskih sredstava za određene oblike pomoći u materijalnim davanjima;
- objedinjavanje odgovarajuće evidencije i dokumentacije o korisnicima prava boračko-invalidske zaštite u opštinama na području Kantona;
- pripremanje nacрта zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti;
- saradnju sa boračkim asocijacijama;
- pružanje pravne i druge stručne pomoći boračko-invalidskoj populaciji;
- obavljanje i drugih poslova u skladu sa stavovima i odlukama Vlade i Skupštine Kantona”.

Član 14.

U poglavlju II podnaslov tačke 2. mijenja se i glasi:
“Kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije”.

Član 15.

Član 20. briše se.

Član 16.

U članu 21. u stavu 1. u prvom redu riječ “uprave” zamjenjuje se riječju “upravne”.
Stav 2. briše se.

Član 17.

Iza člana 27. dodaje se novi član 27a. koji glasi:
“Zakonom se mogu osnivati i druge kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije”.

Član 18.

Naslov poglavlja III mijenja se i glasi:
“RUKOVOĐENJE MINISTARSTVIMA, KANTONALNIM UPRAVAMA I KANTONALNIM UPRAVNIM ORGANIZACIJAMA”

Član 19.

U članu 28. stavovi 2, 3. i 4. brišu se.
Sadašnji stav 5. postaje stav 2.

Član 20.

U članu 29. stav 2. mijenja se i glasi:
“U ministarstvu se mogu postavljati: sekretar ministarstva, pomoćnici ministra, savjetnici ministra, direktori uprava i upravnih organizacija u sastavu ministarstva i glavni kantonalni inspektor”.
Iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
“U ministarstvu se mogu postavljati i drugi rukovodeći radnici, ako je to zakonom ili drugim propisom regulisano”.

Član 21.

U članu 30. stav 4. mijenja se i glasi:
“Upravom i upravnom organizacijom u sastavu ministarstva rukovodi direktor”.
Stav 5. briše se.

Član 22.

U članu 31. stav 2. mijenja se i glasi:
“Pravilnik iz prethodnog stava donosi ministar uz saglasnost Vlade Kantona”.

Član 23.

U članu 32. u stavu 1. iza riječi “pomoćnike ministra” dodati riječi “Glavnog kantonalnog inspektora” a riječi “uprave, upravnih organizacija i agencija” zamjenjuju se riječima “uprava i upravnih organizacija”.

Član 24.

U poglavlju III podnaslov tačke 2. mijenja se i glasi:
“Rukovođenje kantonalnim upravama i kantonalnim upravnim organizacijama”.

Član 25.

Član 33. mijenja se i glasi:
“Kantonalnom upravom i kantonalnom upravnom organizacijom rukovodi direktor.

Direktora kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije imenuje Vlada Kantona, ako zakonom o osnivanju kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije nije drukčije određeno”.

Član 26.

Član 34. mijenja se i glasi:
“U kantonalnoj upravi i kantonalnoj upravnoj organizaciji može se postaviti jedan ili više pomoćnika direktora i drugih rukovodećih radnika.

Pomoćnike direktora postavlja i razrješava Vlada kantona, na prijedlog direktora.
Ostale rukovodeće radnike postavlja direktor”.

Član 27.

Iza člana 34. dodaje se novi član 34 a), koji glasi:
“Broj pomoćnika direktora i drugih rukovodećih radnika utvrđuje se pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije.

Pravilnik iz prethodnog stava donosi direktor kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije uz saglasnost Vlade Kantona”.

Član 28.

Član 35. mijenja se i glasi:
“Pravilnici o unutrašnjoj organizaciji ministarstava, kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu istog”.

Član 29.

Član 36. mijenja se i glasi:
“Danom stupanja na snagu ovog zakona biće preuzeti poslovi inspekcijiskog nadzora u oblasti trgovine, turizma i ugostiteljstva na području općina.

Tržišni i turističko-ugostiteljski inspektori, koji su obavljali poslove iz prethodnog stava u općinskim organima uprave na dan 31.12.1996. godine, preuzimaju se u Ministarstvo za trgovinu i turizam i biće raspoređeni na iste poslove, ukoliko ispunjavaju uslove propisane zakonom i pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za trgovinu i turizam.

Radnici iz prethodnog stava, koji ne budu ispunjavali uslove, ostvaruju svoja prava u skladu sa odredbama zakona, koje se odnose na neraspoređene radnike organa uprave”.

Član 30.

Iza člana 36. dodaje se novi član 36a. koji glasi:

“Ministarstvo za trgovinu i turizam će preuzeti od općina prostorije, inventar, akte i arhivu u skladu sa odlukom, koju će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti Vlada Kantona uz prethodni dogovor sa načelnicima općina.

Od dana stupanja na snagu ovog zakona do preuzimanja prostorija i inventara u skladu sa prethodnim stavom, Ministarstvo za trgovinu i turizam će nastaviti koristiti prostorije i inventar koje su u općinama koristili tržišni i ugostiteljsko-turistički inspektori”.

Član 31.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Tuzlansko-podrinjskog kantona da sačini prečišćeni tekst Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona.

Član 32.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona”.

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Bosna i Hercegovina | Predsjedavajući |
| Federacija Bosne i Hercegovine | Skupštinom Tuzlansko-podrinjskog |
| TUZLANSKO-PODRINJSKI | kantona, |
| KANTON | |
| Skupština | Fuad Hadžavić, v.r. |
| Broj: 01-011-197-5/97 | |
| Tuzla, 22. 5. 1997. g. | |

327

Na temelju članka 24. i 39. stavak 1. Ustavnog zakona Tuzlansko-podrinjske županije (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona” broj: 1/94 i 9/96), na prijedlog Vlade Tuzlansko-podrinjske županije, Sabor Tuzlansko-podrinjske županije, na sjednici održanoj dana 22. 5. 1997. godine, donosi

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MINISTARSTVIMA I DRUGIM TIJELIMA UPRAVE TUZLANSKO-PODRINJSKE ŽUPANIJE

Članak 1.

U Zakonu o ministarstvima i drugim tijelima uprave Tuzlansko-podrinjske županije (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona” broj: 3/94) članak 1. mijenja se i glasi:

“Ovim Zakonom osnivaju se ministarstva Tuzlansko-podrinjske županije (u daljem tekstu: Županija) županijske uprave i županijske upravne organizacije, kao i uprave i upravne organizacije u sastavu ministarstava, određuje njihov djelokrug i uređuju druga pitanja od značaja za njihovo organiziranje i funkcioniranje”.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

“Funkciju županijske uprave u Županiji vrše ministarstva, županijske uprave i županijske upravne organizacije.

U sastavu ministarstva mogu se osnovati uprave i upravne organizacije.

Županijske upravne organizacije i upravne organizacije u sastavu ministarstava imaju svojstvo pravne osobe”.

Članak 3.

U članku 4. stavak 2. briše se.

Članak 4.

Članak 5. briše se.

Članak 5.

U članku 6. u stavku 1. u točkama 1 do 13. izuzev točke 7 i 13. riječ “za” briše se, a ostale riječi mijenjaju se u odgovarajućem padežu.

Točka 11. mijenja se i glasi: “Ministarstvo zdravstva”.

Stavak 1 i 2. ovog članka odnose se i na ostali tekst Zakona.

Članak 6.

U članku 8. u stavku 1. iza alineje 17. dodaje se nova alineja 18. koja glasi:

- “drvenu industriju”,

Sadašnje alineje 18 do 28. postaju alineje 19 do 29.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

“U sastavu ovog Ministarstva su: - Poljoprivredni zavod,

- Veterinarski zavod,

- Direkcija voda i

- Zavod za vode”.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavkovi 3, 4, 5 i 6. koji glase:

“Poljoprivredni zavod vrši stručne i druge poslove koji se odnose na:

- poljoprivredne usluge za biljnu proizvodnju i stočarstvo;
- nadzor kvalitete poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i stočne hrane u proizvodnji i prometu, kao i druge djelatnosti u svezi s tim nadzorom uz izdavanje odgovarajućih dokumenata;
- izradu programa, projekata i studija;
- nadzor nad proizvodnjom i doradom sjemena i sadnog materijala;
- laboratorijske analize zemljišta, sjemenskog i merkantilnog materijala, te ostalih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Veterinarski zavod vrši stručne i druge poslove koji se odnose na:

- dijagnostičke postupke i epizootiološka istraživanja u veterinarstvu;
- zdravstvenu ispravnost namirnica, predmeta opće uporabe i stočne hrane;
- mikrobiološku i radiološku dijagnostiku;
- nadzor kvalitete roba sa izdavanjem odgovarajućih dokumenata.

Direkcija voda vrši stručne i druge poslove koji se odnose na:

- poduzimanje mjera za očuvanje vodnih resursa, poboljšanje vodnog režima, vršenje određenih vodoprivrednih osmatranja mjerenja i drugo;
- obezbjeđenje uvjeta za izradu vodoprivrednih osnova, planova zaštite, planova i programa razvitka vodoprivrede, istražnih radova i investicijsko-tehničke dokumentacije za sve vodoprivredne objekte i sustave i praćenje realiziranja istih;
- organiziranje pripreme, realiziranje i praćenje investicija iz domena svih oblasti vodoprivredne djelatnosti;
- obezbjeđenje održavanja, rekonstrukciju zaštitnih i drugih vodoprivrednih objekata i sustava;
- skrb o obezbjeđenju potrebnih sredstava i utvrđivanje politike financiranja i ulaganja u vodoprivredi te nadzor utroška istih.

Zavod za vode vrši stručne i druge poslove koji se odnose na:

- programiranje i planiranje zaštite voda, nadzor kvalitete otpadnih voda i istraživanje prečišćavanja otpadnih voda;
- planiranje, programiranje i istraživanje procesa prečišćavanja u vodosnabdijevanju industrijskom i pitkom vodom;
- projektovanje procesa prečišćavanja voda, nadzor kvalitete vode (kemijska, hidrobiološka, bakteriološka);
- inženjering usluge, posredovanje i nadzor u izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih, industrijskih i pitkih voda kao i puštanje postrojenja u rad;
- edukaciju kadra za laboratorijska praćenja kvalitete prečišćavanja otpadnih voda i pripremu i prečišćavanje industrijskih i pitkih voda”.

Članak 7.

U članku 9. alineja 17. mijenja se i glasi:

- “vršenje neposrednog inspekcijskog nadzora u oblasti trgovine, turizma i ugostiteljstva na području općina”.

Članak 8.

U članku 10. alineja 5. mijenja se i glasi:

- “registriranje udruga građana, ako je statutom udruge predviđeno da će udruga djelovati na području Županije”.

Članak 9.

U članku 12. u stavku 1. alineja 1. mijenja se i glasi:

- “zaštitu života i imovine građana i sprovođenje ustava i zakona Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Županije”.

U alineji 8. umjesto zarezavane stavljaju se točka, a ostali tekst briše se.

Članak 10.

Članak 13. mijenja se i glasi:

“Ministarstvo za naobrazbu, znanost, kulturu i šport vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

- predškolski odgoj, osnovnu, srednju i visoku naobrazbu;
- donošenje nastavnih planova i programa predškolskog odgojno-naobrazbenog rada, osnovne, srednje i visoke naobrazbe;
- donošenje pedagoških standarda i normativa prostora, opreme i nastavnih sredstava za predškolski odgoj, osnovnu, srednju i visoku naobrazbu;
- praćenje, planiranje i podsticanje stručne naobrazbe i usavršavanja nastavnika i suradnika na svim nivoima naobrazbe;
- vođenje registra, upis osnivanja i brisanja iz evidencije odgojno-naobrazbenih ustanova predškolskog odgoja, osnovne, srednje i visoke naobrazbe;
- utvrđivanje uvjeta, davanje suglasnosti i predlaganje osnivanja ustanova, upravnih organizacija i drugih pravnih osoba nad čijim radom nadzor vrši Ministarstvo;
- praćenje i poboljšanje đачkog i studentskog standarda;
- vođenje baze podataka odgojno-naobrazbenih, znanstveno-istraživačkih, kulturnih, športskih i ustanova informiranja i drugih pravnih osoba nad čijim radom nadzor vrši Ministarstvo;
- koordiniranje znanstveno-istraživačkih aktivnosti na području Županije;

- nadzor nad izvršavanjem poslova koji su zakonom povjereni drugim tijelima, ustanovama i drugim pravnim osobama, koji spadaju u djelokrug rada Ministarstva;
- učešće i pružanje stručne pomoći u međunarodnim projektima, međunarodnoj naobrazbenoj, kulturnoj, športskoj, informacijskoj i znanstveno-tehničkoj suradnji;
- praćenje stanja i odnosa u djelatnosti tehničke kulture;
- praćenje stanja i unapređivanje rada u oblasti naobrazbe, znanosti, kulture, športa i informiranja;
- vršenje nadzora nad zakonitošću rada ustanova iz djelokruga rada Ministarstva čiji je osnivač Županija;
- zaštitu i korišćenje kulturno-historijskog nasljeđa (kulturna, arhivska, bibliotečka, kazališna, muzička, likovna, filmska, estradna i druga djela);
- izgradnju, praćenje rada, razvitak i funkcioniranje sustava informiranja;
- utvrđivanje politike u svezi s osiguranjem radija i televizije i pripremu propisa koji reguliraju sustav informiranja;
- vođenje registra, upis i brisanje iz evidencije javnih glasila;
- vođenje registra, upis i brisanje iz evidencije, ustanova i drugih pravnih osoba iz oblasti sporta i kulture;
- vršenje nadzora i koordiniranja rada tijela, službi, odjeljenja i drugih oblika uprave na području Županije, nad čijim radom nadzor vrši Ministarstvo;
- davanje suglasnosti za osnutak, nadzor nad radom i ukidanje dopisništva i drugih oblika medija informiranja na području Županije;
- utvrđivanje normativa i kriterija za financiranje ustanova i drugih pravnih osoba nad čijim radom nadzor vrši Ministarstvo, zašto se mogu formirati posebni fondovi;
- vršenje inspekcijskog nadzora nad zakonitošću rada ustanova i drugih pravnih i fizičkih osoba, nad čijim radom nadzor vrši Ministarstvo;
- pripremanje nacrtu zakona i drugih propisa iz nadležstva Ministarstva;
- vršenje i drugih poslova, sukladno s zakonom, iz nadležstva Ministarstva.

U sastavu Ministarstva za naobrazbu, znanost, kulturu i šport su upravne organizacije:

Pedagoški zavod i Javni fond za financiranje naobrazbe, znanosti, kulture i športa.

Pedagoški zavod obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na:

- utvrđivanje prijedloga koncepcija naobrazbeno-odgojnih ustanova, nastavnih planova i programa, pedagoških standarda, normativa opreme, nastavnih sredstava i učila za predškolske, specijalne, osnovne, srednje škole i domove učenika;
- ostvarivanje stručno-pedagoškog nadzora nad organizacijom rada naobrazbeno-odgojnih ustanova;
- organizovanje jedinstvenog naobrazbeno-odgojnog informacijskog sustava na području Tuzlansko-podrinjske županije;
- izdavačku djelatnost u okviru svojih poslova i zadaća;
- praćenje, analiziranje i unapređivanje svih oblika odgojno-naobrazbenog rada od predškolske do srednje naobrazbe;
- organiziranje i izvođenje stručnog usavršavanja nastavnika, direktora, stručnih suradnika i suradnika u odgojno-naobrazbenim ustanovama;
- organiziranje i praćenje rada oglednih stručno-metodičkih centara i eksperimentalnih škola;
- rad na razvojnim istraživanjima u oblasti naobrazbe.

Javni fond za financiranje naobrazbe, znanosti, kulture i športa obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na:

- način financiranja i raspolaganja sredstvima predškolskog odgoja, osnovne, srednje i visoke naobrazbe, znanosti, kulture, športa i informiranja;

- način financiranja i raspolaganja sredstvima svih vrsta specijalne naobrazbe mentalno retardiranih učenika, dodatne naobrazbe nadarenih učenika i studenata i stručnog usavršavanja nastavnika;
- obezbjeđenje dostupnosti osnovne, srednje i visoke naobrazbe (dodiplomskog i postdiplomskog studija) prema sposobnostima i mogućnostima učenika i studenata, a posebno nadarenih učenika i studenata i učenika i studenata koji postižu iznadprosječne rezultate;
- vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti, iz svojeg nadležstva, sukladno s zakonom”.

Članak 11.

Članak 15. mijenja se i glasi:

“Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

- adne odnose i prava osoba uposlenih kod poslodavaca kao i prava neuposlenih osoba;
- zaštitu na radu;
- penzijsko-invalidsko osiguranje;
- socijalnu, dječiju i obiteljsku zaštitu;
- zaštitu civilnih žrtava rata i njihovih obitelji;
- raseljene osobe - prognanike i izbjeglice i ostvarivanje uvjeta za njihov smještaj i zbrinjavanje na području Županije i povratak u predratna prebivališta;
- rad humanitarnih organizacija;
- vođenje registra humanitarnih organizacija koje djeluju samo na Županiji i davanju istim odobrenja za rad, suglasnosti na planove, programe rada i projekte rada i na izvješća o izvršenju tih planova, programa i projekata rada i izdavanje osobnih iskaznica predstavnicima humanitarnih organizacija;
- vršenje inspeksijskog nadzora u svim oblastima iz svojeg nadležstva;
- pripremanje nacrtu zakona i drugih propisa iz svojeg nadležstva;
- vršenje i drugih poslova iz ove oblasti, sukladno s zakonom koji ne spadaju u djelokrug nadležstva drugog tijela uprave”.

Članak 12.

U članku 16. u stavku 1. u alineji 4. riječi: “urbanističkih planova Županije, urbanističkih radova Županije, regulacio-nih planova i druge” brišu se.

Alineja 5. mijenja se i glasi:

- “izdavanje urbanističkih suglasnosti, odobrenja za izgradnju i odobrenja za uporabu za građevine i radove od interesa za Županiju”.

Iza alineje 12. dodaje se nova alineja 13. koja glasi:

- “odlučivanje u drugostupanjskom upravnom postupku po žalbama iz nadležstva Ministarstva”.

Sadašnja alineja 13. postaje alineja 14.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

“U sastavu ovog Ministarstva su:

Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i
Zavod za urbanizam i prostorno planiranje”.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavkovi 3 i 4. koji glase:

“Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

- premjer, uspostavljanje i obnovu katastra nekretnina i katastra komunalnih uređaja, osim poslova koji su zakonom stavljeni u nadležstva Federacije i općine;

- kartografiranje teritorije Županije;
- geodetsko-katastarske poslove od značaja za obranu;
- komasaciju zemljišta i premjeravanje zemljišta za posebne potrebe;
- svojinsko-pravne i druge stvarno-pravne odnose na nekretninama i pravima na nekretnine;
- imovinsko-pravne poslove u svezi sa nekretninama na kojima Županija ima pravo raspolaganja i davanje prijedloga za reprivatiziranje imovine;
- inspeksijski nadzor iz svojeg nadležstva.
- Zavod za urbanizam i prostorno planiranje vrši stručne i druge poslove koji se odnose na:
- planiranje, programiranje, projektovanje, korištenje, valorizaciju i zaštitu prostora i mjera za njihovo ostvarivanje;
- izradu prostorno-planske i urbanističko-tehničke dokumentacije, osim poslova koji su zakonom stavljeni u nadležstva Federacije BiH i općina;
- izradu prostornog plana Županije”.

Članak 13.

Članak 19. mijenja se i glasi:

“Ministarstvo za boračka pitanja vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

- praćenje i provođenje jedinstvene politike i sustavnih zakona Federacije BiH iz oblasti boračko-invalidske zaštite;
- vođenje postupka i vršenje revizije prvostupanjskih općinskih rješenja kojima su priznata temeljna prava utvrđena propisima Federacije BiH iz oblasti boračko-invalidske zaštite;
- banjsko-klimatsko liječenje i rehabilitaciju korisnika prava boračko-invalidske zaštite po federalnim i županijskim propisima;
- vršenje upravnog nadzora nad izvršavanjem federalnih i županijskih propisa kojima se regulira oblast boračko-invalidske zaštite;
- vršenje financijske kontrole namjenskog trošenja sredstava boračko-invalidske zaštite iz proračuna Federacije BiH i Županije;
- poticanje i vođenje aktivnosti na izgradnji spomen obilježja, grobalja branitelja i stratišta nevinih žrtava rata sukladno s federalnim, županijskim i općinskim propisima;
- utvrđivanje politike i donošenje zakona i drugih propisa kojima se utvrđuju uvjeti i postupak za ostvarivanje dopunskih prava branitelja, vojnih invalida i obitelji poginulih branitelja i obezbjeđenje odgovarajućih sredstava za te namjene;
- obrazovanje prvostepene i drugostepene liječničke komisije za utvrđivanje procenta vojnog invaliditeta i obezbjeđenje uvjeta za njihov rad;
- obezbjeđenje uvjeta za ocjenu radne sposobnosti, profesionalnu orijentaciju i osposobljavanje za radno angažiranje korisnika prava boračko-invalidske zaštite;
- zaštitu ratnih i mirnodopskih vojnih invalida, članova obitelji poginulih, nestalih i umrlih branitelja, kao i umrlih ratnih i mirnodopskih vojnih invalida;
- usklađivanje i koordiniranje rada općinskih tijela za boračko-invalidsku zaštitu;
- planiranje i vršenje realiziranja financijskih sredstava za određene oblike pomoći u materijalnim davanjima;
- bjeđinjavanje odgovarajuće evidencije i dokumentacije o korisnicima prava boračko-invalidske zaštite u općinama na području Županije;

- pripremanje nacrtu zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti;
- suradnju sa boračkim asocijacijama;
- pružanje pravne i druge stručne pomoći boračko-invalidskoj populaciji;
- obavljanje i drugih poslova sukladno s stavovima i odlukama Vlade i Sabora Županije”.

Članak 14.

U poglavlju II podnaslov točke 2. mijenja se i glasi:
“Županijske uprave i županijske upravne organizacije”.

Članak 15.

Članak 20. briše se.

Članak 16.

U članku 21. u stavu 1. u prvom redu riječ “uprave” zamjenjuje se riječju “upravne”.
Stavak 2. briše se.

Članak 17.

Iza članka 27. dodaje se novi članak 27a. koji glasi:
“Zakonom se mogu osnivati i druge županijske uprave i županijske upravne organizacije”.

Članak 18.

Naslov poglavlja III mijenja se i glasi:
“RUKOVOĐENJE MINISTARSTVIMA, ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA I ŽUPANIJSKIM UPRAVNIM ORGANIZACIJAMA”

Članak 19.

U članku 28. stavkovi 2, 3. i 4. brišu se.
Sadašnji stavak 5. postaje stavak 2.

Članak 20.

U članku 29. stavak 2. mijenja se i glasi:
“U ministarstvu se mogu postavljati: tajnik ministarstva, pomoćnici ministra, savjetnici ministra, direktori uprava i upravnih organizacija u sastavu ministarstva i glavni županijski inspektor”.
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
“U ministarstvu se mogu postavljati i drugi rukovodeći djelatnici, ako je to zakonom ili drugim propisom regulirana”.

Članak 21.

U članku 30. stavak 4. mijenja se i glasi:
“Upravom i upravnom organizacijom u sastavu ministarstva ravna direktor”.
Stavak 5. briše se.

Članak 22.

U članku 31. stavak 2. mijenja se i glasi:
“Pravilnik iz prethodnog stavka donosi ministar uz suglasnost Vlade Županije”.

Članak 23.

U članku 32. u stavku 1. iza riječi “pomoćnike ministra” dodati riječi “Glavnog županijskog inspektora” a riječi “uprave, upravnih organizacija i agencija” zamjenjuju se riječima “uprava i upravnih organizacija”.

Članak 24.

U poglavlju III podnaslov točke 2. mijenja se i glasi:
“Rukovođenje županijskim upravama i županijskim upravnim organizacijama”.

Članak 25.

Članak 33. mijenja se i glasi:
“Županijskom upravom i županijskom upravnom organizacijom ravna direktor”.
Direktora županijske uprave i županijske upravne organizacije imenuje Vlada Županije, ako zakonom o osnivanju županijske uprave i županijske upravne organizacije nije drukčije određeno”.

Članak 26.

Članak 34. mijenja se i glasi:
“U županijskoj upravi i županijskoj upravnoj organizaciji može se postaviti jedan ili više pomoćnika direktora i drugih rukovodećih djelatnika.
Pomoćnike direktora postavlja i razrješava Vlada kantona, na prijedlog direktora.
Ostale rukovodeće radnike postavlja direktor”.

Članak 27.

Iza članka 34. dodaje se novi članak 34 a), koji glasi:
“Broj pomoćnika direktora i drugih rukovodećih djelatnika utvrđuje se pravilnikom o unutarnjoj organizaciji županijske uprave i županijske upravne organizacije.
Pravilnik iz prethodnog stavka donosi direktor županijske uprave i županijske upravne organizacije uz saglasnost Vlade Županije”.

Članak 28.

Članak 35. mijenja se i glasi:
“Pravilnici o unutarnjoj organizaciji ministarstava, županijskih uprava i županijskih upravnih organizacija uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu istog”.

Članak 29.

Članak 36. mijenja se i glasi:
“Danom stupanja na snagu ovog zakona biti će preuzeti poslovi inspeksijskog nadzora u oblasti trgovine, turizma i ugostiteljstva na području općina.
Tržišni i turističko-ugostiteljski inspektori, koji su obnašali poslove iz prethodnog stavka u općinskim organima uprave na dan 31.12.1996. godine, preuzimaju se u Ministarstvo za trgovinu i turizam i biti će raspoređeni na iste poslove, ukoliko ispunjavaju uvjete propisane zakonom i pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Ministarstva za trgovinu i turizam”.

Djelatnici iz prethodnog stavka, koji ne budu ispunjavali uvjete, ostvaruju svoja prava sukladno s odredbama zakona, koje se odnose na neraspoređene djelatnike organa uprave”.

Članak 30.

Iza članka 36. dodaje se novi članak 36a. koji glasi:

“Ministarstvo za trgovinu i turizam će preuzeti od općina prostorije, inventar, akte i arhivu sukladno s odlukom, koju će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti Vlada Županije uz prethodni dogovor sa načelnicima općina.

Od dana stupanja na snagu ovog zakona do preuzimanja prostorija i inventara sukladno s prethodnim stavkom, Ministarstvo za trgovinu i turizam će nastaviti koristiti prostorije i inventar koje su u općinama koristili tržišni i ugostiteljsko-turistički inspektori”.

Članak 31.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Sabora Tuzlansko-podrinjske županije da sačini prečišćeni tekst Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjske županije.

Članak 32.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona”.

| | |
|--|---|
| <p>Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKO-PODRINJSKA ŽUPANIJA Sabor Broj: 01-011-197-5/97 Tuzla, 22. 5. 1997. g.</p> | <p>Predsjedatelj Saborom Tuzlansko-podrinjske županije, Fuad Hadžić, v.r.</p> |
|--|---|

328

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka c) Ustavnog zakona Tuzlansko-podrinjskog kantona (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”, broj: 1/94 i 9/96), a u vezi sa članom 73. Zakona o sudovima (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”, broj: 3/96, 7/96 i 2/97), na prijedlog predsjednika Tuzlansko-podrinjskog kantona, Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona, na sjednici od 22. 5. 1997. godine, donosi

ODLUKU

O IZBORU SUDIJA KANTONALNOG SUDA

I

Za sudije u Kantonalnom sudu u Tuzli izabrani su:

1. Brković Atifa,
2. Dizdarević Miralem,
3. Džonlagić Milka,
4. Džanić Rozalija,
5. Filipović Ljiljana,
6. Hodžić Advija,
7. Halilović Enisa,
8. Hogić Enver,
9. Halilčević Emin,
10. Halilović Hajrudin,
11. Hadžimehmedović Indira,
12. Imamović Sulejman,
13. Imamović Mustafa,

14. Kući Hikmeta,
15. Kapić Ajša,
16. Mujčinović Šaban,
17. Mitrović Milka,
18. Muratović Hurija,
19. Omerović Ibrahim,
20. Omerčaušević Marijana,
21. Ramić Derviša,
22. Razić Asja,
23. Rustanbegović Kučukalić Maksida,
24. Stanković Silva,
25. Skenderović Midhat i
26. Vrankovina Fikreta.

II

Danom izbora sudija Kantonalnog suda u Tuzli, prestaje funkcija sudije Višeg suda u Tuzli.

III

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona”.

| | |
|--|--|
| <p>Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKO-PODRINJSKI KANTON Skupština Broj: 01-011-201-13/97 Tuzla, 22. 5. 1997.g.</p> | <p>Predsjedavajući Skupštinom Tuzlansko-podrinjskog kantona, Fuad Hadžić, v.r.</p> |
|--|--|

328

Na temelju članka 24. stavak 1. točka c) Ustavnog zakona Tuzlansko-podrinjske županije (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”, broj: 1/94 i 9/96), a u svezi sa člankom 73. Zakona o sudovima (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”, broj: 3/96, 7/96 i 2/97), na prijedlog predsjednika Tuzlansko-podrinjske županije, Sabor Tuzlansko-podrinjske županije, na sjednici od 22. 5. 1997. godine, donosi

ODLUKU

O IZBORU SUDACA ŽUPANIJSKOG SUDA

I

Za suce u Županijskom sudu u Tuzli izabrani su:

1. Brković Atifa,
2. Dizdarević Miralem,
3. Džonlagić Milka,
4. Džanić Rozalija,
5. Filipović Ljiljana,
6. Hodžić Advija,
7. Halilović Enisa,
8. Hogić Enver,
9. Halilčević Emin,
10. Halilović Hajrudin,
11. Hadžimehmedović Indira,
12. Imamović Sulejman,
13. Imamović Mustafa,
14. Kući Hikmeta,
15. Kapić Ajša,
16. Mujčinović Šaban,
17. Mitrović Milka,

18. Muratović Huriya,
19. Omerović Ibrahim,
20. Omerčaušević Marijana,
21. Ramić Derviša,
22. Razić Asja,
23. Rustanbegović Kučukalić Maksida,
24. Stanković Silva,
25. Skenderović Midhat i
26. Vrankovina Fikreta.

II

Danom izbora sudaca Županijskog suda u Tuzli, prestaje funkcija suca Višeg suda u Tuzli.

III

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

| | |
|--|---|
| Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKO-PODRINJSKA ŽUPANIJA Sabor | Predsjedatelj Saborom Tuzlansko-podrinjske županije, Fuad Hadžićević, v.r. |
|--|---|

Broj: 01-011-201-13/97
Tuzla, 22. 5. 1997.g.

329

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka m) Ustavnog zakona Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 1/94 i 9/96), a u vezi sa članom 47. Zakona o tužilaštvu ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 5/96 i 7/96), na prijedlog predsjednika Tuzlansko-podrinjskog kantona, Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona, na sjednici od 22. 5. 1997. godine, donosi

ODLUKU

**o imenovanju Kantonalnog tužioca i zamjenikâ
Kantonalnog tužioca u Kantonalnom tužilaštvu**

I

Za Kantonalnog tužioca imenovan je:
1. Džanić Salčin

II

Za zamjenike Kantonalnog tužioca imenovani su:
1. Djedović Jasminka,
2. Gajić Vidosav,
3. Koval Slaven,
4. Šukalić Alija,
5. Topčić Mensur.

III

Danom imenovanja Kantonalnog tužioca i zamjenikâ Kantonalnog tužioca, prestaje funkcija Višeg javnog tužioca i zamjenika Višeg javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu Tuzla.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

| | |
|--|--|
| Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKO-PODRINJSKI KANTON Skupština | Predsjedavajući Skupštinom Tuzlansko-podrinjskog kantona, Fuad Hadžićević, v.r. |
|--|--|

Broj: 01-011-217-3/97
Tuzla, 22. 5. 1997. g.

329

Na temelju članka 24. stavak 1. točka m) Ustavnog zakona Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 1/94 i 9/96), a u s vezi s člankom 47. Zakona o tužiteljstvu ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 5/96 i 7/96), na prijedlog predsjednika Tuzlansko-podrinjske županije, Sabor Tuzlansko-podrinjske županije, na sjednici od 22. 5. 1997. godine, donosi

ODLUKU

**o imenovanju Županijskog tužitelja i zamjenikâ
Županijskog tužitelja u Županijskom tužiteljstvu**

I

Za Županijskog tužitelja imenovan je:
1. Džanić Salčin

II

Za zamjenike Županijskog tužitelja imenovani su:
1. Djedović Jasminka,
2. Gajić Vidosav,
3. Koval Slaven,
4. Šukalić Alija,
5. Topčić Mensur.

III

Danom imenovanja Županijskog tužitelja i zamjenikâ Županijskog tužitelja, prestaje funkcija Višeg javnog tužitelja i zamjenika Višeg javnog tužitelja u Višem javnom tužiteljstvu Tuzla.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

| | |
|--|---|
| Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKO-PODRINJSKA ŽUPANIJA Sabor | Predsjedatelj Saborom Tuzlansko-podrinjske županije, Fuad Hadžićević, v.r. |
|--|---|

Broj: 01-011-217-3/97
Tuzla, 22. 5. 1997.g.

330

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka e) Ustavnog zakona Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 1/94 i 9/96), na prijedlog Vlade Tuzlansko-podrinjskog kantona, Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona, na sjednici od 22. 5. 1997. godine, donosi

ODLUKU**o prestanku rada Centra za zaštitu žena
- žrtava zločina rata**

Član 1.

Centar za zaštitu žena - žrtava zločina rata (u daljem tekstu: Centar) obrazovan Odlukom Skupštine Okruga Tuzla, broj: 01/1-021-386/93 od 28. 4. 1993. godine, upisan u registar javnih ustanova kod Višeg suda u Tuzli rješenjem broj: U/J - 893/93 od 16. 9. 1993. godine, prestaje sa radom danom stupanja na snagu ove Odluke.

Poslove iz nadležnosti Centra preuzimaju i vrše nadležna ministarstva Tuzlansko-podrinjskog kantona.

Član 2.

Objekat, opremu, inventar, arhivu, akte, dokumentaciju i druge predmete Centra preuzima Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Tuzlansko-podrinjskog kantona.

Član 3.

Na osnovu ove Odluke Kantonalni sud u Tuzli će izvršiti brisanje Centra iz registra javnih ustanova.

Na osnovu ove Odluke Zavod za platni promet u Tuzli će izvršiti ukidanje računa javne ustanove iz predhodnog stava.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
Skupština
Broj: 01-011-201-15/97
Tuzla, 22. 5. 1997.g.

Predsjedavajući
Skupštinom Tuzlansko-podrinjskog
kantona,
Fuad Hadžićević, v.r.

330

Na temelju članka 24. stavak 1. točka e) Ustavnog zakona Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 1/94 i 9/96), na prijedlog Vlade Tuzlansko-podrinjske županije, Sabor Tuzlansko-podrinjske županije, na sjednici od 22. 5. 1997. godine, donosi

ODLUKU**o prestanku rada Centra za zaštitu žena
- žrtava zločina rata**

Članak 1.

Centar za zaštitu žena - žrtava zločina rata (u daljem tekstu: Centar) obrazovan Odlukom Sabora Okruga Tuzla, broj: 01/1-021-386/93 od 28. 4. 1993. godine, upisan u registar javnih ustanova kod Višeg suda u Tuzli rješenjem broj: U/J - 893/93 od 16. 9. 1993. godine, prestaje sa radom danom stupanja na snagu ove Odluke.

Poslove iz nadležnosti Centra preuzimaju i vrše nadležna ministarstva Tuzlansko-podrinjske županije.

Članak 2.

Objekat, opremu, inventar, arhivu, akte, dokumentaciju i druge predmete Centra preuzima Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Tuzlansko-podrinjske županije.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke Županijski sud u Tuzli će izvršiti brisanje Centra iz registra javnih ustanova.

Na temelju ove Odluke Zavod za platni promet u Tuzli će izvršiti ukidanje računa javne ustanove iz predhodnog stavka.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
Sabor
Broj: 01-011-201-15/97
Tuzla, 22. 5. 1997.g.

Predsjedatelj
Saborom Tuzlansko-podrinjske
županije,
Fuad Hadžićević, v.r.

331

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka e) Ustavnog zakona Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 1/94 i 9/96), na prijedlog Vlade Tuzlansko-podrinjskog kantona, Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona, na sjednici od 22. 5. 1997. godine, donosi

ODLUKU**o kriterijima za utvrđivanje privremene liste
preduzeća na području Tuzlansko-podrinjskog
kantona prema kojima Vlada Kantona vrši ovlaštenja
i obaveze vlasnika državnog kapitala**

Član 1.

Ovom Odlukom se određuju kriteriji za utvrđivanje privremene liste preduzeća, sa sjedištem na području Tuzlansko-podrinjskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), prema kojima Vlada Kantona (u daljem tekstu: Vlada) vrši ovlaštenja po osnovu državnog kapitala, ovlaštenja i obaveze Vlade i resornih ministarstava Kantona, prava i obaveze preduzeća prema kojima Vlada vrši ovlaštenja i obaveze vlasnika državnog kapitala i druga pitanja u vezi s tim.

Član 2.

Vlada, u okviru ovlaštenja utvrđenih zakonom, a na prijedlog resornih ministarstava, donosi Odluku o utvrđivanju liste preduzeća prema kojima Vlada Kantona vrši ovlaštenja i obaveze vlasnika po osnovu državnog kapitala.

Kod utvrđivanja liste preduzeća Vlada će se pridržavati sljedećih kriterija:

- vrijednosti državno-društveno-nenominiranog kapitala kojim preduzeće raspolaže (u daljem tekstu: državni kapital),
- oblika organizovanja, karaktera, značaja i obima proizvodnje i usluga.

Vlada u dogovoru sa federalnim organima učestvuje u vršenju ovlaštenja i obaveza vlasnika državnog kapitala u preduzećima sa sjedištem na području Kantona prema kojima organi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: organi Federacije) vrše ovlaštenja i obaveze vlasnika državnog kapitala, kao u dijelovima preduzeća na području Kantona čija preduzeća imaju sjedište izvan Kantona.

Član 3.

Vrijednost državnog kapitala kod preduzeća utvrđuje se na osnovu knjigovodstvenog stanja na dan 31. 12. 1991. godine, odnosno sa stanjem utvrđenim nalazom revizije na dan 31. 12. 1996. godine.

Član 4.

Broj članova upravnih odbora u preduzećima koja u cjelini imaju državni kapital, utvrđuje Vlada, a u preduzećima u čijem ukupnom kapitalu djelimično učestvuje državni kapital, broj članova upravnih odbora određuje se u skladu sa zakonom.

Predsjednika i članove upravnih odbora po osnovu državnog kapitala imenuje Vlada.

Član 5.

Resorna kantonalna ministarstva, svako u okviru djelatnosti koju pokriva, dužna su pratiti rad preduzeća iz tih djelatnosti, rad organa upravljanja i direktora, te o njihovom radu, najmanje jedanput godišnje izvještavati Vladu, predlagati imenovanje i razrješenje članova organa upravljanja, usaglašavanje kandidata za direktora i prijedloga za njegovo razrješenje.

Član 6.

Članovi organa upravljanja koje je imenovala Vlada, dužni su postupati prema zaključcima, mišljenjima i preporukama Vlade.

Član 7.

Prema ostalim preduzećima prema kojima Vlada Kantona i organi Federacije ne vrši ovlaštenja i obaveze vlasnika državnog kapitala, ta ovlaštenja i obaveze vrše općinski organi na čijem području se nalazi sjedište preduzeća.

U skladu sa Ustavnim zakonom Kantona i Zakonom o osnovama lokalne samouprave, općinski organi vrše ovlaštenja i obaveze vlasnika državnog kapitala i naročito prema preduzećima koja se bave slijedećim poslovima: komunalne higijene, snabdijevanja vodom i gasom, kanalizacije, gradskih grobalja, uređenja grada, upravljanja stanovima, sportskim objektima i objektima kulture, poslovima lokalnog informiranja i sličnim javnim poslovima u skladu sa interesima lokalnog stanovništva.

Općinski organi vrše ovlaštenja i obaveze vlasnika državnog kapitala i prema preduzećima koja su nastala odlukom zaposlenih radnika, poslovnih jedinica i drugih organizacionih oblika bez svojstva pravnog lica iz drugih republika bivše Jugoslavije, a nalaze se na području Kantona, bez obzira na kriterijume u članu 2. ove Odluke, a u skladu sa članom 13. Zakona o zabrani raspolaganja imovinom, prijenosu sredstava i statusnih promjena pravnih lica na teritoriji Republike BiH iz drugih država.

Član 8.

Akt za provođenje ove Odluke donosi Vlada.

Član 9.

Resorna ministarstva Kantona će u roku od 30 dana po stupanju na snagu ove Odluke dostaviti Vladi prijedlog liste preduzeća prema kojima Vlada vrši ovlaštenja i obaveze vlasnika državnog kapitala, prijedlog broja članova organa upravljanja i prijedloge kandidata za članove tih organa.

Za preduzeća koja uopće nemaju formirane organe upravljanja rok za postupanje u smislu prethodnog stava je 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

| | |
|---|--|
| Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKO-PODRINJSKI KANTON Skupština Broj: 01-011-201-17/97 Tuzla, 22. 5. 1997.g. | Predsjedavajući Skupštinom Tuzlansko-podrinjskog kantona, Fuad Hadžićević, v.r. |
|---|--|

331

Na temelju članka 24. stavak 1. točka e) Ustavnog zakona Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 1/94 i 9/96), na prijedlog Vlade Tuzlansko-podrinjske županije, Sabor Tuzlansko-podrinjske županije, na sjednici od 22. 5. 1997. godine, donosi

ODLUKU

**o kriterijima za utvrđivanje privremene liste
poduzeća na području Tuzlansko-podrinjske
županije prema kojima Vlada Županije vrši ovlasti
i obaveze vlasnika državnog kapitala**

Članak 1.

Ovom Odlukom se određuju kriteriji za utvrđivanje privremene liste poduzeća, sa sjedištem na području Tuzlansko-podrinjske županije (u daljem tekstu: Županija), prema kojima Vlada Županije (u daljem tekstu: Vlada) vrši ovlasti po temelju državnog kapitala, ovlasti i obaveze Vlade i resornih ministarstava Županije, prava i obaveze poduzeća prema kojima Vlada vrši ovlasti i obaveze vlasnika državnog kapitala i druga pitanja u s vezi s tim.

Članak 2.

Vlada, u okviru ovlasti utvrđenih zakonom, a na prijedlog resornih ministarstava, donosi Odluku o utvrđivanju liste poduzeća prema kojima Vlada Županije vrši ovlasti i obaveze vlasnika po temelju državnog kapitala.

Kod utvrđivanja liste poduzeća Vlada će se pridržavati slijedećih kriterija:

- vrijednosti državno-društveno-nenomiranog kapitala kojim poduzeće raspolaže (u daljem tekstu: državni kapital),
- oblika organiziranja, karaktera, značaja i obima proizvodnje i usluga.

Vlada u dogovoru sa federalnim organima učestvuje u vršenju ovlasti i obaveza vlasnika državnog kapitala u poduzećima sa sjedištem na području Županije prema kojima organi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: organi Federacije) vrše ovlasti i obaveze vlasnika državnog kapitala, kao u dijelovima poduzeća na području Županije čija poduzeća imaju sjedište izvan Županije.

Članak 3.

Vrijednost državnog kapitala kod poduzeća utvrđuje se na temelju knjigovodstvenog stanja na dan 31. 12. 1991. godine,

odnosno sa stanjem utvrđenim nalazom revizije na dan 31. 12. 1996. godine.

Članak 4.

Broj članova upravnih odbora u poduzećima koja u cjelini imaju državni kapital, utvrđuje Vlada, a u poduzećima u čijem ukupnom kapitalu djelimično učestvuje državni kapital, broj članova upravnih odbora određuje se sukladno s zakonom.

Predsjednika i članove upravnih odbora po temelju državnog kapitala imenuje Vlada.

Članak 5.

Resorna županijska ministarstva, svako u okviru djelatnosti koju pokriva, dužna su pratiti rad poduzeća iz tih djelatnosti, rad organa upravljanja i direktora, te o njihovom radu, najmanje jedanput godišnje izvješćivati Vladu, predlagati imenovanje i razrješenje članova organa upravljanja, usuglašavanje kandidata za direktora i prijedloga za njegovo razrješenje.

Članak 6.

Članovi organa upravljanja koje je imenovala Vlada, dužni su postupati prema zaključcima, mišljenjima i preporukama Vlade.

Članak 7.

Prema ostalim poduzećima prema kojima Vlada Županije i organi Federacije ne vrši ovlasti i obveze vlasnika državnog kapitala, ta ovlasti i obveze vrše općinski organi na čijem području se nalazi sjedište poduzeća.

U skladu s Ustavnim zakonom Županije i Zakonom o temeljima lokalne samouprave, općinski organi vrše ovlasti i obveze vlasnika državnog kapitala i osobito prema poduzećima koja se bave slijedećim poslovima: komunalne higijene, snabdijevanja vodom i gasom, kanalizacije, gradskih grobalja, uređenja grada, upravljanja stanovima, sportskim objektima i objektima kulture, poslovima lokalnog informiranja i sličnim javnim poslovima sukladno s interesima lokalnog pučanstva.

Općinski organi vrše ovlasti i obveze vlasnika državnog kapitala i prema poduzećima koja su nastala odlukom uposlenih radnika, poslovnih jedinica i drugih organizacijskih oblika bez svojstva pravne osobe iz drugih republika bivše Jugoslavije, a nalaze se na području Županije, bez obzira na kriterije u članku 2. ove Odluke, a sukladno s člankom 13. Zakona o zabrani raspolaganja imovinom, prijenosu sredstava i statusnih promjena pravnih osoba na teritoriji Republike BiH iz drugih država.

Članak 8.

Akt za provođenje ove Odluke donosi Vlada.

Članak 9.

Resorna ministarstva Županije će u roku od 30 dana po stupanju na snagu ove Odluke dostaviti Vladi prijedlog liste poduzeća prema kojima Vlada vrši ovlasti i obveze vlasnika državnog kapitala, prijedlog broja članova organa upravljanja i prijedloge kandidata za članove tih organa.

Za poduzeća koja uopće nemaju formirane organe upravljanja rok za postupanje u smislu prethodnog stavka je 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA

Sabor
Broj: 01-011-201-17/97
Tuzla, 22. 5. 1997.g.

Predsjedatelj
Saborom Tuzlansko-podrinjske
županije,
Fuad Hadžiavdić, v.r.

332

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka m) Ustavnog zakona Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 1/94 i 9/96), na prijedlog predsjednika Tuzlansko-podrinjskog kantona, Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona, na sjednici od 22. 5. 1997. godine, donosi

ODLUKU

o verifikaciji zaključenog ugovora o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću

Član 1.

Verifikuje se Ugovor o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Društvo za razvoj Tuzla" zaključenog između Njemačkog društva za tehničku saradnju (GTZ) d.o.o. ("Njemački član društva") i Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Bosansko-hercegovački član društva").

Član 2.

Sastavni dio ove Odluke je Ugovor o osnivanju d.o.o. "Društvo za razvoj Tuzla".

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
Skupština

Broj: 01-011-185-4/97
Tuzla, 22. 5. 1997.g.

Predsjedavajući
Skupštinom Tuzlansko-podrinjskog
kantona,
Fuad Hadžiavdić, v.r.

332

Na temelju članka 24. stavak 1. točka m) Ustavnog zakona Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 1/94 i 9/96), na prijedlog predsjednika Tuzlansko-podrinjske županije, Sabor Tuzlansko-podrinjske županije, na sjednici od 22. 5. 1997. godine, donosi

ODLUKU**o verificiranju zaključenog ugovora o osnutku
Društva s ograničenom odgovornošću**

Članak 1.

Verificira se Ugovor o osnutku Društva s ograničenom odgovornošću "Društvo za razvoj Tuzla" zaključenog između Njemačkog društva za tehničku suradnju (GTZ) d.o.o. ("Njemački član društva") i Tuzlansko-podrinjske županije ("Bosansko-hercegovački član društva").

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je Ugovor o osnutku d.o.o. "Društvo za razvoj Tuzla".

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

| | |
|---|--|
| Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKO-PODRINJSKA ŽUPANIJA Sabor Broj: 01-011-185-4/97 Tuzla, 22. 5. 1997. g. | Predsjedatelj Saborom Tuzlansko-podrinjske županije, Fuad Hadžiaviđić, v.r. |
|---|--|

333

Na osnovu člana 24. tačke m) Ustavnog zakona Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 1/94 i 9/96), i člana 29 i 69. Poslovnika o radu Skupštine Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 1/94, 8/96 i 9/96), na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja Tuzlansko-podrinjskog kantona, Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona, na sjednici od 22. 5. 1997. godine, donosi

ODLUKU**o razrješenju i izboru članova Odbora za politički
sistem Skupštine Tuzlansko-podrinjskog kantona**

Član 1.

Ismet Osmanović, razrješava se dužnosti člana Odbora za politički sistem, iz razloga što je imenovan na dužnost potpredsjednika Vlade Tuzlansko-podrinjskog kantona.

Član 2.

Edib Kravić, bira se za člana Odbora za politički sistem.

Član 3.

Ova Odluka biće objavljena u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

| | |
|---|---|
| Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKO-PODRINJSKI KANTON Skupština Broj: 01-011-201-16/97 Tuzla, 22. 5. 1997.g. | Predsjedavajući Skupštinom Tuzlansko-podrinjskog kantona, Fuad Hadžiaviđić, v.r. |
|---|---|

333

Na temelju članka 24. točke m) Ustavnog zakona Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 1/94 i 9/96), i članka 29 i 69. Poslovnika o radu Sabora Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 1/94, 8/96 i 9/96), na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja Tuzlansko-podrinjske županije, Sabor Tuzlansko-podrinjske županije, na sjednici od 22. 5. 1997. godine, donosi

ODLUKU**o razrješenju i izboru članova Odbora za politički
sustav Sabora Tuzlansko-podrinjske županije**

Članak 1.

Ismet Osmanović, razrješava se dužnosti člana Odbora za politički sustav, iz razloga što je imenovan na dužnost dopredsjednika Vlade Tuzlansko-podrinjske županije.

Članak 2.

Edib Kravić, bira se za člana Odbora za politički sustav.

Članak 3.

Ova Odluka biti će objavljena u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

| | |
|---|--|
| Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKO-PODRINJSKA ŽUPANIJA Sabor Broj: 01-011-201-16/97 Tuzla, 22. 5. 1997.g. | Predsjedatelj Saborom Tuzlansko-podrinjske županije, Fuad Hadžiaviđić, v.r. |
|---|--|

334

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka m) Ustavnog zakona Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 1/94 i 9/96) i člana 69. Poslovnika o radu Skupštine Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 1/94, 8/96 i 9/96), na prijedlog Administrativne komisije, Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona, na sjednici od 22. 5. 1997. godine, donosi

ODLUKU**o utvrđivanju plaća funkcionera koje bira ili imenuje
Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona, naknada
izgubljene zarade i naknada za vršenje funkcije
poslanicima u Skupštini Tuzlansko-podrinjskog kantona**

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuju se plaće funkcionera koje bira ili imenuje Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona (u daljem tekstu: funkcioneri), naknada izgubljene zarade i naknada za vršenje funkcije poslanicima Skupštine Tuzlansko-podrinjskog kantona (u daljem tekstu: poslanici) i članovi radnih tijela u Skupštini Tuzlansko-podrinjskog kantona (u daljem tekstu: Skupštini).

Član 2.

Prava utvrđena ovom Odlukom pripadaju funkcionerima iz prethodnog člana ove Odluke od dana početka vršenja funkcije do kraja mjeseca u kome je funkcija prestala, ako zakonom nije drukčije predviđeno.

Prava utvrđena ovom Odlukom pripadaju poslanicima od dana verifikacije do isteka ili prestanka mandata, odnosno od dana konstituiranja do prestanka članstva u radnom tijelu, ako zakonom nije drukčije predviđeno.

Član 3.

Osnovicu za obračun plaće čini najniža plaća koju utvrđuje Vlada F BiH za svaki mjesec, shodno članu 4. Zakona o plaćama i drugim ličnim primanjima radnika (u daljem tekstu: Zakon).

Član 4.

Plaća se utvrđuje tako što se osnovica za obračun plaće pomnoži sa koeficijentom utvrđenim ovom odlukom i uveća za dio po osnovu radnog iskustva.

Radno iskustvo se vrednuje tako što se plaća u mjesečnom iznosu uveća za 0,5% za muškarce, odnosno 0,57% za žene za svaku započetu godinu penzijskog staža s tim da ukupno povećanje ne može biti veće od 20%.

Član 5.

Utvrđuju se slijedeći koeficijenti za obračun plaće:

| | |
|--|-----|
| 1. Predsjednik Kantona | 9,5 |
| 2. Predsjedavajući Skupštine | 9,5 |
| 3. Zamjenik predsjedavajućeg Skupštine | 9,0 |
| 4. Sekretar Skupštine | 8,5 |

Član 6.

Poslanik koji nije u radnom odnosu, zasniva radni odnos u Skupštini Kantona i utvrđuje mu se odgovarajuća plaća.

Poslaniku za vršenje funkcije pripada mjesečna naknada u paušalnom iznosu (poslanički paušal) u visini prosječne mjesečne plaće po radniku u privredi Federacije Bosne i Hercegovine isplaćene za prethodni mjesec.

Poslaniku i pozvanom članu radnog tijela Skupštine za prisustvo sjednici Skupštine pripada naknada u visini od 80% prosječne mjesečne plaće po radniku u privredi Federacije Bosne i Hercegovine isplaćene za prethodni mjesec.

Poslaniku i drugom članu radnog tijela Skupštine za prisustvo sjednici radnog tijela Skupštine pripada naknada u visini od 50% prosječne mjesečne plaće po radniku u privredi Federacije Bosne i Hercegovine isplaćene za prethodni mjesec.

Članu Kolegija Skupštine za prisustvo sjednici Kolegija Skupštine pripada naknada u visini od 50% prosječne mjesečne plaće po radniku u privredi Federacije Bosne i Hercegovine isplaćene za prethodni mjesec.

Poslaniku Skupštine za prisustvo sjednici Kluba poslanika Skupštine, na kojem se razmatraju materijali za sjednicu Skupštine, pripada naknada u visini od 50% prosječne plaće po radniku u privredi Federacije Bosne i Hercegovine isplaćene za prethodni mjesec.

Prisustvo sjednici Skupštine, Kolegija Skupštine, Klubova poslanika ili radnog tijela Skupštine u smislu prethodnih stavova ovog člana utvrđuje se na kraju sjednice Skupštine, Kolegija Skupštine, Klubova poslanika ili radnog tijela Skupštine.

Član 7.

Sredstva za plaće i naknade po ovoj Odluci osiguravaju se u budžetu Tuzlansko-podrinjskog kantona.

Član 8.

Danom objavljivanja ove Odluke u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona" prestaje da se primjenjuje Odluka o utvrđivanju plaća funkcionera koje bira ili imenuje Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona, naknada izgubljene zarade i naknada za vršenje funkcije poslanicima u Skupštini Tuzlansko-podrinjskog kantona za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 4/95, 3/96 i 8/96).

Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

| | |
|--|--|
| Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKO-PODRINJSKI KANTON Skupština Broj: 01-011-226-1/97 Tuzla, 22. 5. 1997.g. | Predsjedavajući Skupštinom Tuzlansko-podrinjskog kantona, Fuad Hadžićević, v.r. |
|--|--|

334

Na temelju članka 24. stavak 1. točka m) Ustavnog zakona Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 1/94 i 9/96) i članka 69. Poslovnika o radu Sabora Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 1/94, 8/96 i 9/96), na prijedlog Administrativne komisije, Sabor Tuzlansko-podrinjske županije, na sjednici od 22. 5. 1997. godine, donosi

ODLUKU

o utvrđivanju plaća dužnosnika koje bira ili imenuje Sabor Tuzlansko-podrinjske županije, naknada izgubljene zarade i naknada za obnašanje funkcije zastupnicima u Saboru Tuzlansko-podrinjske županije

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se plaće dužnosnika koje bira ili imenuje Sabor Tuzlansko-podrinjske županije (u daljem tekstu: dužnosnici), naknada izgubljene zarade i naknada za obnašanje funkcije zastupnicima Sabora Tuzlansko-podrinjske županije (u daljem tekstu: zastupnici) i članovi radnih tijela u Saboru Tuzlansko-podrinjske županije (u daljem tekstu: Saboru).

Članak 2.

Prava utvrđena ovom Odlukom pripadaju dužnosnicima iz prethodnog članka ove Odluke od dana početka obnašanja funkcije do kraja mjeseca u kome je funkcija prestala, ako zakonom nije drukčije predviđeno.

Prava utvrđena ovom Odlukom pripadaju zastupnicima od dana verifikiranja do isteka ili prestanka mandata, odnosno od dana konstituiranja do prestanka članstva u radnom tijelu, ako zakonom nije drukčije predviđeno.

Članak 3.

Osnovicu za obračun plaće čini najniža plaća koju utvrđuje Vlada FBiH za svaki mjesec, sukladno članku 4. Zakona o plaćama i drugim osobnim primanjima djelatnika (u daljem tekstu: Zakon).

Članak 4.

Plaća se utvrđuje tako što se osnovica za obračun plaće pomnoži sa koeficijentom utvrđenim ovom odlukom i uveća za dio po osnovu radnog iskustva.

Radno iskustvo se vrednuje tako što se plaća u mjesečnom iznosu uveća za 0,5% za muškarce, odnosno 0,57% za žene za svaku započetu godinu mirovinskog staža s tim da ukupno povećanje ne može biti veće od 20%.

Članak 5.

Utvrđuju se sljedeći koeficijenti za obračun plaće:

- | | |
|---|-----|
| 1. Predsjednik Županije | 9,5 |
| 2. Predsjedatelj Sabora | 9,5 |
| 3. Zamjenik predsjedatelja Sabora | 9,0 |
| 4. Tajnik Sabora | 8,5 |

Članak 6.

Zastupnik koji nije u radnom odnosu, zasniva radni odnos u Saboru Županije i utvrđuje mu se odgovarajuća plaća.

Zastupniku za obnašanje funkcije pripada mjesečna naknada u paušalnom iznosu (zastupnički paušal) u visini prosječne mjesečne plaće po djelatniku u privredi Federacije Bosne i Hercegovine isplaćene za prethodni mjesec.

Zastupniku i pozvanom članu radnog tijela Sabora za prisustvo sjednici Sabora pripada naknada u visini od 80% prosječne mjesečne plaće po djelatniku u privredi Federacije Bosne i Hercegovine isplaćene za prethodni mjesec.

Zastupniku i drugom članu radnog tijela Sabora za prisustvo sjednici radnog tijela Sabora pripada naknada u visini od 50% prosječne mjesečne plaće po djelatniku u privredi Federacije Bosne i Hercegovine isplaćene za prethodni mjesec.

Članu Kolegija Sabora za prisustvo sjednici Kolegija Sabora pripada naknada u visini od 50% prosječne mjesečne plaće po djelatniku u privredi Federacije Bosne i Hercegovine isplaćene za prethodni mjesec.

Zastupniku Sabora za prisustvo sjednici Kluba zastupnika Sabora, na kojem se razmatraju materijali za sjednicu Sabora, pripada naknada u visini od 50% prosječne plaće po djelatniku u privredi Federacije Bosne i Hercegovine isplaćene za prethodni mjesec.

Prisustvo sjednici Sabora, Kolegija Sabora, Klubova zastupnika ili radnog tijela Sabora u smislu prethodnih stavkova ovog članka utvrđuje se na kraju sjednice Sabora, Kolegija Sabora, Klubova zastupnika ili radnog tijela Sabora.

Članak 7.

Sredstva za plaće i naknade po ovoj Odluci osiguravaju se u proračunu Tuzlansko-podrinjske županije.

Članak 8.

Danom objavljivanja ove Odluke u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona" prestaje da se primjenjuje Odluka o utvrđivanju plaća dužnosnika koje bira ili imenuje Sabor Tuzlansko-podrinjske županije, naknada izgubljene zarade i naknada za obnašanje funkcije zastupnika u Saboru Tuzlansko-podrinjske županije za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 4/95, 3/96 i 8/96).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
Sabor

Broj: 01-011-226-1/97
Tuzla, 22. 5. 1997.g.

Predsjedatelj
Saborom Tuzlansko-podrinjske
županije,
Fuad Hadžiavdić, v.r.

335

Na osnovu člana 34. Ustavnog zakona Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 1/94 i 9/96) i člana 28. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94), predsjednik Kantona, donosi

ODLUKU

I

Za zamjenika ministra urbanizma, prostornog uređenja i zaštite okolice imenuje se Enver Šarić iz Kladnja.

II

Ovu odluku objaviti u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
Predsjednik

Broj: 01/1/957/97
Tuzla, 5. 5. 97. g.

Predsjednik Kantona
Dr. Sead Jamakosmanović, v.r.

335

Na temelju članka 34. Ustavnog zakona Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 1/94 i 9/96) i članka 28. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94), predsjednik Županije, donosi

ODLUKU

I

Za zamjenika ministra urbanizma, prostornog uređenja i zaštite okoliša imenuje se Enver Šarić iz Kladnja.

II

Ovu odluku objaviti u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
Predsjednik

Broj: 01/1/957/97
Tuzla, 5. 5. 97. g.

Predsjednik Kantona
Dr. Sead Jamakosmanović, v.r.

336

Na osnovu člana 6. i 25. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96) Vlada Kantona, na sjednici od 27. 3. 1997. godine, donosi

ODLUKU**I**

Ured za povratak raseljenih lica - prognanika i izbjeglica Vlade Tuzlansko-podrinjskog kantona (u daljem tekstu: Ured) nastavlja sa radom kao organizaciona jedinica u sastavu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Tuzlansko-podrinjskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo).

II

Opremu, predmete, drugu dokumentaciju i arhivu Ureda preuzima Ministarstvo.

Primopredaja službenih akata iz prethodnog stava izvršit će se komisijски.

III

Radnike Ureda koji ispunjavaju uslove da se rasporede u sastav Ministarstva prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji preduzeća Ministarstvo danom stupanja na snagu ove odluke.

Ako se radnik iz prethodnog stava ne može rasporediti na poslove i zadatke u Ministarstvo postupit će se u skladu sa odredbama zakona koji reguliraju pitanje neraspoređenog radnika.

IV

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Uredba o obrazovanju ureda za povratak raseljenih lica - prognanika i izbjeglica Vlade Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 8/96).

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI

KANTON
VLADA

Broj: 02/1-120-5425/97
Tuzla, 27. 3. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Tuzlansko-podrinjske županije (u daljem tekstu: Ministarstvo).

II

Opremu, predmete, drugu dokumentaciju i arhivu Ureda preuzima Ministarstvo.

Primopredaja službenih akata iz prethodnog stavka izvršit će se komisijски.

III

Djelatnike Ureda koji ispunjavaju uvjete da se rasporede u sastav Ministarstva prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji poduzeća Ministarstvo danom stupanja na snagu ove odluke.

Ako se djelatnik iz prethodnog stavka ne može rasporediti na poslove i zadaće u Ministarstvo postupit će se u skladu sa odredbama zakona koji reguliraju pitanje neraspoređenog djelatnika.

IV

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Uredba o obrazovanju ureda za povratak raseljenih osoba - prognanika i izbjeglica Vlade Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 8/96).

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA

Broj: 02/1-120-5425/97
Tuzla, 27. 3. 1997. godine

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

337

Na osnovu člana 6. i 25. stav 2. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), a u vezi sa članom 279. st. 3. Zakona o državnoj upravi ("Službeni list R BiH", broj: 26/93), Vlada Kantona, na sjednici od 10. 4. 1997. godine, donosi

ODLUKU**o radnom vremenu kantonalnih organa uprave****I**

Ovom odlukom se propisuje vrijeme rada i raspored radnog vremena radnika ministarstva, kantonalnih upravnih organa, kantonalnih uprava, agencija i službi Vlade Tuzlansko-podrinjskog kantona i drugih kantonalnih organizacija uprave (u daljem tekstu: Kantonalni organi uprave).

II

Radno vrijeme u kantonalnim organima uprave iznosi 42 sata u sedmici, a raspoređuje se na pet radnih dana po osam sati, s tim što je prva subota u mjesecu radni dan.

336

Na temelju članka 6. i 25. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96) Vlada Županije, na sjednici od 27. 3. 1997. godine, donosi

ODLUKU**I**

Ured za povratak raseljenih osoba - prognanika i izbjeglica Vlade Tuzlansko-podrinjske županije (u daljem tekstu: Ured) nastavlja sa radom kao organizacijska jedinica u sastavu

III

Radni dan u kantonalnim organima uprave traje od 8 do 16 sati.

IV

U određenim slučajevima, kad to priroda posla zahtijeva, općim aktom organa uprave može se utvrditi drugačiji raspored radnog vremena, s tim da ukupno radno vrijeme radnika ne može biti duže od 42 sata sedmično (preraspodjela radnog vremena).

V

Odmor radnika u toku rada sa jednokratnim radnim vremenom traje 30 minuta i koristi se između 10,30 - 11,00 sati, ukoliko zbog potreba posla funkcioner koji rukovodi organom uprave ne odredi drugačije.

VI

Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se van snage Odluka o radnom vremenu ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 1/95).

VII

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA

Broj: 02/1-121-5877/97
Tuzla, 10. 4. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

IV

U određenim slučajevima, kad to priroda posla zahtijeva, općim aktom organa uprave može se utvrditi drukčiji raspored radnog vremena, s tim da ukupno radno vrijeme djelatnika ne može biti duže od 42 sata tjedno (preraspodjela radnog vremena).

V

Odmor djelatnika tijekom rada sa jednokratnim radnim vremenom traje 30 minuta i koristi se između 10,30 - 11,00 sati, ukoliko zbog potreba posla dužnosnik koji rukovodi organom uprave ne odredi drukčije.

VI

Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se van snage Odluka o radnom vremenu ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 1/95).

VII

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA

Broj: 02/1-121-5877/97
Tuzla, 10. 4. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

337

Na temelju članka 6. i 25. stavak 2. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), a u svezi sa člankom 279. st. 3. Zakona o državnoj upravi ("Službeni list R BiH", broj: 26/93), Vlada Županije, na sjednici od 10. 4. 1997. godine, donosi

ODLUKU

o radnom vremenu županijskih organa uprave

I

Ovom odlukom se propisuje vrijeme rada i raspored radnog vremena djelatnika ministarstva, županijski upravnih organa, županijskih uprava, agencija i službi Vlade Tuzlansko-podrinjske županije i drugih županijskih organa uprave (u daljem tekstu: Županijski organi uprave).

II

Radno vrijeme u županijskim organima uprave iznosi 42 sata u tjednu, a raspoređuje se na pet radnih dana po osam sati, s tim što je prva subota u mjesecu radni dan.

III

Radni dan u županijskim organima uprave traje od 8 do 16 sati.

338

Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96) i člana 18. Poslovnika o radu Vlade Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 1/97) Vlada Kantona, na sjednici od 10. 4. 1997. godine, donosi

ODLUKU

o obrazovanju Savjeta za zaštitu okoline
Tuzlansko-podrinjskog kantona

I

Ovom odlukom obrazuje se Savjet za zaštitu okoline kao, stalno radno tijelo Vlade Tuzlansko-podrinjskog kantona (u daljem tekstu: Savjet), utvrđuje sastav, nadležnost i način rada Savjeta.

Savjet se obrazuje u cilju postizanja koordiniranog i usaglašenog privrednog razvoja sa potrebama zaštite okoline na području Tuzlansko-podrinjskog kantona (u daljem tekstu: Kanton).

II

U Savjet se biraju naučni, stručni, javni i drugi radnici.

III

Savjet čine predsjednik, potpredsjednik i sedamnaest članova kako slijedi:

1. dr. Salih Kulenović
2. dr. Refik Ahmedinović
3. dr. Zlatko Unger
4. dr. Sabit Begić

5. dr. Zijad Bešlagić
6. mr. Zahid Arnautalić
7. Emina Zaimović
8. Ruzmir Djedović
9. Izet Imamović

članovi na položaju:

10. Predsjednik Kantona
11. Rektor Univerziteta
12. Predsjednik Privredne komore
13. Pomoćnik ministra za oblast zaštite čovjekove okolice
14. Pomoćnik ministra za oblast vodoprivrede
15. Načelnik općine Tuzla
16. Načelnik općine Lukavac
17. Direktor Sodaso Holding
18. Direktor Rudnika uglja u Tuzli
19. Direktor Termoelektrane Tuzla

Predsjednika i potpredsjednika Savjeta imenuje Vlada Kantona, na prijedlog Savjeta.

IV

Zadaća Savjeta je da:

- Utvrđuje strategiju zaštite okolice, određuje i usmjerava ciljeve očuvanja i unapređenja postojećih prirodnih vrijednosti, uređenja prostora i korišćenja prirodnih bogatstava,
- daje mišljenja, prijedloge i ocjene o usklađenosti rješavanja pitanja zaštite okolice dokumenata koje donose Skupština i Vlada Kantona.

V

Savjet se sastaje po potrebi, na zahtjev predsjednika Vlade Kantona ili zahtjev najmanje jedne trećine članova Savjeta.

Savjet radi u sjednicama koje saziva predsjednik Savjeta, a odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova.

Akte Savjeta potpisuje predsjednik Savjeta.

VI

Savjet će raditi u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima iz oblasti zaštite okolice, donesenim na nivou Federacije i Kantona, i u svom radu će ostvarivati saradnju sa nadležnim ministarstvima, drugim organima i institucijama koje za cilj imaju očuvanje i brigu za okolicu.

VII

Savjet je dužan najmanje jednom godišnje o svom radu informirati Vladu Kantona.

VIII

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI

KANTON
VLADA

Broj: 02/1-36-2993/97
Tuzla, 10. 4. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

338

Na temelju članka 16. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96) i članka 18. Poslovnika o radu Vlade Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 1/97) Vlada Županije, na sjednici od 10. 4. 1997. godine, donosi

ODLUKU

o obrazovanju Savjeta za zaštitu okoliša Tuzlansko-podrinjske županije

I

Ovom odlukom obrazuje se Savjet za zaštitu okoliša kao, stalno radno tijelo Vlade Tuzlansko-podrinjske županije (u daljem tekstu: Savjet), utvrđuje sastav, nadležnost i način rada Savjeta.

Savjet se obrazuje u cilju postizanja koordiniranog i usuglašenog gospodarskog razvitka sa potrebama zaštite okoliša na području Tuzlansko-podrinjske županije (u daljem tekstu: Županija).

II

U Savjet se biraju znanstveni, stručni, javni i drugi djelatnici.

III

Savjet čine predsjednik, dopredsjednik i sedamnaest članova kako slijedi:

1. dr. Salih Kulenović
2. dr. Refik Ahmedinović
3. dr. Zlatko Unger
4. dr. Sabit Begić
5. dr. Zijad Bešlagić
6. mr. Zahid Arnautalić
7. Emina Zaimović
8. Ruzmir Djedović
9. Izet Imamović

članovi na položaju:

10. Predsjednik Županije
11. Rektor Sveučilišta
12. Predsjednik Gospodarske komore
13. Pomoćnik ministra za oblast zaštite čovjekove okolice
14. Pomoćnik ministra za oblast vodoprivrede
15. Načelnik općine Tuzla
16. Načelnik općine Lukavac
17. Direktor Sodaso Holding
18. Direktor Rudnika uglja u Tuzli
19. Direktor Termoelektrane Tuzla

Predsjednika i dopredsjednika Savjeta imenuje Vlada Županije, na prijedlog Savjeta.

IV

Zadaća Savjeta je da:

- Utvrđuje strategiju zaštite okoliša, određuje i usmjerava ciljeve očuvanja i unapređenja postojećih prirodnih vrijednosti, uređenja prostora i korišćenja prirodnih bogatstava,
- daje mišljenja, prijedloge i ocjene o usklađenosti rješavanja pitanja zaštite okoliša dokumenata koje donose Sabor i Vlada Županije.

V

Savjet se sastaje po potrebi, na zahtjev predsjednika Vlade Županije ili zahtjev najmanje jedne trećine članova Savjeta.

Savjet radi u sjednicama koje saziva predsjednik Savjeta, a odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova.

Akte Savjeta potpisuje predsjednik Savjeta.

VI

Savjet će raditi sukladno s pozitivnim zakonskim propisima iz oblasti zaštite okoliša, donesenim na nivou Federacije i Županije, i u svom radu će ostvarivati suradnju sa nadležnim ministarstvima, drugim organima i institucijama koje za cilj imaju očuvanje i skrb za okoliš.

VII

Savjet je dužan najmanje jednom godišnje o svom radu informirati Vladu Županije.

VIII

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA

Broj: 02/1-36-2993/97
Tuzla, 10. 4. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

339

Na osnovu člana 6. i 25. stav 2. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Sl. novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br: 2/94, 4/95 i 9/96), Vlada Kantona na sjednici održanoj 24. 4. 1997. godine, donosi

ODLUKU

o visini boravišne takse na području Tuzlansko-podrinjskog kantona

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se visina boravišne takse za građane, domaće i strane državljane (u daljem tekstu: goste) koji se koriste uslugama u objektima za smještaj na području Tuzlansko-podrinjskog kantona u 1997. godini.

Član 2.

Visina boravišne takse za ostvareno noćenje za domaće i strane goste utvrđuje se prema kategoriji objekata za smještaj, i to za smještaj u objektima sa:

- pet zvjezdica 5 DEM po ostvarenom noćenju,
- četiri zvjezdice 4 DEM po ostvarenom noćenju,
- ostale kategorije 2 DEM po ostvarenom noćenju.

Dnevna boravišna taksa iznosi 50% od visine boravišne takse za ostvareno noćenje. Domaći gosti boravišnu taksu plaćaju u DEM ili domaćoj valuti po srednjem kursu koji utvrđuje i objavljuje Narodna banka BiH na dan plaćanja.

Član 3.

Visina takse iz prethodnog člana plaća se tokom cijele 1997. godine bez određivanja takse za glavnu sezonu, predsezonu, podsezonu i vansezonu.

Član 4.

Boravišnu taksu koju su smještajni objekti naplatili ili su bili dužni da je naplate od 1. 1. 1997. godine do dana stupanja na snagu ove odluke po općinskim propisima pravna i fizička lica su dužna uplatiti na račun turističkih zajednica kako je to predviđeno u članu 9. Uredbe o boravišnoj taksi ("Sl. novine FBiH", br. 23/96).

Član 5.

Do sprovođenja postupka kojim će se utvrditi koji objekti ispunjavaju uslove za određenu kategoriju ugostiteljskih objekata za smještaj, boravišna taksa plaća se u visini koja je utvrđena u članu 2. za "ostale kategorije".

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA

Broj: 02/1-46-6444/97
Tuzla, 24. 4. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

339

Na temelju članka 6. i 25. stavak 2. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Sl. novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br: 2/94, 4/95 i 9/96), Vlada Županije na sjednici održanoj 24. 4. 1997. godine, donosi

ODLUKU

o visini boravišne takse na području Tuzlansko-podrinjske županije

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se visina boravišne takse za građane, domaće i strane državljane (u daljem tekstu: goste) koji se koriste uslugama u objektima za smještaj na području Tuzlansko-podrinjske županije u 1997. godini.

Članak 2.

Visina boravišne takse za ostvareno noćenje za domaće i strane goste utvrđuje se prema kategoriji objekata za smještaj, i to za smještaj u objektima sa:

- pet zvjezdica 5 DEM po ostvarenom noćenju,
- četiri zvjezdice 4 DEM po ostvarenom noćenju,
- ostale kategorije 2 DEM po ostvarenom noćenju.

Dnevna boravišna taksa iznosi 50% od visine boravišne takse za ostvareno noćenje. Domaći gosti boravišnu taksu plaćaju u DEM ili domaćoj valuti po srednjem kursu koji utvrđuje i objavljuje Narodna banka BiH na dan plaćanja.

Članak 3.

Visina takse iz prethodnog članka plaća se tijekom cijele 1997. godine bez određivanja takse za glavnu sezonu, predsezonu, podsezonu i izvansezonu.

Članak 4.

Boravišnu taksu koju su smještajni objekti naplatili ili su bili dužni da je naplate od 1. 1. 1997. godine do dana stupanja na

snagu ove odluke po općinskim propisima pravne i fizičke osobe su dužne uplatiti na račun turističkih zajednica kako je to predviđeno u članku 9. Uredbe o boravišnoj taksi ("Sl. novine FBiH", br. 23/96).

Članak 5.

Do sprovođenja postupka kojim će se utvrditi koji objekti ispunjavaju uvjete za određenu kategoriju ugostiteljskih objekata za smještaj, boravišna taksa plaća se u visini koja je utvrđena u članku 2. za "ostale kategorije".

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
Broj: 02/1-46-6444/97
Tuzla, 24. 4. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

340

Na osnovu člana 6. i 25. stav 2. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Sl. novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br: 2/94, 4/95 i 9/96), u vezi sa članom 29. Zakona o ustanovama ("Službeni list R BiH" broj: 6/92, 8/93 i 3/94) Vlada Kantona, na sjednici održanoj 24. 4. 1997. godine, donosi

ODLUKU

o davanju saglasnosti za imenovanje dekana Filozofskog fakulteta u Tuzli

I

Daje se saglasnost za imenovanje prof. dr. Envera Halilovića iz Tuzle za dekana Filozofskog fakulteta u Tuzli.

II

Ovu odluku objaviti u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA
Broj: 02/1-111-7090/97
Tuzla, 8. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

340

Na temelju članka 6. i 25. stavak 2. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br: 2/94, 4/95 i 9/96), u svezi sa člankom 29. Zakona o ustanovama ("Službeni list R BiH" broj: 6/92, 8/93 i 3/94) Vlada Županije, na sjednici održanoj 24. 4. 1997. godine, donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti za imenovanje dekana Filozofskog fakulteta u Tuzli

I

Daje se suglasnost za imenovanje prof. dr. Envera Halilovića iz Tuzle za dekana Filozofskog fakulteta u Tuzli.

II

Ovu odluku objaviti u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA
Broj: 02/1-111-7090/97
Tuzla, 8. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

341

Na osnovu člana 6. i 25. stav 2. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br: 2/94, 4/95 i 9/96), u vezi sa članom 29. Zakona o ustanovama ("Službeni list R BiH" broj: 6/92, 8/93 i 3/94) Vlada Kantona, na sjednici održanoj 8. 5. 1997. godine, donosi

ODLUKU

o davanju saglasnosti za imenovanje dekana Tehnološkog fakulteta u Tuzli

I

Daje se saglasnost za imenovanje dr. Mahmuda Ahmedbašića iz Tuzle za dekana Tehnološkog fakulteta u Tuzli.

II

Ovu odluku objaviti u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA
Broj: 02/2-111-7088/97
Tuzla, 8. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

341

Na temelju članka 6. i 25. stavak 2. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br: 2/94, 4/95 i 9/96), u svezi sa člankom 29. Zakona o ustanovama ("Službeni list R BiH" broj: 6/92, 8/93 i 3/94) Vlada Županije, na sjednici održanoj 8. 5. 1997. godine, donosi

ODLUKU**o davanju suglasnosti za imenovanje dekana Tehnološkog fakulteta u Tuzli****I**

Daje se suglasnost za imenovanje dr. Mahmuda Ahmedbašića iz Tuzle za dekana Tehnološkog fakulteta u Tuzli.

II

Ovu odluku objaviti u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA

Broj: 02/2-111-7088/97
Tuzla, 8. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

ODLUKU**o prestanku važnosti Odluke o visini godišnje naknade za uporabu puta koja se plaća na motorna i priključna vozila**

Članak 1.

Odluka o visini godišnje naknade za uporabu puta koja se plaća na motorna i priključna vozila ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj 5/97) prestaje da važi, zbog donošenja federalnog propisa koji regulira ovu oblast.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA

Broj: 02/1-345-6983/97
Tuzla, 8. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

342

Na osnovu člana 6. i 25. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br: 2/94, 4/95 i 9/96) Vlada Kantona, na sjednici od 8. 5. 1997. godine, donosi

ODLUKU**o prestanku važnosti Odluke o visini godišnje naknade za upotrebu puta koja se plaća na motorna i priključna vozila**

Član 1.

Odluka o visini godišnje naknade za upotrebu puta koja se plaća na motorna i priključna vozila ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj 5/97) prestaje da važi, zbog donošenja federalnog propisa koji regulira ovu oblast.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA

Broj: 02/1-345-6983/97
Tuzla, 8. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

342

Na temelju članka 6. i 25. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br: 2/94, 4/95 i 9/96) Vlada Županije, na sjednici od 8. 5. 1997. godine, donosi

343

Na osnovu člana 6. i 25. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br: 2/94, 4/95 i 9/96) Vlada Kantona, na sjednici održanoj 8. 5. 1997. godine, donosi

ODLUKU**o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu plaćanja naknade za puteve iz maloprodajnih cijena tečnih goriva na području Tuzlansko-podrinjskog kantona**

Član 1.

U Odluci o uslovima i načinu plaćanja naknade za puteve iz maloprodajnih cijena tečnih goriva na području Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 5/97) član 6. mijenja se i glasi:

"Prihode po osnovu naknade iz člana 1. ove Odluke Zavod za platni promet raspoređuje 45% federalnom Ministarstvu prometa i komunikacija i 55% kantonalnom Ministarstvu za promet i komunikacije.

Uplatu sredstava iz stava 1. ovog člana vršiti na račune prema Naredbi o izmjenama i dopunama Naredbe o uplatnim računima javnih prihoda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, načinu uplaćivanja tih prihoda, načinu i rokovima za raspoređivanje tih prihoda korisnicima i izvješćivanju korisnika o njima ("Službene novine Federacije BiH" broj: 9/97)."

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA

Broj: 02/1-345-6984/97
Tuzla, 8. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

343

Na temelju članka 6. i 25. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br: 2/94, 4/95 i 9/96) Vlada Županije, na sjednici održanoj 8. 5. 1997. godine, donosi

ODLUKU**o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu plaćanja naknade za putove iz maloprodajnih cijena tečnih goriva na području Tuzlansko-podrinjske županije**

Članak 1.

U Odluci o uvjetima i načinu plaćanja naknade za putove iz maloprodajnih cijena tečnih goriva na području Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 5/97) članak 6. mijenja se i glasi:

"Prihode po osnovu naknade iz članka 1. ove Odluke Zavod za platni promet raspoređuje 45% federalnom Ministarstvu prometa i komunikacija i 55% županijskom Ministarstvu za promet i komunikacije.

Uplatu sredstava iz stavka 1. ovog članka vršiti na račune prema Naredbi o izmjenama i dopunama Naredbe o uplatnim računima javnih prihoda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, načinu uplaćivanja tih prihoda, načinu i rokovima za raspoređivanje tih prihoda korisnicima i izvješćivanju korisnika o njima ("Službene novine Federacije BiH" broj: 9/97)."

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA
Broj: 02/1-345-6984/97
Tuzla, 8. 5. 1997. godine

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

344

Na osnovu člana 6. i 25. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br: 2/94, 4/95 i 9/96) Vlada Kantona, na sjednici održanoj 8. 5. 1997. godine, donosi

ODLUKU**o subvencioniranju troškova smještaja studenata u Studentskom centru u Tuzli**

I

Odobrava se subvencija troškova smještaja studenata u Studentskom centru u Tuzli, kako slijedi:

- za studente ratne vojne invalide i studente - djecu šehida i poginulih boraca i invalida u iznosu od 100%,
- za studente demobilisane borce u iznosu od 65% od ukupne cijene smještaja.

II

Subvencioniranje troškova smještaja studenata, iz tačke I ove Odluke, vrši se od 1. 1. 1997. godine.

Sredstva će se obezbijediti sa stavke izdvajanje za BiZ.

III

Studentski centar u Tuzli će utvrditi nove kriterije za smještaj studenata u školskoj 1997/98. godine, na osnovu kojih će Vlada Kantona utvrditi subvenciju troškova smještaja studenata.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA
Broj: 02/1-40-6979/97
Tuzla, 8. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

344

Na temelju članka 6. i 25. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br: 2/94, 4/95 i 9/96) Vlada Županije, na sjednici održanoj 8. 5. 1997. godine, donosi

ODLUKU**o subvencioniranju troškova smještaja studenata u Studentskom centru u Tuzli**

I

Odobrava se subvencioniranje troškova smještaja studenata u Studentskom centru u Tuzli, kako slijedi:

- za studente ratne vojne invalide i studente - djecu šehida i poginulih branitelja i invalida u iznosu od 100%,
- za studente demobilizirane branitelje u iznosu od 65% od ukupne cijene smještaja.

II

Subvencioniranje troškova smještaja studenata, iz tačke I ove Odluke, vršiti će se od 1. 1. 1997. godine.

Sredstva će se obezbijediti sa stavke izdvajanje za BiZ.

III

Studentski centar u Tuzli utvrditi će nove kriterije za smještaj studenata u školskoj 1997/98. godine, na temelju kojih će Vlada Županije utvrditi subvencioniranje troškova smještaja studenata.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA
Broj: 02/1-40-6979/97
Tuzla, 8. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

345

Na osnovu člana 6. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96) a u vezi sa članom 160. Zakona o preduzećima ("Službene novine Federacije BiH" broj: 2/95) Vlada Kantona, na sjednici od 10. 4. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju članova Upravnog odbora
DD Autocentar Tuzla****I**

Za članove Upravnog odbora DD Autocentar Tuzla, kao predstavnike državnog kapitala, imenuju se:

1. Bajro Bačić
2. Edib Kravić

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI

KANTON
VLADA

Broj: 02/1-012-5875/97
Tuzla, 10. 4. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

("Službene novine Federacije BiH" broj: 2/95) Vlada Kantona, na sjednici od 10. 4. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju predstavnika državnog kapitala
u Skupštinu DD Autocentar Tuzla****I**

U Skupštinu DD Autocentar Tuzla, kao predstavnici državnog kapitala imenuju se:

1. Tinjić Sead
2. Kemal Gutić
3. Enisa Žunić

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI

KANTON
VLADA

Broj: 02/1-011-5874/97
Tuzla, 10. 4. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

345

Na temelju članka 6. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), a u svezi sa člankom 160. Zakona o poduzećima ("Službene novine Federacije BiH" broj: 2/95) Vlada Županije, na sjednici od 10. 4. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju članova Upravnog odbora
DD Autocentar Tuzla****I**

Za članove Upravnog odbora DD Autocentar Tuzla, kao predstavnike državnog kapitala, imenuju se:

1. Bajro Bačić
2. Edib Kravić

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA

ŽUPANIJA
VLADA

Broj: 02/1-012-5875/97
Tuzla, 10. 4. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

346

Na temelju članka 6. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), a u svezi sa člankom 33. Zakona o poduzećima ("Službene novine Federacije BiH" broj: 2/95) Vlada Županije, na sjednici od 10. 4. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju predstavnika državnog kapitala
u Sabor DD Autocentar Tuzla****I**

U Sabor DD Autocentar Tuzla, kao predstavnici državnog kapitala imenuju se:

1. Tinjić Sead
2. Kemal Gutić
3. Enisa Žunić

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA

ŽUPANIJA
VLADA

Broj: 02/1-011-5874/97
Tuzla, 10. 4. 1997. godine

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

346

Na osnovu člana 6. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96) a u vezi sa članom 33. Zakona o preduzećima

347

Na osnovu člana 6. i 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te člana 32. stav 1. Zakona o

ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Kantona, na sjednici održanoj dana 8. 5. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE

o imenovanju pomoćnika ministra finansija

I

Za pomoćnika ministra finansija u oblasti budžeta, imenuje se Tunjo Đorđić, dipl. ecc.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA
Broj: 02/1-111-7092/97
Tuzla, 8. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

347

Na temelju članka 6. i 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te članka 32. stavak 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Županije, na sjednici održanoj dana 8. 5. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE

o imenovanju pomoćnika ministra financija

I

Za pomoćnika ministra financija u oblasti proračuna, imenuje se Tunjo Đorđić, dipl. ecc.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA
Broj: 02/1-111-7092/97
Tuzla, 8. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

348

Na osnovu člana 6. i 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te člana 32. stav 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Kantona, na sjednici održanoj dana 8. 5. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE

o imenovanju pomoćnika ministra finansija

I

Za pomoćnika ministra finansija, u oblasti koordinacije s bankama Centralnom bankom i Zavodom za platni promet, imenuje se Fuad Berbić, dipl. ecc.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA
Broj: 02/1-111-7091/97
Tuzla, 8. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

348

Na temelju članka 6. i 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te članka 32. stavak 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Županije, na sjednici održanoj dana 8. 5. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE

o imenovanju pomoćnika ministra financija

I

Za pomoćnika ministra finansija, u oblasti koordiniranja s bankama, Središnjom bankom i Zavodom za platni promet, imenuje se Fuad Berbić, dipl. ecc.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA
Broj: 02/1-111-7091/97
Tuzla, 8. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

349

Na osnovu člana 6. i 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te člana 32. stav 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Kantona, na sjednici održanoj dana 8. 5. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju sekretara Ministarstva pravde****I**

Za sekretara Ministarstva pravde imenuje se Imširović Hajrudin, dipl. pravnik.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKI

KANTON
VLADA

Broj: 02/1-111-7061/97
Tuzla, 12. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

RJEŠENJE**o imenovanju sekretara Ministarstva za obnovu, razvoj i poduzetništvo****I**

Za sekretara Ministarstva za obnovu, razvoj i poduzetništvo imenuje se Muhamed Aganović, dipl. pravnik.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKI

KANTON
VLADA

Broj: 02/1-111-7065/97
Tuzla, 12. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

349

Na temelju članka 6. i 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te članka 32. stavak 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Županije, na sjednici održanoj dana 8. 5. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju tajnika Ministarstva pravde****I**

Za tajnika Ministarstva pravde imenuje se Imširović Hajrudin, dipl. pravnik.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKA

ŽUPANIJA
VLADA

Broj: 02/1-111-7061/97
Tuzla, 12. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

RJEŠENJE**o imenovanju tajnika Ministarstva za obnovu, razvitak i poduzetništvo****I**

Za tajnika Ministarstva za obnovu, razvitak i poduzetništvo imenuje se Muhamed Aganović, dipl. pravnik.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKA

ŽUPANIJA
VLADA

Broj: 02/1-111-7065/97
Tuzla, 12. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

350

Na osnovu člana 6. i 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te člana 32. stav 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Kantona, na sjednici održanoj dana 8. 5. 1997. godine, donosi

351

Na osnovu člana 6. i 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te člana 32. stav 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Kantona, na sjednici održanoj dana 8. 5. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju sekretara Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta**

I

Za sekretara Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta imenuje se Mersija Jašarević, dipl. pravnik.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKI

KANTON
VLADA

Broj: 02/1-111-7063/97
Tuzla, 12. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

RJEŠENJE**o imenovanju sekretara Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okolice**

I

Za sekretara Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okolice imenuje se Nefiza Mešić, dipl. pravnik.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKI

KANTON
VLADA

Broj: 02/1-111-7060/97
Tuzla, 12. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

351

Na temelju članka 6. i 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te članka 32. stavak 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Županije, na sjednici održanoj dana 8. 5. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju tajnika Ministarstva naobrazbe, znanosti, kulture i sporta**

I

Za tajnika Ministarstva naobrazbe, znanosti, kulture i sporta imenuje se Mersija Jašarević, dipl. pravnik.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKA

ŽUPANIJA
VLADA

Broj 02/1-111-7063/97
Tuzla, 12. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

RJEŠENJE**o imenovanju tajnika Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša**

I

Za tajnika Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša imenuje se Nefiza Mešić, dipl. pravnik.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKA

ŽUPANIJA
VLADA

Broj: 02/1-111-7060/97
Tuzla, 12. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

352

Na osnovu člana 6. i 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te člana 32. stav 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Kantona, na sjednici održanoj dana 8. 5. 1997. godine, donosi

353

Na osnovu člana 6. i 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te člana 32. stav 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Kantona, na sjednici održanoj dana 8. 5. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju sekretara Ministarstva za rad,
socijalnu politiku i izbjeglice**

I

Za sekretara Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice imenuje se Ferid Begić, dipl. pravnik.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA

Broj: 02/1-111-7066/97
Tuzla, 12. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

RJEŠENJE**o imenovanju sekretara Ministarstva zdravlja**

I

Za sekretara Ministarstva zdravlja imenuje se Azra Gavranović, dipl. pravnik.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA

Broj: 02/1-111-7062/97
Tuzla, 12. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

353

Na temelju članka 6. i 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te članka 32. stavak 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Županije, na sjednici održanoj dana 8. 5. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju tajnika Ministarstva za rad,
socijalnu politiku i izbjeglice**

I

Za tajnika Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice imenuje se Ferid Begić, dipl. pravnik.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA

Broj: 02/1-111-7066/97
Tuzla, 12. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

RJEŠENJE**o imenovanju tajnika Ministarstva zdravlja**

I

Za tajnika Ministarstva zdravlja imenuje se Azra Gavranović, dipl. pravnik.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA

Broj: 02/1-111-7062/97
Tuzla, 12. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

354

Na osnovu člana 6. i 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te člana 32. stav 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Kantona, na sjednici održanoj dana 8. 5. 1997. godine, donosi

355

Na osnovu člana 6. i 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te člana 32. stav 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Kantona, na sjednici održanoj dana 8. 5. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju sekretara Ministarstva energetike, industrije i rudarstva**

I

Za sekretara Ministarstva energetike, industrije i rudarstva imenuje se Meliha Hasanhodžić, dipl. pravnik.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKI

KANTON
VLADA

Broj: 02/1-111-7064/97
Tuzla, 12. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

RJEŠENJE**o imenovanju pomoćnika ministra za obnovu razvoj i poduzetništvo**

I

Za pomoćnika ministra za obnovu, razvoj i poduzetništvo, u oblasti poduzetništva i ostalog, imenuje se Nurđin Muhamedbegović, dipl. ing.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKI

KANTON
VLADA

Broj: 02/1-111-7094/97
Tuzla, 13. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

355

Na temelju članka 6. i 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te članka 32. stavak 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Županije, na sjednici održanoj dana 8. 5. 1997. godine, donosi

356

Na temelju članka 6. i 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te članka 32. stavak 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Županije, na sjednici održanoj dana 8. 5. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju tajnika Ministarstva energetike, industrije i rudarstva**

I

Za tajnika Ministarstva energetike, industrije i rudarstva imenuje se Meliha Hasanhodžić, dipl. pravnik.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKA

ŽUPANIJA
VLADA

Broj: 02/1-111-7064/97
Tuzla, 12. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

RJEŠENJE**o imenovanju pomoćnika ministra za obnovu razvitak i poduzetništvo**

I

Za pomoćnika ministra za obnovu, razvitak i poduzetništvo, u oblasti poduzetništva i ostalog, imenuje se Nurđin Muhamedbegović, dipl. ing.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKA

ŽUPANIJA
VLADA

Broj: 02/1-111-7094/97
Tuzla, 13. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

356

Na osnovu člana 6. i 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te člana 32. stav 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Kantona, na sjednici održanoj dana 8. 5. 1997. godine, donosi

357

Na osnovu člana 6. i 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te člana 32. stav 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Kantona, na sjednici održanoj dana 8. 5. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju pomoćnika ministra za obnovu razvoj i poduzetništvo**

I

Za pomoćnika ministra za obnovu, razvoj i poduzetništvo, u oblasti građevinarstva i izgradnje, imenuje se Ahmet Salkić, dipl. ecc.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKI

KANTON
VLADA

Broj: 02/1-111-7093/97
Tuzla, 13. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

RJEŠENJE**o imenovanju pomoćnika ministra za obnovu razvoj i poduzetništvo**

I

Za pomoćnika ministra za obnovu, razvoj i poduzetništvo, u oblasti energetike i infrastrukture, imenuje se mr. Božo Perkić, dipl. ing.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKI

KANTON
VLADA

Broj: 02/1-111-7213/97
Tuzla, 14. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

357

Na temelju članka 6. i 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te članka 32. stavak 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Županije, na sjednici održanoj dana 8. 5. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju pomoćnika ministra za obnovu razvitak i poduzetništvo**

I

Za pomoćnika ministra za obnovu, razvitak i poduzetništvo, u oblasti građevinarstva i izgradnje, imenuje se Ahmet Salkić, dipl. ecc.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKA

ŽUPANIJA
VLADA

Broj: 02/1-111-7093/97
Tuzla, 13. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

RJEŠENJE**o imenovanju pomoćnika ministra za obnovu razvitak i poduzetništvo**

I

Za pomoćnika ministra za obnovu, razvitak i poduzetništvo, u oblasti energetike i infrastrukture, imenuje se mr. Božo Perkić, dipl. ing.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKA

ŽUPANIJA
VLADA

Broj: 02/1-111-7213/97
Tuzla, 14. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

358

Na osnovu člana 6. i 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te člana 32. stav 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Kantona, na sjednici održanoj dana 8. 5. 1997. godine, donosi

359

Na osnovu člana 6. i 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te člana 32. stav 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Kantona, na sjednici održanoj dana 8. 5. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju pomoćnika ministra za obrazovanje,
nauku, kulturu i sport**

I

Za pomoćnika ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, u oblasti sporta imenuje se Fuad Hajrović, profesor.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKI

KANTON
VLADA

Broj: 02/1-111-7095/97
Tuzla, 13. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

RJEŠENJE**o imenovanju pomoćnika ministra za obrazovanje,
nauku, kulturu i sport**

I

Za pomoćnika ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, u oblasti obrazovanja, imenuje se Abdulah Hodžić, profesor.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKI

KANTON
VLADA

Broj: 02/1-111-7096/97
Tuzla, 13. 5. 1997. godine

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

359

Na temelju članka 6. i 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te članka 32. stavak 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Županije, na sjednici održanoj dana 8. 5. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju pomoćnika ministra za naobrazbu,
znanost, kulturu i šport**

I

Za pomoćnika ministra za naobrazbu, znanost, kulturu i šport, u oblasti športa imenuje se Fuad Hajrović, profesor.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKA

ŽUPANIJA
VLADA

Broj: 02/1-111-7095/97
Tuzla, 13. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

RJEŠENJE**o imenovanju pomoćnika ministra za naobrazbu,
znanost, kulturu i šport**

I

Za pomoćnika ministra za naobrazbu, znanost, kulturu i šport, u oblasti naobrazbe imenuje se Abdulah Hodžić, profesor.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKA

ŽUPANIJA
VLADA

Broj: 02/1-111-7096/97
Tuzla, 13. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

360

Na osnovu člana 6. i 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te člana 32. stav 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Kantona, na sjednici održanoj dana 8. 5. 1997. godine, donosi

361

Na osnovu člana 6. i 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te člana 32. stav 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Kantona, na sjednici održanoj dana 8. 5. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju pomoćnika ministra za obrazovanje,
nauku, kulturu i sport**

I

Za pomoćnika ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, u oblasti kulture, imenuje se Mevludin Hajdarhodžić, profesor.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA

Broj: 02/1-111-7097/97
Tuzla, 13. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

RJEŠENJE**o imenovanju pomoćnika ministra za energetiku,
industriju i rudarstvo**

I

Za pomoćnika ministra za energetiku, industriju i rudarstvo u oblasti energetike, imenuje se Rifat Čampara, dipl. ing.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA

Broj: 02/1-111-7100/97
Tuzla, 13. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

361

Na temelju članka 6. i 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te članka 32. stavak 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Županije, na sjednici održanoj dana 8. 5. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju pomoćnika ministra za naobrazbu,
znanost, kulturu i šport**

I

Za pomoćnika ministra za naobrazbu, znanost, kulturu i šport, u oblasti kulture imenuje se Mevludin Hajdarhodžić, profesor.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA

Broj: 02/1-111-7097/97
Tuzla, 13. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

RJEŠENJE**o imenovanju pomoćnika ministra za energetiku,
industriju i rudarstvo**

I

Za pomoćnika ministra za energetiku, industriju i rudarstvo u oblasti energetike, imenuje se Rifat Čampara, dipl. ing.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA

Broj: 02/1-111-7100/97
Tuzla, 13. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

362

Na osnovu člana 6. i 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te člana 32. stav 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Kantona, na sjednici održanoj dana 8. 5. 1997. godine, donosi

363

Na osnovu člana 6. i 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te člana 32. stav 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Kantona, na sjednici održanoj dana 8. 5. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju pomoćnika ministra za energetiku, industriju i rudarstvo**

I

Za pomoćnika ministra za energetiku, industriju i rudarstvo u oblasti industrije imenuje se Fehim Fejzić, dipl. ing.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKI

KANTON
VLADA

Broj: 02/1-111-7099/97
Tuzla, 13. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

RJEŠENJE**o imenovanju pomoćnika ministra za energetiku, industriju i rudarstvo**

I

Za pomoćnika ministra za energetiku, industriju i rudarstvo u oblasti rudarstva, imenuje se Šefket Mulabdić, dipl. ing.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKI

KANTON
VLADA

Broj: 02/1-111-7098/97
Tuzla, 13. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

363

Na temelju članka 6. i 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te članka 32. stavak 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Županije, na sjednici održanoj dana 8. 5. 1997. godine, donosi

364

Na temelju članka 6. i 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te članka 32. stavak 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Županije, na sjednici održanoj dana 8. 5. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju pomoćnika ministra za energetiku, industriju i rudarstvo**

I

Za pomoćnika ministra za energetiku, industriju i rudarstvo u oblasti industrije imenuje se mr. Fehim Fejzić, dipl. ing.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKA

ŽUPANIJA
VLADA

Broj: 02/1-111-7099/97
Tuzla, 13. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

RJEŠENJE**o imenovanju pomoćnika ministra za energetiku, industriju i rudarstvo**

I

Za pomoćnika ministra za energetiku, industriju i rudarstvo u oblasti rudarstva, imenuje se Šefket Mulabdić, dipl. ing.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKA

ŽUPANIJA
VLADA

Broj: 02/1-111-7098/97
Tuzla, 13. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

364

Na osnovu člana 6. i 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te člana 32. stav 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Kantona, na sjednici održanoj dana 8. 5. 1997. godine, donosi

365

Na osnovu člana 6. i 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te člana 32. stav 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Kantona, na sjednici održanoj dana 20. 5. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju pomoćnika ministra za trgovinu i turizam****I**

Za pomoćnika ministra za trgovinu i turizam u oblasti trgovine, imenuje se Mirzet Aganović, dipl. ecc.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA

Broj: 02/1-111-7608/97
Tuzla, 20. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

RJEŠENJE**o imenovanju pomoćnika ministra za trgovinu i turizam****I**

Za pomoćnika ministra za trgovinu i turizam u oblasti turizma i ugostiteljstva, imenuje se Damian Nišandžić, dipl. turizmolog.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA

Broj: 02/1-111-7612/97
Tuzla, 20. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

365

Na temelju članka 6. i 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te članka 32. stavak 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Županije, na sjednici održanoj dana 20. 5. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju pomoćnika ministra za trgovinu i turizam****I**

Za pomoćnika ministra za trgovinu i turizam u oblasti trgovine, imenuje se Mirzet Aganović, dipl. ecc.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA

Broj: 02/1-111-7608/97
Tuzla, 20. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

RJEŠENJE**o imenovanju pomoćnika ministra za trgovinu i turizam****I**

Za pomoćnika ministra za trgovinu i turizam u oblasti turizma i ugostiteljstva, imenuje se Damian Nišandžić, dipl. turizmolog.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA

Broj: 02/1-111-7612/97
Tuzla, 20. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

366

Na osnovu člana 6. i 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te člana 32. stav 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Kantona, na sjednici održanoj dana 20. 5. 1997. godine, donosi

367

Na osnovu člana 6. i 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te člana 32. stav 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Kantona, na sjednici održanoj dana 20. 5. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju pomoćnika ministra pravde**

I

Za pomoćnika ministra pravde u oblasti pravosuđa, imenuje se Alis Sarihodžić, dipl. pravnik.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKI

KANTON
VLADA

Broj: 02/1-111-7610/97
Tuzla, 20. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

367

Na temelju članka 6. i 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te članka 32. stavak 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Županije, na sjednici održanoj dana 8. 5. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju pomoćnika ministra pravde**

I

Za pomoćnika ministra pravde u oblasti pravosuđa, imenuje se Alis Sarihodžić, dipl. pravnik.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKA

ŽUPANIJA
VLADA

Broj: 02/1-111-7610/97
Tuzla, 20. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

368

Na osnovu člana 6. i 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te člana 32. stav 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Kantona, na sjednici održanoj dana 20. 5. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju pomoćnika ministra pravde**

I

Za pomoćnika ministra pravde u oblasti uprave, imenuje se Ruzmira Bajrić, dipl. pravnik.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA

Broj: 02/1-111-7609/97
Tuzla, 20. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

368

Na temelju članka 6. i 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te članka 32. stavak 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Županije, na sjednici održanoj dana 20. 5. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju pomoćnika ministra pravde**

I

Za pomoćnika ministra pravde u oblasti uprave, imenuje se Ruzmira Bajrić, dipl. pravnik.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKA

ŽUPANIJA
VLADA

Broj: 02/1-111-7609/97
Tuzla, 20. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

369

Na osnovu člana 6. i 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te člana 32. stav 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Kantona, na sjednici održanoj dana 20. 5. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju pomoćnika ministra pravde**

I

Za pomoćnika ministra pravde u oblasti izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija, imenuje se Fadil Mujić, dipl. pravnik.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA
Broj: 02/1-111-7611/97
Tuzla, 20. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA
Broj: 02/1-111-7606/97
Tuzla, 20. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

369

Na temelju članka 6. i 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te članka 32. stavak 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Županije, na sjednici održanoj dana 20. 5. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE

o imenovanju pomoćnika ministra pravde

I

Za pomoćnika ministra pravde u oblasti izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija, imenuje se Fadil Mujić, dipl. pravnik.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA
Broj: 02/1-111-7611/97
Tuzla, 20. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

370

Na temelju članka 6. i 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te članka 32. stavak 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Županije, na sjednici održanoj dana 20. 5. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE

o imenovanju pomoćnika ministra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

I

Za pomoćnika ministra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, u oblasti rada imenuje se Šemsudin Bećirović, dipl. pravnik.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA
Broj: 02/1-111-7606/97
Tuzla, 20. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikaló, v.r.

370

Na osnovu člana 6. i 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te člana 32. stav 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Kantona, na sjednici održanoj dana 20. 5. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE

o imenovanju pomoćnika ministra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

I

Za pomoćnika ministra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, u oblasti rada imenuje se Šemsudin Bećirović, dipl. pravnik.

371

Na osnovu člana 6. i 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te člana 32. stav 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Kantona, na sjednici održanoj dana 20. 5. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE

o imenovanju pomoćnika ministra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

I

Za pomoćnika ministra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u oblasti socijalne i dječije zaštite, imenuje se Razija Majstorović, dipl. pravnik.

II

Ovo rješenje objavit će se u “Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona”.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA
Broj: 02/1-111-7613/97
Tuzla, 20. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

II

Ovo rješenje objavit će se u “Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona”.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA
Broj: 02/1-111-7614/97
Tuzla, 20. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

371

Na temelju članka 6. i 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona” broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te članka 32. stavak 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjske županije (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona” broj: 3/94) Vlada Županije, na sjednici održanoj dana 20. 5. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju pomoćnika ministra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice**

I

Za pomoćnika ministra za rad, socijalnu politiku, izbjeglice u oblasti socijalne i dječije zaštite, imenuje se Razija Majstorović, dipl. pravnik.

II

Ovo rješenje objavit će se u “Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona”.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA
Broj: 02/1-111-7613/97
Tuzla, 20. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

372

Na osnovu člana 6. i 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona” broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te člana 32. stav 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona” broj: 3/94) Vlada Kantona, na sjednici održanoj dana 20. 5. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju pomoćnika ministra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice**

I

Za pomoćnika ministra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, u odjeljenju za raseljena lica i izbjeglice u Brčkom, imenuje se Mensur Nišić.

372

Na temelju članka 6. i 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona” broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te članka 32. stavak 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjske županije (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona” broj: 3/94) Vlada Županije, na sjednici održanoj dana 20. 5. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju pomoćnika ministra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice**

I

Za pomoćnika ministra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, u odjeljenju za raseljena lica i izbjeglice u Brčkom, imenuje se Mensur Nišić.

II

Ovo rješenje objavit će se u “Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona”.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA
Broj: 02/1-111-7614/97
Tuzla, 20. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

373

Na osnovu člana 6. i 25. stav 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona” broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te člana 32. stav 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona” broj: 3/94) Vlada Kantona, na sjednici održanoj dana 20. 5. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju sekretara Ministarstva za promet i komunikacije**

I

Za sekretara Ministarstva za promet i komunikacije imenuje se Zvonko Lugonjić, dipl. pravnik.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
VLADA
Broj: 02/1-111-7607/97
Tuzla, 20. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

373

Na temelju članka 6. i 25. stavak 3. Zakona o Vladi Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 2/94, 4/95 i 9/96), te članka 32. stavak 1. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona" broj: 3/94) Vlada Županije, na sjednici održanoj dana 20. 5. 1997. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju tajnika Ministarstva
za promet i komunikacije**

I

Za tajnika Ministarstva za promet i komunikacije imenuje se Zvonko Lugonjić, dipl. pravnik.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
TUZLANSKO-PODRINJSKA
ŽUPANIJA
VLADA
Broj: 02/1-111-7607/97
Tuzla, 20. 5. 1997. g.

Predsjednik Vlade
Hazim Vikalo, v.r.

374

Na osnovu člana 8. Zakona o pečatu Tuzlansko-podrinjskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 3/94 i 7/96) Ministarstvo pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona, donosi

RJEŠENJE

1. Za izradu pečata sa grbom Tuzlansko-podrinjskog kantona ovlašćuju se:

- PP "G.G. PROMET" TUZLA i
- SZR "PEČATOREZNICA", vl. Bašić A. sa sjedištem u DONJOJ ŠPIONICI.

2. Obavezuje se preduzeće i samostalna zanatska radnja iz prethodne tačke da pečate sa grbom Tuzlansko-podrinjskog kantona izrađuju samo na osnovu i u skladu sa rješenjima Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona, kojima je odobrena izrada takvih pečata.

3. Izrađene pečate sa grbom Kantona, do predaje kantonalnom organu ili drugom subjektu kome je odobrena izrada takvog pečata, ovlašćeno preduzeće i samostalna zanatska radnja

dužni su čuvati na sigurnom mjestu i odmah nakon izrade pečata uništiti sve matrice, kao i neuspjele i probne primjerke pečata.

4. Preduzeće i samostalna zanatska radnja iz tačke 1. ovog rješenja dužni su voditi evidenciju o izrađenim pečatima sa grbom Kantona u obliku posebne knjige, čiji broj stranica ovjerava Ministarstvo pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona.

5. Prije uručivanja pečata naručiocu, ovlašćeno preduzeće i samostalna zanatska radnja obavezni su obezbijediti donošenje tih pečata u Ministarstvo pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona, radi njihovog evidentiranja.

6. Ovlašćeno preduzeće i samostalna zanatska radnja, obavezni su da pri izradi, evidentiranju, čuvanju i predaji pečata sa grbom Kantona naručiocu, postupaju u skladu sa odredbama Zakona o pečatu Tuzlansko-podrinjskog kantona, Uputstvom o čuvanju i upotrebi pečata Tuzlansko-podrinjskog kantona, kao i u skladu sa ovim rješenjem.

7. Danom donošenja ovog rješenja prestaje da važi rješenje ministra pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06/12-052-1316/94 od 30. 12. 1994. godine.

8. Ovo rješenje biće objavljeno u "Službenim novinama Tuzlansko-podrinjskog kantona".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKO-PODRINJSKI
KANTON
MINISTARSTVO PRAVDE
Broj: 06/1-052-7925/97
Tuzla, 28. 5. 1997. g.

Ministar
Šemso Softić, v.r.

374

Na temelju članka 8. Zakona o pečatu Tuzlansko-podrinjske županije ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 3/94 i 7/96) Ministarstvo pravde Tuzlansko-podrinjske županije, donosi

RJEŠENJE

1. Za izradu pečata sa grbom Tuzlansko-podrinjske županije ovlašćuju se:

- PP "G.G. PROMET" TUZLA i
- SZR "PEČATOREZNICA", vl. Bašić A. sa sjedištem u DONJOJ ŠPIONICI.

2. Obavezuje se poduzeće i samostalna obrtnička radnja iz prethodne tačke da pečate sa grbom Tuzlansko-podrinjske županije izrađuju samo na temelju i sukladno s rješenjima Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjske županije, kojima je odobrena izrada takvih pečata.

3. Izrađene pečate sa grbom Kantona, do predaje županijskom organu ili drugom subjektu kome je odobrena izrada takvog pečata, ovlašćeno poduzeće i samostalna obrtnička radnja dužni su čuvati na sigurnom mjestu i odmah nakon izrade pečata uništiti sve matrice, kao i neuspjele i probne primjerke pečata.

4. Poduzeće i samostalna obrtnička radnja iz tačke 1. ovog rješenja dužni su voditi evidenciju o izrađenim pečatima sa grbom Županije u obliku posebne knjige, čiji broj stranica ovjerava Ministarstvo pravde Tuzlansko-podrinjske županije.

5. Prije uručivanja pečata naručiocu, ovlašćeno poduzeće i samostalna obrtnička radnja obavezni su osigurati donošenje tih pečata u Ministarstvo pravde Tuzlansko-podrinjske županije, radi njihovog evidentiranja.



SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKO-PODRINJSKOG KANTONA

OGLASNI DIO

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-3190/96 od 31. 7. 1996. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 43, dana 31. 7. 1996. godine upisano je Udruženje građana za lokalne razvojne inicijative "TALDI" sa sjedištem u Tuzli, Trg oslobođenja bb. Skraćeni naziv udruženja je: U.G. "TALDI" Tuzla.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

- omogućiti građanima Bosne i Hercegovine da doprinesu i utiču na proces strateškog planiranja, rekonstrukcije i razvoja, na lokalnom i državnom nivou,
 - podržati lokalne inicijative koje mogu pospješiti zapošljavanje,
 - omogućiti građanima BiH da se uključuju u diskusije o razvoju njihovih gradova i države,
 - organizira stručne skupove, savjetovanja, simpozije, kolokvije, seminare i dr.
 - uspostavlja saradnju sa asocijacijama i pojedincima koji su zainteresovani za program rada koji se bavi Udruženje,
 - razvija i unapređuje sistem informisanja korištenjem usluga domaćih i inostranih info servisa i vrši razmjenu informacija,
 - osigurava finansijska sredstva potrebna za svoj rad,
 - podstiče i sudjeluje u stručnom osposobljavanju svojih članova,
 - osniva preduzeća i agencije za realizaciju vlastitih projekata.
- Udruženje će djelovati na području općine Tuzla.
Udruženje zastupa i predstavlja: Kušjugić Mirza, predsjednik.
Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

35/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog Kantona broj: 06-213-9478/96 od 3. 12. 1996. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 101, dana 3. 12. 1996. godine upisano je: Udruženje građana boraca "Unija veterana" Brčko sa sjedištem u Brčkom, Gornji Rahić. Skraćeni naziv udruženja je: U.G. "Unija veterana" Brčko.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

- druženje i okupljanje građana boraca učesnika rata, u okviru svojih nadležnosti,
 - zalaganje za nezavisnost, suverenost i cjelovitost F BiH,
 - zalaganje u oblasti pravnog i socijalnog statusa pripadnika boraca i ostvarivanje njihovih prava, briga o ostvarivanju prava porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida,
 - briga o pomoći oko školovanja djece poginulih boraca,
 - pružanje raznih vidova pomoći invalidima rata i porodicama poginulih boraca,
 - briga o zapošljavanju, prekvalifikaciji, dokvalifikaciji i školovanju radno sposobnih boraca, invalida i porodica poginulih boraca,
 - uspostavljanje saradnje sa drugim boračkim organizacijama,
 - briga o mezarjima šehida i grobovima palih boraca,
 - pomaganju u prikupljanju arhivske i istorijske građe o pokretu otpora i oslobodilačkoj borbi,
 - zalaganje za dosljedno sprovođenje zakonitosti u radu državnih organa i sl.
- Udruženje će djelovati na području Tuzlansko-podrinjskog kantona.
Udruženje zastupa i predstavlja: Jusufović Hajrudin, predsjednik Upravnog odbora.
Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

36/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-10710/96 od 10. 02. 1996. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 104, dana 10. 02. 1997. godine upisan je: Sportski klub invalida sjedeće odbojke "SINOVI BOSNE" Lukavac.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

- da kroz tjelesno vaspitanje i obrazovanje, sportske treninge i sportska takmičenja uključujući što veći broj invalida,
- da podstiče i razvija sportski duh i sve oblike jačanja drugarstva, saradnje, samopouzdanja i solidarnosti među invalidima,
- da stvara uslove i mogućnosti invalidima za svestranu aktivnost u raznim sportskim i rekreativnim aktivnostima u cilju podizanja opšte tjelesne spremnosti i radne sposobnosti,

- da organizuju trenažni i takmičarski proces u okviru sportskog kluba i učestvovanje na regionalnim, republičkim i međunarodnim takmičenjima svojih članova,

- da putem rehabilitacionih, zdravstvenih, socijalnih i drugih ustanova doprinesu saniranju zdravstvenih i socijalnih problema svojih članova,
 - da organizuje i učestvuje na sportskim takmičenjima.
- Skraćeni naziv udruženja: SKISO "SINOVI BOSNE" Lukavac.
Udruženje će djelovati na području općine Lukavac.
Udruženje zastupa i predstavlja: Aračić Tufik, predsjednik Skupštine, Đuzić Asim, podpredsjednik Skupštine i Dautović Adi, sekretar.
Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

37/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-8683/96 od 07. 01. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 119, dana 07. 01. 1997. godine upisan je: Nogometni klub "Mladost" Gnojnica, sa sjedištem u Gnojnici bb.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

- takmičarske aktivnosti po kategorijama, pioniri, kadeti, seniori,
 - stručno-pedagoški i vaspitni rad sa pionirima, kadetima, seniorima,
 - razvijanje vrhunskog nogometnog sporta,
 - informisanje i propaganda,
 - briga o zdravstvenoj zaštiti članova udruženja,
 - rad sa trenerima.
- Skraćeni naziv udruženja: N.K. "Mladost" Gnojnica.
Udruženje će djelovati na području općine Lukavac.
Udruženje zastupa i predstavlja: Kurahović Ismet, predsjednik Skupštine i Sejdinović Amir, predsjednik Upravnog odbora.
Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

38/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-10537/96 od 07. 01. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 120, dana 07. 01. 1997. godine upisano je: Udruženje građana - Fudbalski klub "Rahički liližani" G. Rahić.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

- okupljanje građana, naročito mladih radi druženja, zblizavanja, pripreme za takmičenje, razvoj fizičke kulture, takmičenje na utakmicama, organizovanje utakmica,
 - podizanje zdravstvene i takmičarske sposobnosti svojih članova, postizanje što boljih takmičarskih rezultata.
- Skraćeni naziv udruženja: UG - FK "Rahički liližani" G. Rahić.
Udruženje će djelovati na području općine Brčko.
Udruženje zastupa i predstavlja: Lišić Zuhret, predsjednik Skupštine, Hercegovac Bakija, podpredsjednik Skupštine, Lišić Nedret, predsjednik Upravnog odbora i Šabanović Selim, podpredsjednik Upravnog odbora.
Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

39/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-10520/96 od 07. 01. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 121, dana 07. 01. 1997. godine upisano je: Udruženje građana Centar za žene "IVA", sa sjedištem u ulici Veljka Vlahovića broj 69 Tuzla.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

- okupljanje žena u cilju druženja,
- organizovanje seminara, okruglih stolova, predavanja, tematskih zborova, edukativnih tečajeva i javnih tribina,
- formiranje biblioteke koja bi ženi omogućila lakši pristup informacijama, a u kojoj bi se nalazila literatura (knjige, časopisi, štampa) sa tematikom vezanom za probleme i interesovanja žena,
- organizovanje seminara, savjetovanja, edukativnih tečajeva u cilju što boljeg obrazovanja žena,
- izdavanje biltena s ciljem informisanja članstva o radu Udruženja,

- pružanje pravnih savjeta ženama iz oblasti gdje su njihova prava ugrožena,
 - organizovanje druženja u vidu izleta, ekskuzija i sastanaka sa sličnim asocijacijama žena.
 Skraćeni naziv udruženja: "IVA" Tuzla.
 Udruženje će djelovati na području Tuzlansko-podrinjskog kantona.
 Udruženje zastupa i predstavlja: Mirjana Bajer, predsjednik Upravnog odbora
 - koordinatorka.
 Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

40/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-9909/96 od 13. 01. 1997. godine u Registru udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 122, dana 13. 01. 1997. godine upisan je: Kuglaški klub "Tehnički gasovi" Lukavac sa sjedištem u Lukavcu - Dom kulture.
 Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
 - takmičarske aktivnosti iz kuglaških disciplina po kategorijama: pionira - pionirki, kadeta - kadetkinja, seniora - seniorki i veterana,
 - stručno pedagoški i vaspitni rad,
 - razvijanje vrhunskog kuglaškog sporta,
 - briga o zdravstvenoj zaštiti članova udruženja.
 Udruženje će djelovati na području općine Lukavac.
 Udruženje zastupa i predstavlja: Hodžić Muharem, predsjednik predsjedništva.
 Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

41/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog Kantona broj: 06-213-10319/96 od 13. 01. 1997. godine u Registru udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 124, dana 13. 01. 1997. godine upisan je: Aero klub "Tuzla", sa sjedištem u Tuzli, Ul. M. Smajlovića br. 3.
 Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
 - osposobljavanje i usavršavanje vazduhoplovnih kadrova,
 - fizičke i sportske aktivnosti građana, naročito djece i omladine,
 - razvijanje, usavršavanje i istraživanje konstruktorske djelatnosti i samogradnje u vazduhoplovstvu,
 - pripreme sportista za sportska takmičenja i priredbe,
 - učestvovanje na sportskim takmičenjima i manifestacijama.
 Udruženje će djelovati na području Tuzlansko-podrinjskog kantona.
 Udruženje zastupa i predstavlja: Gusković Zvonko, predsjednik Upravnog odbora i Sinanović Sead, direktor kluba.
 Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

42/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-10546/96 od 13. 01. 1997. godine u Registru udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 125, dana 13. 01. 1997. godine upisano je: Udruženje građana "ROM", sa sjedištem u Đurđeviku, Živinice.
 Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
 - okupljanje, upoznavanje i druženje građana romske nacionalnosti i porijekla te članove njihovih porodica a radi održavanja jezika i običaja romskog naroda te širem upoznavanja sa kulturnim, privrednim i istorijskim tradicijama romskog naroda,
 - briga o starčkim domaćinstvima, ekonomskom i socijalnom stanju članova udruženja, te ljudskih i nacionalnih prava članova,
 - briga o interesima roma i o njihovom zapošljavanju,
 - briga o obrazovanju djece i omladine u smislu jačanja pripadnosti romskom narodu,
 - uspostavljanje informativnog centra u okviru kojeg bi se ostvarila komunikaciona veza sa romima i drugim zemljama i pojedincima u svijetu, a u cilju prikupljanja, transfera, skladištenja i obrade informacija iz domena rada udruženja i ostalih oblasti interesantnih za udruženje.
 Skraćeni naziv udruženja: U.G. "ROM" Đurđevik.
 Udruženje će djelovati na području općine Živinice.
 Udruženje zastupa i predstavlja: Beganović Muhamed, predsjednik Skupštine i Upravnog odbora.
 Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

43/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-4169/96 od 14. 01. 1997. godine u Registru udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 126, dana 14. 01. 1997. godine upisan je: Radio klub "Živinice", sa sjedištem u Živinicama, Ul. Oslobođenja bb.
 Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
 - planiranju i razvoju masovne, elementarne i vjunske tehničke kulture u oblasti telekomunikacija, elektronike i računarske tehnike,
 - planiranje i provođenje edukativne djelatnosti u oblasti telekomunikacija, elektronike i računarske tehnike, i u tom cilju saradnja sa zainteresovanim organizacijama i institucijama, u organizaciji kurseva, seminara, predavanja i prezentacija,
 - organizovanje i razvijanje i prezentacija djelovanja radio kluba, te prezentacija savremenih tehničkih dostignuća, u oblasti telekomunikacija, elektronike i računarske tehnike,
 - stimulisanje i unapređivanje pronalazaštva i inovatorstva,
 - ostvaruje međunarodnu saradnju.
 Skraćeni naziv udruženja: R.K. "Živinice" Živinice.

Udruženje će djelovati na području općine Živinice.
 Udruženje zastupa i predstavlja: Numanović Zijad, predsjednik, Mešić Džemal, podpredsjednik i Pastuhović Andrija, sekretar.
 Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

44/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-8912/96 od 14. 01. 1997. godine u Registru udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 127, dana 14. 01. 1997. godine upisano je: BIHAMK - Auto moto klub "Gradina" Gradačac sa sjedištem u Gradačcu, M. Tita bb.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
 - atraktivnim programima okuplja u članstvo vlasnike i vozače motornih vozila, te prijatelje automobilizma i motociklizma,
 - razvija i njeguje međusobnu solidarnost i uzajamnost među članovima i ostalim učesnicima u saobraćaju,
 - osigurava ostvarivanje članskih prava kad se članovi sa vozilom nalaze na putovanju,
 - zastupa interese članova kao potrošača u oblasti saobraćaja, automobilizma i turizma, te obavlja administrativne poslove u vezi saobraćajnih dozvola i vozačkih isprava,
 - zastupa i štiti interese članstva i drugih motorizovanih građana pred državnim organima privrednim i drugim organizacijama,
 - organizuje pružanje saobraćajno-tehničke i druge pomoći članovima i drugim učesnicima u saobraćaju i članovima inostranih auto-moto klubova,
 - organizuje, razvija i unapređuje djelatnosti koje su od interesa za članstvo kao što su služba pomoći i informacija, turing i pravna pomoć i sl.,
 - podstiče razvoj i unapređuje auto-moto sport, te organizuje takmičenja, smotre i druge vidove prezentacije auto-moto sporta,
 - vrši izdavanje dokumenata za bavljenje članova auto-moto sportom, a na osnovu pravilnika i zakona,
 - učestvuje u saobraćajno-tehničkom obrazovanju mladih, kroz razne vidove edukacije, te organizuje saobraćajno-tehnička takmičenja,
 - obavlja poslove javnih ovlaštenja koje mu u skladu sa zakonom i Statutom povjeri BIHAMK,
 - obavlja informativnu izdavačku djelatnost iz svog područja djelovanja,
 - organizuje osposobljavanje i usavršavanje kandidata za vozače motornih vozila.
 Skraćeni naziv udruženja: BIHAMK - AMK "Gradina" Gradačac.
 Udruženje će djelovati na području Tuzlansko-podrinjskog kantona.
 Udruženje zastupa i predstavlja: Trakić Merсед, predsjednik Skupštine, Kostić Goran, podpredsjednik i Selimović Omer, član Upravnog odbora.
 Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

45/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-10502/96 od 14. 01. 1997. godine u Registru udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 128, dana 14. 01. 1997. godine upisano je: Udruženje građana "Bratunac" sa sjedištem u Živinicama, Maršala Tita br. 20.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
 - pružanje pomoći članovima Udruženja u osposobljavanju za rad na kompjuteru,
 - obuka i tkanje čilima i serdžada i svih drugih predmeta koji se izvide na razboju (stroju za tkanje), domaće i vještačke vune, kao i obuka rada sa vunom, pletenje odjevnih predmeta,
 - obuka šivenja odjevnih predmeta, predmeta za spavanje i svih ostalih predmeta neophodnih za život,
 - obuka i izrada predmeta od svih vrsta konca, heklanje, necanje, makrame toledo i ostalo.
 Skraćeni naziv udruženja: UGB Živinice.
 Udruženje će djelovati na području Tuzlansko-podrinjskog kantona.
 Udruženje zastupa i predstavlja: Hasanović Fadila, predsjednik udruženja, Avdić Mevlida, predsjednik Glavnog odbora i Selimović Hajrija, podpredsjednik Glavnog odbora.
 Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

46/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-9970/96 od 14. 01. 1997. godine u Registru udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 129, dana 14. 01. 1997. godine upisano je: Udruženje građana studenata Doboj Istok, sa sjedištem: Doboj Istok, Klokotnica.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
 - informacija kulturnih, naučnih, intelektualnih i vjerskih vrijednosti bosansko-hercegovačkog društva i na tim vrijednostima razvoj svestrane studentske ličnosti,
 - uključivanje studenata u evropske i svjetske tokove života, kao i uključivanje studenata u sve tokove obnove općine,
 - uspostavljanje međunarodne suradnje na strukovnom, naučnom, kulturno-zabavnom, sportskom i humanitarnom nivou,
 - razvijanje ferijalne prakse u zemlji i inozemstvu za potrebe studenata zasnovane na naučno-stručnim programima fakulteta,
 - zastupanje i prezentiranje interesa studenata, a posebno studenata RVi, djece šehida i demobilisanih pripadnika OS R BiH pred organima i tijelima državnih institucija.
 Skraćeni naziv udruženja: UGS Doboj Istok.
 Udruženje će djelovati na području Tuzlansko-podrinjskog kantona.

Udruženje zastupa i predstavlja: Mahmutović Esad, predsjednik predsjedništva i Hasićević Amir, dopredsjednik.
Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

47/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-10351/96 od 15. 01. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 131, dana 15. 01. 1997. godine upisan je: Fudbalski klub "Sloga" Tojšići, sa sjedištem u Tojšićima.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

- okupljanje djece, omladine i građana u cilju bavljenja fudbalskim sportom na području općine Kalesija,
- učestvovanje na takmičenjima,
- rad na usavršavanju vlastitog stručnog trenerskog i igračkog kadra,
- na afirmaciji i propagandi fudbalskog sporta i njegove vrijednosti
- podizanju sportskih i drugih objekata radi obezbjeđivanja što povoljnijih uslova za rad i razvoj fudbalskog sporta.

Skraćeni naziv udruženja: F.K. "Sloga" Tojšići.

Udruženje će djelovati na području opštine Kalesija.

Udruženje zastupa i predstavlja: Enver Šmigalović, predsjednik kluba i Sulejman Gutić, zamjenik.

Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

48/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-10358/96 od 20. 01. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 132, dana 20. 01. 1997. godine upisano je: Udruženje građana - Otvoreno društvo Lipnica.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

- zalaganje za pokretanje procesa jačanja međusobnog povjerenja motivisanog humanizmom, punu ravnopravnost građana, bez obzira na njihovu političku, nacionalnu, vjersku, socijalnu, starosnu i spolnu pripadnost, poštovanje svih ljudskih prava i sloboda u skladu sa Deklaracijom o pravima čovjeka, razvijanje osjećaja bosanskohercegovačkog i zavičajnog patriotizma na temeljima pozitivnog kulturnog i etničkog iskustva, stvaranje uslova za evropski kvalitet života i rada u svim oblastima: urbano-komunalnog, poduzetničkog, naučnog, kulturnog, zdravstvenog, privrednog, sportskog, itd. očuvanje i njegovanje multinacionalnog i multireligijskog, materijalnog i duhovnog naslijeđa, u skladu sa civilizacijskim tendencijama, povezivanje i saradnju sa sličnim udruženjima, otvaranje platforme za međunarodnu razmjenu i susrete različitih tradicija i kultura, razvijanje saradnje sa obrazovnim organizacijama, sindikalnim udruženjima, sportskim organizacijama i sl. iz Evrope i svijeta.

Skraćeni naziv udruženja: ODL Lipnica.

Udruženje će djelovati na području Tuzlansko-podrinjskog kantona.

Udruženje zastupa i predstavlja: Murić Ramiz, predsjednik Udruženja i Upravnog odbora.

Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

49/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-7761/96 od 03. 02. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 133, dana 03. 02. 1997. godine upisan je: Fudbalski klub "Ratar" Brka.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

- okupljanje djece i omladine u cilju aktivnog bavljenja fudbalskim sportom, njegov razvoj i unapređenje,
- stalno usavršavanje svojih fudbalera kao i stručnog kadra,
- organizovanje i sprovođenje različitih fudbalskih takmičenja i sportskih manifestacija,
- organizovanje pune zdravstvene zaštite i stalne kontrole sportista,
- podizanje sportskih i drugih objekata radi obezbjeđivanja što optimalnijih uslova za rad Kluba i obezbjeđenja materijalnih sredstava.

Skraćeni naziv udruženja: F.K. "Ratar" Brka.

Udruženje će djelovati na području općine Brčko.

Udruženje zastupa i predstavlja: Rahman Saćir, predsjednik Upravnog odbora.

Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

50/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-10562/96 od 20. 01. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 134, dana 20. 01. 1997. godine upisan je: Klub "ZLATNIH LJILJANA" Lukavac.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

- permanentnu brigu o materijalnom i socijalnom položaju porodica šehida - nosilaca priznanja "Zlatni liljani", ratnih vojnih invalida, kao i svih drugih članova udruženja i članova njihovih porodica, te drugih patriota čiji je doprinos za slobodu i nezavisnu Republiku Bosnu i Hercegovinu bio dragocjen,

- kontinuirano praćenje rada svakog pripadnika Udruženja - kluba, afirmacija i stimulacija uspješnih kao i odstranjivanje svih čije je djelovanje u suprotnosti sa programskim ciljevima kluba,

- očuvanje doprinosa u borbi za slobodu i nezavisnu BiH i obezbjeđivanje mjesta kluba na društvenoj ljestvici shodno njenom stvarnom doprinosu.

Udruženje će djelovati na području općine Lukavac.

Udruženje zastupa i predstavlja: Arapčić Ismet, predsjednik Skupštine i Alibašić Senaid, predsjednik Upravnog odbora.

Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

51/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-540/97 od 20. 01. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 135, dana 23. 01. 1997. godine upisano je: Udruženje daktilografa, stenografa i birotehničara Tuzlansko-podrinjskog kantona, sa sjedištem u Tuzli, Trg oslobođenja bb.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

- usavršavanje metoda učenja daktilografije i stenografije, boljeg i racionalnijeg korištenja savremenih sredstava za pisanje, diktiranje, prepisivanje, umnožavanje itd.,

- organizaciji takmičenja daktilografa, stenografa i steno-faktilografa,

- saradnji i pružanju stručne pomoći preduzećima i drugim organizacijama i zajednicama kojima je zadatak da rade na unapređenju kancelarijskog poslovanja i stručnom osposobljavanju kadrova za te poslove,

- organizovanju predavanja, seminara, simpozijuma i zajedničkih vježbi stenografa, daktilograta i ostalih birotehničkih radnika u cilju njihovog stručnog usavršavanja,

- rješavanju profesionalnih pitanja u vezi sa statusnim položajem i pravima izvršilaca birotehničkih poslova, njihovog normiranja, nagradivanja i uslova rada, i u vezi s tim podnošenje prijedloga i preporuka nadležnim organima,

- organizaciji tečajeva za učenje stenografije, daktilografije i drugih birotehničkih poslova za svoje časove i za potrebe drugih zainteresovanih subjekata,

- izdavanju stručnih knjiga, listova, priručnika i časopisa, te nabavci stručnih knjiga i literature iz zemlje i inostranstva, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima kojima je ovo regulisano,

- organizovanju i vršenju provjere znanja u daktilografiji, stenografiji i drugim zvanjima za svoje članstvo,

- organizovanju za svoje članove društvenog zabavnog kulturnog - sportskog života putem zajedničkih kulturno-umjetničkih i drugih priredbi, seminara, grupnih izleta, putovanja itd.

Skraćeni naziv udruženja: UDSB TPK.

Udruženje će djelovati na području Tuzlansko-podrinjskog kantona.

Udruženje zastupa i predstavlja: Alibegović Tahira, predsjednik Udruženja i Šabić Satka, dopredsjednik Udruženja.

Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

52/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-693/97. od 20. 01. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 136, dana 20. 01. 1997. godine upisano je: Udruženje taksista "Gradski taxi", sa sjedištem u ul. Alije Alijagića br. 48 Tuzla.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

- učestvovanje u kreiranju i praćanju svih državnih, federalnih, regionalnih i općinskih propisa iz oblasti djelatnosti taksi prevoza, kao i davanje prijedloga, sugestija i mišljenja nadležnim organima za donošenje novih i izmjenu postojećih propisa,

- zastupanje interesa taksista pred nadležnim organima i institucijama, te pomoć kod ostvarivanja prava taksista vezanih za pravnu, socijalnu i zdravstvenu zaštitu i slično,

- u cilju osiguranja i poboljšanja socijalne sigurnosti, stara se o obezbjeđenju životnih namirnica, uslova stanovanja, materijalne pomoći, školovanju djece i drugih vidova socijalne zaštite taksista i njihovih porodica,

- briga o zapošljavanju, prekvalifikaciji, stručnom usavršavanju, dokvalifikaciji i školovanju članova i njihovih porodica,

- učešće u određivanju rasporeda taksi stajališta, određivanje novih i briga o održavanju stajališta,

- izdavanje publikacija, glasila i brošura,

- kompjuterska obrada knjigovodstvenih i drugih podataka.

Udruženje će djelovati na području Tuzlansko-podrinjskog kantona.

Udruženje zastupa i predstavlja: Jahić Izudin, predsjednik Upravnog odbora i Fiziović Ešref zamjenik predsjednika Upravnog odbora.

Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

53/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-8981/96 od 20. 01. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 137, dana 20. 01. 1997. godine upisano je: Udruženje građana - Radio klub "Lukavac Gornji", sa sjedištem: Lukavac Gornji bb, Gradačac (zgrada društvenog doma).

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

- obrazovanju građanstva za radiooperatore svih kategorija, radiokonstruktoru, radiogoniometriste i operatore na računaru,

- organizovanje takmičenja i smotre na svim nivoima iz radiotelegrafije, radiogoniometrije, elektronike, konstruktorstva i računarske tehnike,

- učešće u međuklupskim, državnim i međunarodnim radio takmičenjima i drugo.

Skraćeni naziv udruženja: U.G. RK "Lukavac G".
Udruženje će djelovati na području općine Gradačac.
Udruženje zastupa i predstavlja: Hećimović Jasmin, predsjednik Upravnog odbora i Bajramović Taib, podpredsjednik Upravnog odbora.
Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

54/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-10483/96 od 21. 01. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 138, dana 21. 01. 1997. godine upisan je: Fudbalski klub "Rainci G" Rainci Gornji.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
- okupljanje djece, omladine i građana u cilju aktivnim bavljenjem fudbalskim sportom,
- rad na pravilnom sportskom, moralnom i humanom vaspitanju članstva i razvijanju patriotizma,
- učestvovanje na takmičenjima,
- rad na školovanju vlastitog stručnog kadra i njihovom vaspitanju,
- saradnja sa drugim fudbalskim klubovima BiH, sportskim organizacijama i asocijacijama vezanim za sport i fizičku kulturu,
- podizanju sportskih i drugih objekata radi obezbjeđenja što povoljnijih uslova za rad kluba.

Skraćeni naziv udruženja: F.K. "Rainci G" Rainci Gornji.
Udruženje će djelovati na području općine Kalesija.
Udruženje zastupa i predstavlja: Ismet Pilavdžić, predsjednik Kluba i Ševal Džafić, zamjenik predsjednika.
Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

55/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-10357/96 od 22. 01. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 139, dana 22. 01. 1997. godine upisano je: Udruženje građana - Duvački i jazz orkestar Tuzla, sa sjedištem u Tuzli, Ul. Sabana Zahirovića br. 2/1.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
- okupljanje mladih ljudi zainteresovanih za muziku, koji bi, uz stručnu pomoć kvalifikovanih i priznatih stručnjaka razvijali svoje sposobnosti i kreativnost, a u cilju prevazilaženja traumatičnih ratnih iskustava koja su imala loš uticaj na psihu mladih ljudi,
- omogućavanje mladim ljudima da se okupljaju i stiču znanja i vještine, bez obzira na svoju nacionalnu i vjersku pripadnost, te političko opredjeljenje, a u cilju zadovoljenja svojih potreba i interesovanja za sve oblike umjetničkog izražavanja.

Skraćeni naziv udruženja je: Duvački i jazz orkestar Tuzla.
Udruženje će djelovati na području Tuzlansko-podrinjskog kantona.
Udruženje zastupa i predstavlja: Bakić Mehmed, predsjednik Udruženja i Upravnog odbora.
Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

56/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-10549/96 od 23. 01. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 140, dana 23. 01. 1997. godine upisan je: Fudbalski klub "Mladost" Solina.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
- organizovanje i igranje fudbala za sve uzraste, kroz selekcije seniori, juniori, kadeti, pioniri i žensku fudbalsku ekipu, u cilju aktivnog bavljenja sportom,
- podizanje zdravstvene i radne sposobnosti svog članstva,
- rad na pravilnom sportskom i humanom vaspitanju svojih članova,
- stvaranje i proširivanje materijalne osnove za bavljenje fudbalskim sportom,
- učestvovanje u takmičenjima,
- rad na usavršavanju i školovanju stručnog kadra.

Skraćeni naziv udruženja je: F.K. "Mladost" Solina.
Udruženje će djelovati na području Tuzlansko-podrinjskog kantona.
Udruženje zastupa i predstavlja: Topčagić Akif, predsjednik Skupštine i Konjić Mustafa, dopredsjednik Skupštine.
Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

57/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-10543/96 od 23. 01. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 141, dana 23. 01. 1997. godine upisano je: Udruženje mještana Babunovići.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
- djelatnost na podsticanju razvoja malih firmi, mikropreduzeća i drugih djelatnosti,
- obezbjeđenje uslova za realizaciju specijalnih kurseva od strane kompetentnih fizičkih i pravnih lica, a u cilju ostvarivanja programskih zadataka udruženja,
- organizovano djelovanje na svim poljima radi stvaranja predušlova i realizacije osnovnih ciljeva Udruženja, a u koju svrhu Udruženje može formirati i preduzeće u skladu sa zakonom.

Skraćeni naziv udruženja je: UMB Babunovići.
Udruženje će djelovati na području sela Babunovići.
Udruženje zastupa i predstavlja: Isić Ibrahim, predsjednik.
Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

58/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-6148/96 od 27. 01. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 142, dana 27. 01. 1997. godine upisana je: Jedinstvena organizacija boraca "Unija veterana" općine Gradačac.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
- praćenje stanja u oblasti pravnog i socijalnog statusa pripadnika Oružanih snaga R/V BiH,
- praćenje ostvarivanja prava porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i boraca, umrlih ratnih vojnih invalida i boraca na izuzetnu, invalidsku penziju, vojne invalidnine, zdravstvenu zaštitu, blagovremenu isplatu i usklađivanje novčanih primanja i ostvarivanja drugih prava,
- pružanje raznih vidova materijalne pomoći i besplatne zdravstvene zaštite, nabavke ortopedskih pomagala, specijalnih motornih vozila,
- staranje o izmještanju ranjenih i oboljelih boraca i članova uže porodice na odgovarajuće liječenje i rehabilitaciju,
- briga o zapošljavanju, prekvalifikaciji, dokvalifikaciji i školovanju radno sposobnih članova uže porodice šehida i poginulih boraca,
- briga o djeci poginulih boraca i djeci boraca koji nisu u mogućnosti da svojoj djeci obezbijede školovanje i materijalnu sigurnost,
- poticanje reformi u organizaciji državnih organa i ustanova, te sudjelovanje u pripremi propisa iz oblasti socijalnog i pravnog statusa porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i boraca,
- briga o porodicama nestalih boraca i trajno traganje za istim.

Skraćeni naziv udruženja je: JOB "Unija veterana" općine Gradačac.
Udruženje će djelovati na području općine Gradačac.
Udruženje zastupa i predstavlja: Beširović Sead, predsjednik Upravnog odbora.
Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

59/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-398/96 od 27. 01. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 143, dana 27. 01. 1997. godine upisano je: Udruženje prognanika iz Bijeljine i Janje, sa sjedištem: Tuzla, MZ Janja (kod Muzičke škole).

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
- organizovanje građana Bijeljine i Janje i njihovo blagovremeno informisanje o svim aktivnostima koje preduzimaju OSC, UNHCR, vladine organizacije, ostale organizacije i ovo Udruženje u cilju povratka na svoja imanja,
- održavanje javnih skupova sa građanima Bijeljine i Janje u istom cilju ili radi davanja podrške drugim organizacijama i institucijama koje djeluju u tom smjeru,
- saradnja sa drugim istim ili sličnim udruženjima i asocijacijama,
- prikupljanje pismenih podnesaka građana Bijeljine i Janje radi izjašnjavanja istih za dobrovoljni povratak.

Udruženje će djelovati na području Tuzlansko-podrinjskog kantona.
Udruženje zastupa i predstavlja: Hujdurović Meho, predsjednik Udruženja i Zakomac Emin, zamjenik predsjednika.
Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

60/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-10561/96 od 20. 02. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 144, dana 20. 02. 1997. godine upisan je: Streljački klub "Turija", sa sjedištem: Turija (Dom kulture).

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
- takmičarske aktivnosti iz streljačkih disciplina po kategorijama, pioniri, kadeti-kadetkinje, seniori-seniorke i veterani,
- stručno-pedagoški i vaspitni rad sa pionirima - pionirkama,
- razvijanje vrhunskog streljačkog sporta,
- briga o zdravstvenoj zaštiti članova udruženja,
- rad sa trenerima.

Udruženje će djelovati na području općine Lukavac.
Udruženje zastupa i predstavlja: Huskić Amir, predsjednik Skupštine i Huskić Nihad, predsjednik Upravnog odbora.
Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

61/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-1610/97 od 06. 02. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 145, dana 06. 02. 1997. godine upisano je: Udruženje taksista "Živnice-taxi", Živnice.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
- učestvovanje u kreiranju i plaćanju svih propisa iz oblasti djelatnosti taksi prevoza, kao i davanje prijedloga, sugestija i mišljenja nadležnim organima za donošenje novih i izmjenu postojećih propisa,
- zastupanje interesa taksista pred nadležnim organima i institucijama, te pomoć kod ostvarivanja prava taksista vezanih za: socijalnu, pravnu, zdravstvenu zaštitu i sl.,
- briga o zapošljavanju, prekvalifikaciji, stručnom usavršavanju i školovanju članova i njihovih porodica,
- učešće u određivanju rasporeda taksi stajališta, određivanje novih i briga o održavanju istih,

- izdavanje publikacija, glasila i brošura,
- kompjuterska obrada knjigoyodstvenih i drugih podataka za svoje potrebe.
Skraćeni naziv udruženja je: Živnice, Druga ulica bb.

Udruženje će djelovati na području Tuzlansko-podrinjskog kantona. Udruženje zastupa i predstavlja: Isaković Perviz, predsjednik Udruženja i Sefer Muminović, zamjenik predsjednika Udruženja.
Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

62/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-10300/96 od 06. 02. 1997. godine u Registru udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 146, dana 06. 02. 1997. godine upisan je: Kuglaški klub "ZRINSKI" Ljubače, sa sjedištem: Ljubače bb.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
- okupljanje djece i omladine u cilju aktivnog bavljenja kuglaškim sportom, njegov razvoj i unapređenje,
- stalno usavršavanje kvaliteta svojih sportaša-kuglaša i stručnog kadra,
- organizovanje i provođenje različitih kuglaških takmičenja i sportskih manifestacija,
- organizovanje pune zdravstvene zaštite i stalne kontrole sportista,
- podizanje zdravstvene, radne i sportske sposobnosti i svojih članova,
- podizanje sportskih i drugih objekata radi obezbjeđivanja što optimalnijih uslova za rad Kluba i obezbjeđivanja materijalnih sredstava.
Skraceni naziv udruženja: K.K. "ZRINSKI" Ljubače.
Udruženje će djelovati na području Tuzlansko-podrinjskog kantona. Udruženje zastupa i predstavlja: Drago Tokić, predsjednik Upravnog odbora, Muamer Omerčajić, zamjenik predsjednika Upravnog odbora i Milenko Grgić, član Upravnog odbora.
Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

63/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-845/97 od 10. 02. 1997. godine u Registru udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 148, dana 10. 02. 1997. godine upisan je: Sportski karate klub "ORIJENT", sa sjedištem: Tuzla, Ul. Blagoja Pirovića broj 55.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
- tjelesni odgoj i vaspitanje, treninzi i održavanje kvaliteta karate vještine kao sporta,
- edukacija mladih i poduka karate vještina,
- izrada publikacija i knjiga iz oblasti karate sporta,
- razmjena iskustava sa inostranim sportskim klubovima iste ili slične vrste, kao i učešće na međunarodnim takmičenjima,
- organizacija polaganja za sticanje pojaseva i zvanja u karate sportu.
Skraceni naziv udruženja: SKK "ORIJENT" Tuzla.
Udruženje će djelovati na području Tuzlansko-podrinjskog kantona. Udruženje zastupa i predstavlja: Babajić Sadil, predsjednik Upravnog odbora.
Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

64/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-10447/96 od 10. 02. 1997. godine u Registru udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 148, dana 10. 02. 1997. godine upisan je: Udruženje građana Lovачko društvo "Lane", sa sjedištem: Gornji Rahić.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
- zaštita, uzgoj i lov divljači,
- gazdovanje lovištem,
- razvoj lovno-turizma i ugostiteljstva,
- proizvodnja divljači u posebno izgrađenim farmama i tovilistiama.
Skraceni naziv udruženja: U.G.L.D. "LANE" Gornji Rahić.
Udruženje će djelovati na području Tuzlansko-podrinjskog kantona. Udruženje zastupa i predstavlja: Karalić Abdulah, predsjednik predsjedništva.
Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

65/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-941/97 od 12. 02. 1996. godine u Registru udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 149, dana 12. 02. 1997. godine upisano je: Udruženje građana intelektualne omladine, sa sjedištem u Tuzli zgrada OS "Međan".

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
- rad sa bosanskom omladinom, učenje stranih jezika,
- surađivanje sa organizacijama unutar i van BiH koje imaju iste ciljeve i organizovanje zajedničke aktivnosti na kulturnim, propagandnim i obrazovnim poljima, međusobnih posjeta, izmjene iskustava i dr.
Skraceni naziv udruženja: U.G. intelektualne omladine Tuzla.
Udruženje će djelovati na području Tuzlansko-podrinjskog kantona. Udruženje zastupa i predstavlja: Dr. Muhammad Ali, predsjednik Upravnog odbora i Hatim Ibrahim, zamjenik predsjednika Upravnog odbora.
Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

66/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-98/97 od 12. 02. 1997. godine u Registru udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 150, dana 12. 02. 1997. godine upisana je: Jedinствена organizacija boraca "Unija veterana" općine Kalesija.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
- praćenje stanja u oblasti pravnog i socijalnog statusa pripadnika Oružanih snaga F BiH,
- praćenje ostvarivanja prava porodica šehida i poginulih boraca, RVI i boraca, umrlih ratnih invalida i boraca na izuzetnu, invalidsku penziju, vojne invalidnine, zdravstvenu zaštitu, blagovremenu isplatu i usklađivanje novčanih primanja i ostvarivanja drugih prava,
- pružanje raznih vidova materijalne pomoći i besplatne zdravstvene zaštite, nabavke ortopedskih pomagala, specijalnih motornih vozila i sl.,
- staranje o izmještanju ranjenih i oboljelih boraca i članova njihove uže porodice izvan Države na odgovarajuće liječenje i rehabilitaciju,
- briga o zapošljavanju, prekvalifikaciji, dokvalifikaciji i školovanju radno sposobnih članova uže porodice šehida i poginulih boraca, RVI i boraca,
- briga o djeci poginulih boraca i djeci boraca koji nisu u mogućnosti da svojoj djeci obezbijede školovanje i materijalnu sigurnost,
- briga o mezarima šehida i grobovima palih boraca u našem oslobodilačkom ratu,
- prikupljanje arhivske istorijske građe o pokretu otpora i oslobodilačkoj borbi, te edicija sakupljanje i naučno obrađene građe u sklopu izdavačke djelatnosti JOB "Unije veterana",
- pokretanje službenog glasila JOB "Unije veterana".
Skraceni naziv udruženja je: JOB "Unija veterana" općine Kalesija.
Udruženje će djelovati na području općine Kalesija.
Udruženje zastupa i predstavlja: Hodžić Mehmed, predsjednik Upravnog odbora.
Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

67/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-10030/96 od 12. 02. 1997. godine u Registru udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 151, dana 12. 02. 1997. godine upisano je: Udruženje građana lovaca Lovачko društvo "Svatovac" Lukavac.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
- donosi lovno-privrednu osnovu za lovište kojim gazduje,
- prati realizaciju lovno-privredne osnove i preduzima odgovarajuće mjere za njenu blagovremenu i dosljednu primjenu,
- donosi godišnji plan odstrela divljači,
- stara se o zaštiti ugrožene divljači preduzimanjem odgovarajućih mjera u lovištu,
- unosi i razmnožava nove vrste divljači u svom lovištu i brine se o poboljšanju kvalitete divljači,
- razvija lovni turizam, sportsko lovljenje i rekreaciju,
- razvija kinološku aktivnost radi održavanja autohtonih i uvođenje novih pasmina lovnih pasa i dr.,
- preduzima potrebne mjere na smanjenju štetočina u lovištu,
- razvija lovno streljaštvo.
Skraceni naziv udruženja: U.G. Lovачko društvo "Svatovac" Lukavac.
Udruženje će djelovati na području općine Lukavac.
Udruženje zastupa i predstavlja: Arapčić Ismet, predsjednik.
Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

68/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-314/97 od 14. 02. 1997. godine u Registru udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 152, dana 14. 02. 1997. godine upisan je: Odred izviđača "DUGA", sa sjedištem: Ljubače bb Tuzla.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
- doprinosi razvoju članova na dostizanju njihovih punih fizičkih, umnih, duhovnih mogućnosti,
- razvija kod izviđača ljubav prema prirodi i životu u njoj, razumjevanju za njene zakone i uči ih da čuvaju floru i faunu i ostala bogatstva prirode i uključuje ih u sve akcije zaštite prirode, čovjekove radne i životne sredine,
- podstiče kod članova interesovanja za nauku, tehniku i kulturu,
- doprinosi korisnom ispunjavanju slobodnog vremena mladih, rekreaciji i odmoru.
Skraceni naziv udruženja: O.I. "DUGA" Tuzla.
Udruženje će djelovati na području općine Tuzla.
Udruženje zastupa i predstavlja: Tomo Tokić, stariješina i Rado Galušić, načelnik.
Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

69/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-261/97 od 14. 02. 1997. godine u Registru udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 153, dana 14. 02. 1997. godine upisan je: Fudbalski klub "MLADOST" Kikači.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
- okupljanje djece, omladine i građana u cilju aktivnog bavljenja fudbalskim sportom,
- učestvovanje na takmičenjima,
- rad na školovanju i usavršavanju vlastitog stručnog kadra,
- afirmaciji i propagandi fudbalskog sporta,

- podizanju sportskih objekata radi obezbjeđivanja što povoljnijih uslova za rad fudbalera.

Skraćeni naziv udruženja: F.K. "MLADOST" Kikači.
Udruženje će djelovati na području općine Kalesija.
Udruženje zastupa i predstavlja: Rasim Avdibašić, predsjednik Upravnog odbora i Nuraga Selimović, zamjenik predsjednika Upravnog odbora.
Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

70/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-10707/96 od 14. 02. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 154, dana 14. 02. 1997. godine upisan je: Karate klub "Bosna-Kalesija" Kalesija.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
- okupljanje djece, omladine i građana u cilju bavljenja karate sportom,
- učestvovanje na takmičenjima,
- rad na usavršavanju vlastitog stručnog kadra,
- saradnju sa drugim klubovima, sportskim organizacijama i savezima.
Skraćeni naziv udruženja: Kar. k. "Bosna-Kalesija" Kalesija.
Udruženje će djelovati na području općine Kalesija.
Udruženje zastupa i predstavlja: Enver Jukanović, predsjednik kluba.
Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

71/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-1224/97 od 14. 02. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 155, dana 14. 02. 1997. godine upisan je: Odbojkaški klub "BOSNA", sa sjedištem u Kalesiji, Patriotske lige bb.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
- okupljanje djece, omladine i građana u cilju bavljenja odbojkaškim sportom,
- usklađivanje i koordinaciju zajedničkih interesa i aktivnosti u cilju obezbjeđenja uslova za rad ekipa u klubu,
- obezbjeđivanje i stručno usavršavanje vlastitog stručnog i igračkog kadra,
- ostvarivanje učešća u takmičenjima svih kategorija,
- ostvarivanje organizovane saradnje sa drugim klubovima i savezima,
- podizanje sportskih objekata radi obezbjeđenja što boljih uslova za rad kluba.
Skraćeni naziv udruženja: OK "BOSNA" Kalesija.
Udruženje će djelovati na području općine Kalesija.
Udruženje zastupa i predstavlja: Nijaz Karić, predsjednik kluba.
Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

72/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-1225/97 od 14. 02. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 156, dana 14. 02. 1997. godine upisan je: Fudbalski klub "BOSNA" Kalesija.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
- okupljanje djece, omladine i građana u cilju aktivnog bavljenja fudbalskim sportom,
- učestvovanje na takmičenjima,
- rad na školovanju i usavršavanju vlastitog stručnog kadra,
- afirmaciji i propagandi fudbalskog sporta,
- podizanju sportskih i drugih objekata radi obezbjeđivanja što optimalnijih uslova za rad kluba.
Skraćeni naziv udruženja: FK "BOSNA" Kalesija.
Udruženje će djelovati na području općine Kalesija.
Udruženje zastupa i predstavlja: Tusunbegović Dževad, predsjednik kluba.
Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

73/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-10560/96 od 20. 02. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 157, dana 20. 02. 1997. godine upisano je: Društvo dobrovoljnih davaoca krvi, sa sjedištem: Lukavac, Macan Antuna bb.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
- obezbjeđivanje potrebne količine krvne plazme za građane bez obzira na njihovu rasu, boju kože, spol, jezik, religiju, nacionalno i socijalno porijeklo, imovinsko stanje i mjesto rođenja,
- vođenje evidencije sa popisanim podacima o dobrovoljnim davaocima krvi,
- pomaganje dobrovoljnim davaocima krvi,
- organizovanje raznih tečajeva i kurseva u okviru djelatnosti udruženja.
Udruženje će djelovati na području općine Lukavac.
Udruženje zastupa i predstavlja: Arapčić Nihad, predsjednik Skupštine i Hofbauer Dragan, zamjenik predsjednika Skupštine.
Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

74/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-10709/96 od 21. 02. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 158, dana 21. 02. 1997. godine upisan je: Fudbalski klub "TURUJA", sa sjedištem: Turija, stadion Fudbalskog tima.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
- takmičarske aktivnosti po kategorijama, pioniri, kadeti, seniori,
- stručno-pedagoški i vaspitni rad sa pionirima, kadetima, seniorima,
- razvijanje vrhunskog nogometnog sporta,
- briga o zdravstvenoj zaštiti članova udruženja,
- rad sa trenerima.
Udruženje će djelovati na području općine Lukavac.
Udruženje zastupa i predstavlja: Tagić Ehvadija, predsjednik Skupštine i Imamović Nijaz, predsjednik Upravnog odbora.
Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

75/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-10708/96 od 21. 02. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 159, dana 21. 02. 1997. godine upisan je: Šahovski klub "TURUJA", sa sjedištem: Turija (Dom kulture).

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
- takmičarske aktivnosti iz šahovskih disciplina pionira-pioniri, kadeta, kadetkinja, seniora-seniorki,
- stručno-pedagoški i vaspitni rad,
- razvijanje vrhunskog šahovskog sporta,
- briga o zdravstvenoj zaštiti članova udruženja,
- rad sa trenerima.
Udruženje će djelovati na području općine Lukavac.
Udruženje zastupa i predstavlja: Mahović Adem, predsjednik Skupštine i Burgić Osman, predsjednik Upravnog odbora.
Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

76/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-1677/97 od 21. 02. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 160, dana 21. 02. 1997. godine upisano je: Kulturno umjetničko društvo "BOSNA" Bokavići, sa sjedištem: Dom kulture - Bokavići.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
- aktivno učestvovanje u razvijanju kulture i umjetnosti,
- njegovanje običaja ovog kraja i svih krajeva na području F BiH,
- okupljanje talenata svih uzrasta uključujući ih u postojeće sekcije društva,
- organizacija oko raznih kulturno-zabavnih manifestacija,
- briga o zdravstvenoj zaštiti članova udruženja,
- rad sa koreografima.
Udruženje će djelovati na području općine Lukavac.
Udruženje zastupa i predstavlja: Hodžić Mevludin, predsjednik Skupštine i Šubić Danis, predsjednik Predsjedništva.
Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

77/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-2570/97 od 24. 02. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 161, dana 24. 02. 1997. godine upisan je: Klub borilačkih sportova "TUZLA-SINALCO", sa sjedištem: Tuzla, ul. Žarka Vukovića broj 15.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:
- organizovanje škola karatea i drugih borilačkih sportova za sve uzrasne kategorije,
- organizovanje trenaznog procesa za takmičarske grupe svih uzrasnih i polnih kategorija,
- organizovanje trenaznog procesa za polaganje i sticanje zvanja u karateu u drugim borilačkim sportovima za sve uzrasne i polne kategorije,
- organizovanje seminara za sudjiska i trenerska zvanja,
- organizovanje trenaznog procesa za takmičarske ekipe i pojedince u borbama i katama i učestvovanje na takmičenjima,
- organizovanje kurseva-seminara samoodbrane,
- organizovanje trenaznog procesa za ful kontakt karate, kik box, boks, samoodbranu, džudo, aikido.
Skraćeni naziv udruženja: KBS "TUZLA-SINALCO" Tuzla.
Udruženje će djelovati na području općine Tuzla.
Udruženje zastupa i predstavlja: Halid Kovač, predsjednik Skupštine, Hasanović Suljo, predsjednik Upravnog odbora i Selman Fikret, član Upravnog odbora.
Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

78/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-1594/97 od 24. 02. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 162, dana 24. 02. 1997. godine upisano je: Udruženje sazlija Tuzlansko-podrinjskog kantona, sa sjedištem: Tuzla, Mitra Trifunovića br. 91.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

- da aktivno učestvuje u razvoju kulture i umjetnosti,
- da njeguje običaje ovog kraja,
- da okuplja najširi krug talenata, uključujući ih u postojeće sekcije Udruženja,
- da stvara mogućnost svojim članovima da se bave i usavršavaju u jednom ili više umjetničkih izraza,
- da organizuje i sudjeluje na priredbama, koncertima, smotrama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje će djelovati na području Tuzlansko-podrinjskog kantona. Udruženje zastupa i predstavlja: Bajro Bačić, predsjednik Udruženja i Mirza Džonić sekretar Udruženja.

Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

79/97**OGLAS**

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-6152/96 od 04. 03. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 163, dana 04. 03. 1997. godine upisano je: Jedinstvena organizacija boraca "Unija veterana" Modriča.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

- zalaganje za nezavisnu, suverenu i cjelovitu BiH, zajednicu ravnopravnih naroda koji u njoj žive,
- izgradnja demokratskog građanskog društva utemeljenog na slobodama, pravima i dužnostima čovjeka i građanina,
- praćenje stanja u oblasti pravnog i socijalnog statusa pripadnika Oružanih snaga R/F,
- praćenje ostvarivanja prava porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i boraca, umrlih ratnih vojnih invalida na izuzetnu, invalidsku penziju, vojne invalidnine, zdravstvenu zaštitu, blagovremenu isplatu i uskladjivanje novčanih primanja i ostvarivanja drugih prava,
- staranje o obezbjeđenju životnih namirnica, uslova stanovanja, pomoći u odjedi i obuci, školovanju djece boraca i drugim vidovima socijalne zaštite porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i boraca, umrlih ratnih vojnih invalida i boraca,

- pružanje raznih vidova materijalne pomoći i besplatne zdravstvene zaštite, nabavke ortopedskih pomagala, specijalnih motornih vozila,
- staranje o izmještanju ranjenih i oboljelih boraca i članova njihove uže porodice na odgovarajuće liječenje i rehabilitaciju,
- briga o zapošljavanju, prekvalifikaciji, dokvalifikaciji i školovanju radno sposobnih članova uže porodice šehida i poginulih boraca,
- briga o mezajrima šehida i grobovima palih boraca u našem oslobodilačkom ratu.

Skraćeni naziv udruženja je: JOB "Unija veterana" Modriča.

Udruženje će djelovati na području općine Modriča.

Udruženje zastupa i predstavlja: Marjanović Pero, predsjednik Udruženja.

Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

80/97**OGLAS**

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-399/97 od 04. 03. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 164, dana 04. 03. 1997. godine upisano je: Udruženje građana Malonogometni klub "OLIMP", sa sjedištem: SKPC "Međdan" Irčeva bb Tuzla.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

- osposobljavanje i usavršavanje sportskih talenata i stručnog kadra,
- okupljanje djece, omladine i građana sa ciljem aktivnog i rekreativnog bavljenja sportom i podizanju njegovog kvaliteta,
- profesionalno bavljenje sportom,
- podizanje zdravstvene i sportske sposobnosti članova i ostvarivanja što boljih takmičarskih rezultata,
- stručno usavršavanje sportista i njihov transfer,
- organizovanje stručnih seminara, kurseva i škola,
- učešće na takmičenjima prvenstvenog, revijalnog i prijateljskog karaktera u zemlji i inostranstvu.

Skraćeni naziv udruženja: UGMNK "OLIMP" Tuzla.

Udruženje će djelovati na području Tuzlansko-podrinjskog kantona.

Udruženje zastupa i predstavlja: Marković Rado, predsjednik Udruženja.

Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

81/97**OGLAS**

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-906/97 od 04. 03. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 165, dana 04. 03. 1997. godine upisan je: Plivački klub "GALEB-KOKSARA", sa sjedištem: Partizanski put bb - bazen Lukavac, Lukavac.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

- takmičarske aktivnosti u plivačkim disciplinama,
- stručno-pedagoški i vaspitni rad sa pionirima, juniorima i seniorima kako muškima, tako i ženskim članovima,
- razvijanje vrhunskog plivačkog sporta,

- briga o zdravstvenog zaštiti članova udruženja,
- rad sa trenerima,
- obuka neplivača.

Udruženje će djelovati na području općine Lukavac, Partizanski put bb - bazen Lukavac.

Udruženje zastupa i predstavlja: Hasanhodžić Sead, predsjednik Skupštine i Hamzić Rizah, podpredsjednik.

Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

82/97**OGLAS**

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-9750/96 od 05. 03. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 166, dana 05. 03. 1997. godine upisano je: Hrvatsko novinsko društvo, sa sjedištem: Armije BiH broj 7, Tuzla.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

- skrb za radnu i socijalnu sigurnost članova,
- koordiniranje informacijama i vijestima,
- koordiniranje zaposlenosti i pronalazak posla za članove,
- pribavljanje stručne literature i periodistike, te birotehničke opreme i pomagala profesionalne namjene,

- organiziranje seminara, stručnih predavanja, tribina, okruglih stolova, studijskih putovanja i drugih oblika profesionalnog usavršavanja u zemlji i inozemstvu.

Skraćeni naziv udruženja: HND Tuzla.

Udruženje će djelovati na području Tuzlansko-podrinjskog kantona.

Udruženje zastupa i predstavlja: Gabriela Banović, predsjednica Vijeća, Zvonimir Banović, glavni tajnik i Boris Čurković, pročelnik Društva.

Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

83/97**OGLAS**

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-271/97 od 05. 03. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 167, dana 05. 03. 1997. godine upisan je: Šahovski klub "Lokomotiva" Miričina, sa sjedištem: Miričina bb.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

- okupljanje građana radi bavljenja šahovskim sportom,
- razvoj sportskog duha, humanih odnosa i drugih pozitivnih vrijednosti,
- sudjelovanje u šahovskim susretima,
- propaganda šaha.

Skraćeni naziv udruženja: Š.K. "L-M".

Udruženje će djelovati na području mjesne zajednice Miričina.

Udruženje zastupa i predstavlja: Šitić Mirsad, predsjednik predsjedništva i NUkić Emin, podpredsjednik predsjedništva.

Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

84/97**OGLAS**

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-2039/97 od 06. 03. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 168, dana 06. 03. 1997. godine upisano je: Udruženje žena sa invaliditetom "LOTOSICE" Tuzla.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

- prati i podstiče razvoj zaštite i rehabilitacije osoba sa invaliditetom,
- stara se o profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom, organizuje razne treninge za podizanje obrazovnog nivoa članova, posreduje na zapošljavanju istih, a radi osiguranja ekonomske i socijalne sigurnosti,
- nabavlja ortopedska i ostala pomagala za sve vrste invalidnosti,
- organizira i realizuje zadovoljavanje kulturno-umjetničkih i drugih društvenih potreba,

- organizira odmor i rekreaciju kao i sportske aktivnosti,
- obezbjeđuje ostvarivanje prava na povlastice utvrđene Zakonom i drugim propisima,

- samostalno organizira prikupljanje raznih vrsta humanitarne pomoći i donacija u zemlji i inostranstvu ili te poslove za račun udruženja povjerava humanitarnim organizacijama, vladinim i drugim organizovanim institucijama u zemlji i inostranstvu.

Skraćeni naziv udruženja: UŽSI "LOTOSICE" Tuzla.

Udruženje će djelovati na području Tuzlansko-podrinjskog kantona.

Udruženje zastupa i predstavlja: Sarihodžić Katica, predsjednik udruženja i Tursunović Amira, dopredsjednik.

Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

85/97**OGLAS**

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-7755/97 od 07. 03. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 169, dana 07. 03. 1997. godine upisano je: Udruženje odgajivača golubova slobodne brčanske teritorije OGRAĐENOVAC, sa sjedištem: Ograđenovac bb, općina Brčko.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

- organizovanje sportskih natjecanja golubara,
- rad na ukrštanju golubova radi osposobljavanja što kvalitetnijih visokoletača,
- razmjena iskustava u liječenju golubova, kako bi se spriječile zarazne i druge bolesti golubova,

- organizovanje i razvijanje svih vidova vaspitno-obrazovne, propagadne i informativne djelatnosti u oblasti golubarstva,

- propagiranje golubarstva,

- organizovanje smotri, vježbi, takmičenja, susreta i drugih manifestacija u oblasti golubarstva.

Udruženje će djelovati na području Tuzlansko-podrinjskog kantona. Udruženje zastupa i predstavlja: Smajlović Kasim, predsjednik Skupštine, Bešić Senahid, sekretar Skupštine i Dažnić Sead, blagajnik Udruženja. Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

86/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-2362/97 od 07. 03. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 170, dana 07. 03. 1997. godine upisan je: Biciklistički klub "ARON", sa sjedištem: Lukavac, Dom kulture.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

- takmičarske aktivnosti iz biciklističkih disciplina po kategorijama pionirnice, kadeti-kadetkinje, seniori-seniorke i veterani,
- stručno-pedagoški i vaspitni rad,
- zalaganje za slobodu naučnog, nastavnog, obrazovnog procesa Fakulteta i Univerziteta i otvorenog djelovanja sa društvom,
- učešće studenata u procesu kreiranja i realizovanja programa rada Fakulteta, Univerziteta i participacije u organima i tijelima visokoškolskih institucija BiH,
- permanentne aktivnosti na ostvarivanju optimalnih uslova socijalno-zdravstvenog i materijalnog obezbjeđenja studenata, kao i stvaranje uslova za uključivanje diplomiranih stručnjaka u proces rada,
- uvođenje studenata kroz obrazovni proces u naučne i stručne projekte od značaja za BiH,
- razvijanje ferjalne prakse u zemlji i inozemstvu,
- zastupanje i prezentiranje interesa studenata,
- organizovanje tribina, javnih rasprava, seminara, simpozija i drugih kulturnih manifestacija.

Skraćeni naziv udruženja: FEMUS Tuzla.
Udruženje će djelovati na području općine Tuzla.
Udruženje zastupa i predstavlja: Adnan Salkić, predsjednik Asocijacije i Klapić Nihad, dopredsjednik Asocijacije.
Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

87/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-391/96 od 07. 03. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 171, dana 07. 03. 1997. godine upisana je: Asocijacija studenata Fakulteta elektrotehnike i mašinstva, sa sjedištem: Franjevačka broj 2, Tuzla.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

- uključivanje studenata u evropske i svjetske tokove života, kao i uključivanje studenata u sve tokove obnove i razvoja BiH,
- zalaganje za slobodu naučnog, nastavnog, obrazovnog procesa Fakulteta i Univerziteta i otvorenog djelovanja sa društvom,
- učešće studenata u procesu kreiranja i realizovanja programa rada Fakulteta, Univerziteta i participacije u organima i tijelima visokoškolskih institucija BiH,
- permanentne aktivnosti na ostvarivanju optimalnih uslova socijalno-zdravstvenog i materijalnog obezbjeđenja studenata, kao i stvaranje uslova za uključivanje diplomiranih stručnjaka u proces rada,
- uvođenje studenata kroz obrazovni proces u naučne i stručne projekte od značaja za BiH,
- razvijanje ferjalne prakse u zemlji i inozemstvu,
- zastupanje i prezentiranje interesa studenata,
- organizovanje tribina, javnih rasprava, seminara, simpozija i drugih kulturnih manifestacija.

Skraćeni naziv udruženja: FEMUS Tuzla.
Udruženje će djelovati na području općine Tuzla.
Udruženje zastupa i predstavlja: Adnan Salkić, predsjednik Asocijacije i Klapić Nihad, dopredsjednik Asocijacije.
Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

88/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-10377/96 od 11. 03. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 172, dana 11. 03. 1997. godine upisan je: Radio klub "Majevica" Teočak.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

- doprinosi razvoju i popularizaciji tehničke kulture djelujući u oblasti telekomunikacija, elektronike i računarske tehnike,
- planiranju i provođenju edukativne djelatnosti u oblasti telekomunikacije, elektronike, računarske tehnike i u tom cilju saradivati sa zainteresovanim organizacijama i institucijama u organizaciji kurseva, seminara, predavanja i prezentacija,
- učešće u planiranju i organizovanju zajedničkih akcija i manifestacija sa drugim organizacijama tehničke kulture i sl.

Skraćeni naziv udruženja: R.K. "MAJEVICA" Teočak.
Udruženje će djelovati na području općine Teočak.
Udruženje zastupa i predstavlja: Besim Mehčić, predsjednik i Halid Hasanović, zamjenik predsjednika.
Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

89/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-3082/97 od 13. 03. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 173, dana 13. 03. 1997. godine upisana je: Organizacija ratnih vojnih invalida "SINOVI BOSNE" Lukavac.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

- prati stanje u oblasti pravnog i socijalnog statusa svojih članova i stara se o pružanju odgovarajućih vidova pomoći,
- prati ostvarivanje prava svojih članova i putem nadležnih državnih organa inicira donošenje odgovarajućih mjera,
- inicira i učestvuje u prikupljanju arhivske i historijske građe o pokretu otpora i oslobodilačkoj borbi, obrađuje edicije i prezentira ih javnosti,
- učestvuje u poslovima koji se odnose na pitanja zapošljavanja,
- radi i pomaže mjesnim organizacijama na formiranju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje ratnih vojnih invalida,
- organizuje sportski i kulturni život za svoje članstvo.

Skraćeni naziv udruženja: ORVI "SINOVI BOSNE" Lukavac.
Udruženje će djelovati na području općine Lukavac.
Udruženje zastupa i predstavlja: Žigić Hasib, predsjednik Organizacije i Sbrabović Nedžad, predsjednik Skupštine.
Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

90/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-10114/96 od 24. 03. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 174, dana 24. 03. 1997. godine upisana je: Organizacija porodica šehida i poginulih boraca U.G. Srebrenik, sa sjedištem u Srebreniku, Maršala Tita bb.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

- učestvuje u kreiranju i praćenju svih propisa iz oblasti koje regulišu status i položaj porodica šehida i poginulih boraca kao i davanje prijedloga, sugestija i mišljenja nadležnim organima za donošenje novih i izmjenu postojećih propisa,
- praćenje ostvarivanja prava porodica šehida i poginulih boraca vezanih za invalidsku penziju, zdravstvenu zaštitu, blagovremenu isplatu i usklađivanje novčanih primanja i ostvarivanje drugih prava,
- stara se o obezbjeđenju životnih namirnica, uslova stanovanja, materijalne pomoći, školovanju djece i drugim vidovima socijalne zaštite porodica i poginulih boraca,
- briga o zapošljavanju, prekvalifikaciji, stručnom usavršavanju, dokvalifikaciji i školovanju radno sposobnih članova uže porodice šehida i poginulih boraca,
- učestvovanje i praćenje ostvarivanja prava na zaštitu i brigu djece šehida i poginulih boraca, zbrinjavanje nezbrinute djece šehida i poginulih boraca, zbrinjavanje djece predškolskog uzrasta, školovanje, zapošljavanje, ostvarivanje prava na stipendiranje, školovanje u inostranstvu, liječenje, odmor i rehabilitaciju i sl.,
- njegovanje uspomena na šehide i poginule borce, njegovanje imena šehida i poginulih boraca, izgradnja i uređenje šehitluka, mezarja i grobalja šehida i poginulih boraca, prikupljanje i arhiviranje građe (dokumentacije) vezano za imena šehida i poginulih boraca.

Udruženje će djelovati na području općine Srebrenik.
Udruženje zastupa i predstavlja: Bešić Džemal, predsjednik Upravnog odbora.
Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

91/97

OGLAS

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Tuzlansko-podrinjskog kantona broj: 06-213-718/97 od 24. 03. 1997. godine u Registar udruženja građana Tuzlansko-podrinjskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 175, dana 24. 03. 1997. godine upisana je: Organizacija porodica šehida i poginulih boraca - udruženje građana Banovići.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

- Pomoć kod: zbrinjavanja porodica šehida i poginulih boraca u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, stambenog zbrinjavanja porodica šehida i poginulih boraca, zapošljavanja radno sposobnih članova porodica šehida i poginulih boraca, školovanje djece šehida i poginulih boraca, dokvalifikacije i prekvalifikacije radno sposobnih članova porodica šehida i poginulih boraca.

Udruženje će djelovati na području općine Banovići
Udruženje zastupa i predstavlja: Smajlović Benjamin, predsjednik udruženja.
Danom upisa u registar udruženje stiče svojstvo pravnog lica.

92/97

**“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”,
broj: 6/97 od 31. maja/svibnja 1997. godine**

SADRŽAJ

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| 324. Zakon o unutrašnjim poslovima Tuzlansko-podrinjskog kantona | 89 | 331. Odluka o kriterijima za utvrđivanje privremene liste poduzeća na području Tuzlansko-podrinjske županije prema kojima Vlada Županije vrši ovlaštenja i obveze vlasnika državnog kapitala | 129 |
| 324. Zakon o unutrašnjim poslovima Tuzlansko-podrinjske županije | 98 | 332. Odluka o verifikaciji Ugovora o osnivanju d.o.o. “Društvo za razvoj Tuzla” | 130 |
| 325. Zakon o robnim rezervama Tuzlansko-podrinjskog kantona | 107 | 332. Odluka o verifikaciji Ugovora o osnutku d.o.o. “Društvo za razvoj Tuzla” | 130 |
| 325. Zakon o robnim pričuvama Tuzlansko-podrinjske županije | 110 | 333. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za politički sistem Skupštine Tuzlansko-podrinjskog kantona | 131 |
| 326. Zakon o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla | 114 | 333. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za politički sustav Sabora Tuzlansko-podrinjske županije | 131 |
| 326. Zakon o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Dom za djecu bez roditeljskog staranja (hrvatski jezik) | 116 | 334. Odluka o utvrđivanju plaća funkcionera koje bira i imenuje Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona, naknada izgubljene zarade i naknada za vršenje funkcije poslanicima u Skupštini Tuzlansko-podrinjskog kantona | 131 |
| 327. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlansko-podrinjskog kantona | 118 | 334. Odluka o utvrđivanju plaća dužnosnika koje bira i imenuje Sabor Tuzlansko-podrinjske županije, naknada izgubljene zarade i naknada za obnašanje funkcije zastupnicima u Saboru Tuzlansko-podrinjske županije | 132 |
| 327. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Tuzlansko-podrinjske županije | 122 | 335. Odluka o imenovanju zamjenika ministra za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša | 133 |
| 328. Odluka o izboru sudija Kantonalnog suda | 126 | 335. Odluka o imenovanju zamjenika ministra za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša | 133 |
| 328. Odluka o izboru sudaca Županijskog suda | 126 | 336. Odluka o nastavku rada Ureda za povratak rase-ljenih lica-prognanika i izbjeglica Vlade Tuzlansko-podrinjskog kantona kao organizacione jedinice u sustavu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice | 134 |
| 329. Odluka o imenovanju Kantonalnog tužioca i zamjenika Kantonalnog tužioca u Kantonalnom tužilaštvu | 127 | 336. Odluka o nastavku rada Ureda za povratak rase-ljenih osoba-prognanika i izbjeglica Vlade Tuzlansko-podrinjske županije kao organizacione jedinice u sustavu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice | 134 |
| 329. Odluka o imenovanju Županijskog tužitelja i zamjenika Županijskog tužitelja u Županijskom tužilaštvu | 127 | | |
| 330. Odluka o ukidanju Centra za zaštitu žena - žrtava zločina rata | 127 | | |
| 330. Odluka o ukidanju Centra za zaštitu žena - žrtava zločina rata (hrvatski jezik) | 128 | | |
| 331. Odluka o kriterijima za utvrđivanje privremene liste preduzeća na području Tuzlansko-podrinjskog kantona prema kojima Vlada Kantona vrši ovlašćenja i obaveze vlasnika državnog kapitala | 128 | | |

| | | | |
|--|-----|--|-----|
| 337. Odluka o radnom vremenu kantonalnih organa uprave | 134 | 353. Rješenje o imenovanju tajnika Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice | 145 |
| 337. Odluka o radnom vremenu županijskih organa uprave | 135 | 354. Rješenje o imenovanju sekretara Ministarstva zdravlja | 145 |
| 338. Odluka o obrazovanju Savjeta za zaštitu okolice Tuzlansko-podrinjskog kantona | 135 | 354. Rješenje o imenovanju tajnika Ministarstva zdravlja | 145 |
| 338. Odluka o obrazovanju Savjeta za zaštitu okoliša Tuzlansko-podrinjske županije | 136 | 355. Rješenje o imenovanju sekretara Ministarstva energetike, industrije i rudarstva | 145 |
| 339. Odluka o visini boravišne takse na području Tuzlansko-podrinjskog kantona | 137 | 355. Rješenje o imenovanju tajnika Ministarstva energetike, industrije i rudarstva | 146 |
| 339. Odluka o visini boravišne takse na području Tuzlansko-podrinjske županije | 137 | 356. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra za obnovu, razvoj i poduzetništvo | 146 |
| 340. Odluka o davanju saglasnosti za imenovanje dekana Filozofskog fakulteta u Tuzli | 138 | 356. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra za obnovu, razvitak i poduzetništvo | 146 |
| 340. Odluka o davanju suglasnosti za imenovanje dekana Filozofskog fakulteta u Tuzli | 138 | 357. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra za obnovu, razvoj i poduzetništvo | 146 |
| 341. Odluka o davanju saglasnosti za imenovanje dekana Tehnološkog fakulteta u Tuzli | 138 | 357. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra za obnovu, razvitak i poduzetništvo | 147 |
| 341. Odluka o davanju suglasnosti za imenovanje dekana Tehnološkog fakulteta u Tuzli | 138 | 358. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra za obnovu, razvoj i poduzetništvo | 147 |
| 342. Odluka o prestanku važnosti Odluke o visini godišnje naknade za upotrebu puta koja se plaća na motorna i priključna vozila | 139 | 358. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra za obnovu, razvitak i poduzetništvo | 147 |
| 342. Odluka o prestanku važnosti Odluke o visini godišnje naknade za uporabu puta koja se plaća na motorna i priključna vozila | 139 | 359. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport | 147 |
| 343. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu plaćanja naknade za puteve iz maloprodajnih cijena tečnih goriva na području Tuzlansko-podrinjskog kantona | 139 | 359. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra za naobrazbu, znanost, kulturu i šport | 148 |
| 343. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu plaćanja naknade za puteve iz maloprodajnih cijena tečnih goriva na području Tuzlansko-podrinjske županije | 140 | 360. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport | 148 |
| 344. Odluka o subvencioniranju troškova smještaja studenata u Studentskom centru Tuzla | 140 | 360. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra za naobrazbu, znanost, kulturu i šport | 148 |
| 344. Odluka o subvencioniranju troškova smještaja studenata u Studentskom centru Tuzla (hrvatski jezik) | 140 | 361. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport | 148 |
| 345. Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora DD Autocentar Tuzla | 141 | 361. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra za naobrazbu, znanost, kulturu i šport | 149 |
| 345. Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora DD Autocentar Tuzla (hrvatski jezik) | 141 | 362. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra za energetiku, industriju i rudarstvo | 149 |
| 346. Rješenje o imenovanju predstavnika državnog kapitala u Skupštinu DD Autocentar Tuzla | 141 | 362. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra za energetiku, industriju i rudarstvo (hrvatski jezik) | 149 |
| 346. Rješenje o imenovanju predstavnika državnog kapitala u Sabor DD Autocentar Tuzla | 141 | 363. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra za energetiku, industriju i rudarstvo | 149 |
| 347. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra finansija | 141 | 363. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra za energetiku, industriju i rudarstvo (hrvatski jezik) | 150 |
| 347. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra financija | 142 | 364. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra za energetiku, industriju i rudarstvo | 150 |
| 348. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra finansija | 142 | 364. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra za energetiku, industriju i rudarstvo (hrvatski jezik) | 150 |
| 348. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra financija | 142 | 365. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra za trgovinu i turizam | 150 |
| 349. Rješenje o imenovanju sekretara Ministarstva pravde | 142 | 365. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra za trgovinu i turizam (hrvatski jezik) | 151 |
| 349. Rješenje o imenovanju tajnika Ministarstva pravde | 143 | 366. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra za trgovinu i turizam | 151 |
| 350. Rješenje o imenovanju sekretara Ministarstva za obnovu, razvoj i poduzetništvo | 143 | 366. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra za trgovinu i turizam (hrvatski jezik) | 151 |
| 350. Rješenje o imenovanju tajnika Ministarstva za obnovu, razvitak i poduzetništvo | 143 | 367. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra pravde | 151 |
| 351. Rješenje o imenovanju sekretara Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta | 143 | 367. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra pravde (hrvatski jezik) | 152 |
| 351. Rješenje o imenovanju tajnika Ministarstva naobrazbe, znanosti, kulture i športa | 144 | 368. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra pravde | 152 |
| 352. Rješenje o imenovanju sekretara Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okolice | 144 | 368. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra pravde (hrvatski jezik) | 152 |
| 352. Rješenje o imenovanju tajnika Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša | 144 | 369. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra pravde | 152 |
| 353. Rješenje o imenovanju sekretara Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice | 144 | 369. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra pravde (hrvatski jezik) | 153 |
| | | 370. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice | 153 |
| | | 370. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice (hrvatski jezik) | 153 |

| | | | |
|--|-----|--|-----|
| 371. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice | 153 | 373. Rješenje o imenovanju tajnika Ministarstva za promet i komunikacije | 155 |
| 371. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice (hrvatski jezik) | 154 | 374. Rješenje o ovlaštenju PP "G.G. PROMET" TUZLA i SZR "PEČATOREZNICA" DONJA ŠPIONICA za izradu pečata | 155 |
| 372. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice | 154 | 374. Rješenje o ovlaštenju PP "G.G. PROMET" TUZLA i SZR "PEČATOREZNICA" DONJA ŠPIONICA za izradu pečata (hrvatski jezik) | 155 |
| 372. Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice (hrvatski jezik) | 154 | 375. Ispravka Zakona o pečatu Tuzlansko-podrinjskog kantona na hrvatskom jeziku | 156 |
| 373. Rješenje o imenovanju sekretara Ministarstva za promet i komunikacije | 154 | | |

OGLASNI DIO

| | | | |
|---|----|--|----|
| 35. Oglas upisu građana u Registar udruženja "Udruženje građana za lokalne razvojne inicijative - TALDI" Tuzla | 9 | 58. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Udruženje mještana Babunovići" Babunovići | 12 |
| 36. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Udruženje građana boraca - UNIJA VETERANA" Brčko | 9 | 59. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Jedinstvena organizacija boraca - UNIJA VETERANA" Gradačac | 12 |
| 37. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Sportski klub invalida sjedeće odbojke - SINOVI BOSNE" Lukavac | 9 | 60. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Udruženje prognanika iz Bijeljine i Janje" Tuzla | 12 |
| 38. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Nogometni klub - MLADOST" Gnojnica | 9 | 61. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Streljački klub - Turija" Turija | 12 |
| 39. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Fudbalski klub - RAHIČKI LJILJANI" Gornji Rahić | 9 | 62. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Udruženje taksista - Živinice-taxi" Živinice | 12 |
| 40. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Udruženje građana Centar za žene - IVA" Tuzla | 9 | 63. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Kuglaški klub - ZRINSKI" Ljubče | 13 |
| 41. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Kuglaški klub - TEHNIČKI GASOVI" Lukavac | 10 | 64. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Sportski karate klub - ORIJEKT" Tuzla | 13 |
| 42. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Aero klub - Tuzla" Tuzla | 10 | 65. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Lovačko društvo - LANE" Gornji Rahić | 13 |
| 43. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Udruženje građana - ROM" Đurdevik | 10 | 66. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Udruženje intelektualne omladine" Tuzla | 13 |
| 44. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Radio klub - Živinice" Živinice | 10 | 67. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Jedinstvena organizacija boraca - UNIJA VETERANA" Kalesija | 13 |
| 45. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "BIHAMK - Auto moto klub Gradina" Gradačac | 10 | 68. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Udruženje građana boraca Lovačko društvo - SVATOVAC" Lukavac | 13 |
| 46. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Udruženje građana - Bratunac" Živinice | 10 | 69. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Odred izviđača - DUGA" Ljubče | 13 |
| 47. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Udruženje građana studenata Doboj-Istok" Doboj-Istok | 10 | 70. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Fudbalski klub - MLADOST" Kikači | 13 |
| 48. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Fudbalski klub - SLOGA" Tojšići | 11 | 71. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Karate klub Bosna-Kalesija" Kalesija | 14 |
| 49. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Otvoreno društvo Lipnica" Lipnica | 11 | 72. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Odbojkaški klub - BOSNA" Kalesija | 14 |
| 50. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Fudbalski klub - RATAR" Brka | 11 | 73. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Fudbalski klub - BOSNA" Kalesija | 14 |
| 51. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "KLUB ZLATNIH LJILJANA" Lukavac | 11 | 74. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Društvo dobrovoljnih davaoca krvi" Lukavac | 14 |
| 52. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Udruženje daktilografa, stenografa i birotehničara Tuzlansko-podrinjskog kantona" Tuzla | 11 | 75. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Fudbalski klub - Turija" Turija | 14 |
| 53. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Udruženje taksista - GRADSKI TAXI" Tuzla | 11 | 76. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Šahovski klub - Turija" Turija | 14 |
| 54. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Udruženje građana Radio klub - Lukavac Gornji" Lukavac | 11 | 77. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Kulturno-umjetničko društvo - Bosna" Bokavići | 14 |
| 55. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Fudbalski klub - Rainci Gornji" Rainci Gornji | 12 | 78. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Klub borilačkih sportova Tuzla - SINALCO" Tuzla | 14 |
| 56. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Duvački i jazz | 12 | 79. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Udruženje sazlija Tuzlansko-podrinjskog kantona" Tuzla | 15 |
| 57. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Fudbalski klub - MLADOST" Solina | 12 | 80. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Jedinstvena organizacija boraca - UNIJA VETERANA" Modriča | 15 |

| | | | |
|---|----|--|----|
| 81. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Udruženje građana Malonogometni klub - OLIMP" Tuzla | 15 | 87. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Biciklistički klub - ARON" Lukavac | 16 |
| 82. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Plivački klub Galeb-Koksara" Lukavac | 15 | 88. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Asocijacija studenata Fakulteta elektrotehnike i mašinstva" Tuzla | 16 |
| 83. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Hrvatsko novinsko društvo" Tuzla | 15 | 89. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Radio klub - Majeвица" Teočak | 16 |
| 84. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Šahovski klub - Lokomotiva" Mirićina | 15 | 90. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Organizacija ratnih vojnih invalida - SINOVI BOSNE" Lukavac | 16 |
| 85. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Udruženje žena sa invaliditetom - LOTOSICE" Tuzla | 15 | 91. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Srebrenik" Srebrenik | 16 |
| 86. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Udruženje odgajivača golubova slobodne brčanske teritorije Ograđenovac" Ograđenovac | 15 | 92. Oglas o upisu građana u Registar udruženja "Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Banovići" Banovići | 16 |